



Broj:UPI13-037/24-423/3

13.12.2024. godine

Na osnovu čl. 13 i 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu Instituta alternativa za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem UPI 13-037/24-423/2 od 28.11.2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, donosi

RJEŠENJE

- USVAJA SE** zahtjev Instituta alternativa, za slobodan pristup Informaciji - dokumentima: plan angažovanja lica po ugovoru o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava koji su upućeni Ministarstvu finansija za 2023. i 2024. godinu; interni akt/procedure o načinu i izboru angažovanja lica po ugovoru o djelu, ugovoru o dopunskom radu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; interni akti kojima je regulisan nadzor i kontrola i kontrola ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; evidencija ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine (uz anonimizaciju ličnih podataka izvršioca); kopije zaključenih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine.
- ODBIJA SE** zahtjev Instituta alternativa, za slobodan pristup Informaciji: obavještenja koja je organ dostavio Vladi o problemima koji se suočava u radu zbog nemogućnosti zapošljavanja lica na neodređeno i određeno vrijeme, iz kog razloga je prinuđen da angažuje lica putem ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; sprovedene analize realizovanih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima i na bazi istih preuzete korektivne mjere za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine, zbog neposjedovanja informacije.
- Troškovi postupka određuju se u iznosu od 16,62 eura (574 stranice), koje je podnosilac zahtjeva dužan uplatiti u korist Budžeta Crne Gore na žiro račun broj 832-7133-41 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz, nakon čega će se dostaviti informacija iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja pošte na adresu Ulica Jaglike Adžić, br. 13, 8/30, 81000 Podgorica.

Obrazloženje

Institut alternativa je podnio Ministarstvu kulture i medija zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji zahtjev je evidentiran kod Ministarstva kulture i medija pod brojem UPI 13-037/24-423/2 od 28.11.2024. godine, a koji se odnosi na slobodan pristup informaciji : plan angažovanja lica po ugovoru o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava koji su upućeni Ministarstvu finansija za 2023. i 2024. godinu; interni akt/procedure o načinu i izboru angažovanja lica po ugovoru o djelu, ugovoru o dopunskom radu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; interni akti kojima je

regulisan nadzor i kontrola i kontrola ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; obavještenja koja je organ dostavio Vladi o problemima koji se suočava u radu zbog nemogućnosti zapošljavanja lica na neodređeno i određeno vrijeme, iz kog razloga je prinuđen da angažuje lica putem ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; evidencija ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine (uz anonimizaciju ličnih podataka izvršioca); sprovedene analize realizovanih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima i na bazi istih preuzete korektivne mjere za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine; kopije zaključenih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine.

Pristup informaciji tražen je dostavljanjem informacije na adresu Ulica Jaglike Adžić, br. 13,8/30, 81000 Podgorica ili elektronskim putem na e-mail adresu: spi@institutalternativa.org.


Postupajući po podnijetom zahtjevu, utvrđeno je da je Ministarstvo kulture i medija u posjedu informacije bliže opisane tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja, pa je cijenilo da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojim je propisano da je organ vlasti dužan da podnosiocu zahtjeva omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koji posjeduje.

Uvidom u službeni dokumentaciju ovog organa, utvrđeno je da Ministarstvo kulture i medija, ne posjeduje informaciju, bliže označenu tačkom 2 dispozitiva ovog rješenja, budući da ovaj organ svoje potrebe u cilju upravljanja kadrovima analizira i iskazuje kroz Kadrovski plan koji donosi Vlada za tekuću godinu, kojim se planira broj zaposlenih, promjene u kadrovskim strukturama i druga strateška pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetkim i strateškim planovima rada Ministarstva i Vlade, a koji između ostalog sadrži i projekciju za naredne dvije godine, te se iz tog razloga zahtjev u ovom dijelu odbija, zbog neposjedovanja informacije.

Troškovi postupka su određeni su skladu sa članom 2 stav 1 tačka 1 alineja 1 i stavom 2 pomenutog člana Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list CG“, broj 66/16 i 121/21), u iznosu 16,62 eura (574 stranice), pri čemu troškovi za fotokopiranje prvih 20 stranica nijesu uračunati, kako je to propisano gore navedenom uredbom.

Članom 30 stav 1 i 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17), propisano je da o zahtjevu za pristup informaciji ili ponovnu upotrebu informacija, osim u slučaju iz člana 22 istog zakona, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili njenom dijelu ili zahtjev odbija, kao i da rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija sadrži detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se ne dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovna upotreba informacija.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko ovog Ministarstva.



Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- za spise predmeta
- a/a

Podgorica, 27.11.2024.

Ministarstvo kulture i medija

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Shodno članu 3 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17) podnosimo zahtjev za slobodan pristup sljedećim informacijama:

- Plan angažovanja lica po ugovoru o djelu, ugovoru o dopunskom radu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine;
- Zahtjevi za dodjelu budžetskih sredstava koji su upućeni Ministarstvu finansija za 2023. i 2024. godinu;
- Interni akti/procedure o načinu i izboru angažovanja lica po ugovoru o djelu, ugovoru o dopunskom radu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine;
- Interni akti kojima je regulisan nadzor i kontrola ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine;
- Obavještenja koja je organ dostavio Vladi o problemima sa kojima se suočava u radu zbog nemogućnosti zapošljavanja lica na neodređeno i određeno vrijeme, iz kog razloga je prinuđen da angažuje lica putem ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine;
- Evidencija ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine (uz anonimizaciju ličnih podataka izvršioca);
- Izvještaji o izvršenom poslu od strane angažovanih lica i neposrednih rukovodilaca koji su dostavljeni odgovornom licu u organu za period od 01. januara 2023. do 01. novembra 2024. godine;
- Sprovedene analize realizovanih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslova i na bazih istih preuzete korektivne mjere za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine;
- Kopije zaključenih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima za period od 01. januara 2023. godine do 01. novembra 2024. godine.

Pristup predmetnim dokumentima tražimo u elektronskoj formi, dostavom na e-mail adresu: spi@institut-alternativa.org.

Ukoliko je gore navedena opcija nemoguća zbog nepostojanja elektronske verzije dokumenta, ne zahtijevamo skeniranje već pristup želimo ostvariti dostavom kopije



institut
alternativa

putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Instituta alternativa: Ul. Jaglike Adžić,
br.13, 8/30, 81 000 Podgorica.

Skrećemo Vam pažnju na član 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 66/16 i 121/21), koji predviđa mogućnost uštede troškova postupka u slučaju da oni ne prelaze iznos od 3,00 €: „Organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa, odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 €.“

S poštovanjem,



Bojana

Bojana Pravilović
Institut alternativa

020 268 686

bojana@institut-alternativa.org

Ul. Jaglike Adžić, br.13, 8/30
81 000, Podgorica



Br: 13-082/24-129/1

22.01.2024.godine

Na osnovu člana 3 Interne procedure o angažovanju lica po ugovoru o djelu br. 18/504-082/22-4337/1 od 30.05.2022. godine, ministarka kulture i medija donosi

PLAN ANGAŽOVANJA PO OSNOVU UGOVORA O DJELU

Poslovi za koje će se zaključivati	Okvirni broj izvršilaca	Visina naknade u neto iznosu	Period trajanja
Poslovi za potrebe Kabineta – prikupljanje podataka, informacija i sačinjavanje izvještaja o realizovanim projektima u ustanovama kulture, saradnja, koordinacija i pružanje tehničke podrške tokom realizacije daljih aktivnosti ustanova kulture, kao i ostali poslovi koje dobije kao nalog	1	700,00 eura	12 mjeseci
Poslovi za potrebe Kabineta – praćenje, vođenje i ažuriranje evidencija o nastupima ministarke i predstavnika Ministarstva, pružanje tehničke podrške za obradu materijala koji se objavljuju na sajtu Ministarstva, kao i prevoz spoljnih saradnika.	1	800,00 eura	12 mjeseci
Poslovi koji se odnosi na izradu promotivnih vizuala koji prate blog objave na društvenim mrežama uz korišćenje digitalnih alata i brendiranje u vidu palete boja, logoa, filtera, i dizajna slika sa društvenih mreža.	1	200,00 eura	do 11 mjeseci

Poslovi koji se odnose na valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine, pripremu materijala za promociju projekata iz oblasti kulturne baštine, unapređenje stanja kulturne baštine/kroz praćenje projekata finansiranih od strane MKM i pripremu izvještaja za iste, pripremu liste prioriternih intervencija na kulturnim dobima, stavljanje u funkciju i održivi razvoj objekata kulturne baštine, aktivnosti koje se odnose na izmjene i dopune zakona iz oblasti kulturne baštine, praćenje implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i pratećih akcionih planova, kao i priprema izvještaja, obradu i sistematizovanje podataka, izradu analiza, izvještaja, informacija, u vezi sa akcionim planom Programa razvoja kulture, obradu i sistematizovanje podataka vezanih za rad komisija iz oblasti kulturne baštine	1	750,00 eura	do 11 mjeseci
Poslovi prevoza putničkim vozilom za potrebe zaposljenih nakon radnog vremena.	1	600,00 eura	do 11 mjeseci
Poslovi koji se odnose na učestvovanje u praćenju i realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije, učestvovanje u pripremi sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima, komunikaciju sa organizacionim jedinicama državne i lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i pravnim licima u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, a za potrebe sačinjavanja izvještaja o transparentnosti finansiranja, kao i ostale poslove koje dobije kao nalog.	1	850,00 eura	12 mjeseci
Poslovi za praćenje programa i projekata kojima se promoviše i podstiče razvoj kulture manjinskih naroda u Crnoj Gori, te prijedloga mjera i aktivnosti Ministarstvu kulture i medija	1	200,00 eura	do 3 mjeseca

za unaprjeđenje i dalji razvoj kulture manjinskih naroda u Crnoj Gori.			
Poslovi koji se odnose na analizu stanja kulturne baštine na teritoriji Crne Gore i predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja kulturne baštine, kao i učestvovanje u izradi prostorno planske dokumentacije za područja na kojima je zastupljena kulturna baština.	1	900,00 eura	do 11 mjeseci
Poslovi koji se odnose na održivi razvoj i valorizaciju kulturne baštine, dugoročno upravljanje kulturnom baštinom, planiranje i ulaganje u kulturnu baštinu radi unaprjeđenja stanja kulturne baštine i stavljanja u funkciju održivog korišćenja, monitoringa Programa zaštite.	1	750,00 eura	do 3 mjeseca
Poslovi za potrebe iz oblasti kulturno-umjetničko stvaralaštvo – priprema izvještaje o do sada realizovanim projektima sa Konkursa, koordinacija poslova koji se odnose na projekte i programe iz kalendara značajnih datuma za oblast književnosti, lektura i korektura tekstova koje priprema i objavljuje Ministarstvo, kao i ostali poslovi po nalogu pretpostavljenih.	1	750,00 eura	do 3 mjeseci
Poslovi koji se odnose na izradu izvještaja, analiza, planova iz oblasti radno-pravnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu kulture i medija; priprema uvjerenja o radnom iskustvu (aktivnih i pasivnih zaposlenih), priprema dokumentacije po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, kao i pružanje tehničke pomoći u radu komisije za raspodjelu sredstava za NVO, pružanje pravne pomoći u radu organizacionih jedinica ministarstva.	1	1.000,00 eura	do 4 mjeseca

Poslovi koji se odnose na informisanje zainteresovanih lica u vezi Javnog poziva za dodjelu državnih nagrada, priprema i analiza zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika, ugovora i drugih pravnih dokumenata vezanih za kulturne projekte i inicijative; učešće u planiranju projekata koji se finansiraju iz javnih sredstava, uključujući procjenu pravnih rizika, kao i priprema dokumentacije za uspostavljanje registra umjetnika	1	700,00 eura	do 3 mjeseca
Poslovi koji se odnose na učešće u vođenju prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje odgovarajućih akata iz nadležnosti Direktorata, učešće u pripremi nadzora nad radom organa uprave i javnih ustanova iz oblasti kulturne baštine, iznošenje u inostranstvo muzejskih predmeta, starih i rijetkih knjiga i drugih predmeta koji predstavljaju kulturnu baštinu, ostvarivanje saradnje sa organima i javnim ustanovama iz oblasti kulturne baštine, kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.	1	800,00 eura	do 3 mjeseca
Poslovi koji se odnose na komunikaciju sa umjetnicima i stručnjacima u kulturi i informisanje u vezi ostvarivanja prava na sticanje, produženje statusa, prekid statusa, izdavanje uvjerenja po osnovu statusa, prijave godišnjih poreza, kao i komunikacija sa podnosiocima zahtjeva i obrada podataka i dokumentacije u vezi zahtjeva za dodjeljivanje državnih nagrada.	1	750,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi kafe kuvarice za potrebe Ministarstva kulture i medija.	2	400,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi koji se odnose na predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja	1	800,00 eura	do 11 mjeseci

kreativnih industrija, kao i istraživanje tržišta u oblasti kreativnih industrija.			
Poslovi za potrebe UNESCO – priprema materijala koji se odnose na Crnu Goru za učešće na UNESCO komitetima za svjetsko nasleđe i za nematerijalno nasleđe, vodi evidenciju o zakonima iz nadležnosti Ministarstva, a koji su u proceduri – izmjena/dopuna nacrt/prijedloga, do usvajanja istih; prati javne pozive koje raspisuje UNESCO i analizira nacionalni i međunarodni pravni okvir u svrhu priprema nominacionih dosijea za upis kulturnih dobara na Listu svjetske baštine UNESCO	1	550,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi koji se odnose na prikupljanje materijala (studija, analiza, propisa) i analizu uporedne prakse u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva radi unaprijeđenja crnogorskih propisa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.	1	700,00 eura	do 11 mjeseci
Poslovi za potrebe iz oblasti medija – prikupljanje podataka i informacija o medijskom tržištu, praćenje realizacije projekata u lokalnim i štampanim medijima i sačinjavanje izvještaja i pružanje tehničke podrške tokom izrade medijskog zakonodavstva.	1	700,00 eura	do 11 mjeseci
Poslovi koji se odnose na pripremu i praćenje razvojnih projekata koji su od interesa za razvoj kulture (izgradnju, rekonstrukciju i tehničko-tehnološko opremanje) i korišćenje objekata kulture; kao i predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda na objektima u oblasti kulture.	1	500,00 eura	do 11 mjeseci

Poslovi koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.	2	1.000,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi koji se odnose na: analizu propisa i uporedne prakse iz oblasti kulturno umjetničkog- stvaralaštva i zemalja okruženja, davanje preporuka i sugestija u vezi pozitivnih rješenja koja se mogu implementirati u pravni sistem Crne Gore, pripremu i komunikaciju sa samostalnim umjetnicima radi ostvarivanja i promjene statusa umjetnika/stručnjak u kulturi, komunikaciju i informisanje zainteresovanih strana u vezi sa pravom na ostvarivanje statusa istaknuti kulturni stvarac.	1	750,00 eura	do 10 mjeseci
Poslovi koji se odnose na: pripremu analiza, informacija, mišljenja, izvještaja i drugih dokumenata od značaja za utvrđivanje i vođenje statusa manifestacija i festivala, pripremu izvještaja o realizaciji manifestacija i festivala i praćenje programa i realizaciju manifestacija i festivala	1	750,00 eura	do 4 mjeseca
Poslovi koji se odnose na: medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.	1	1.100,00 eura	do 12 mjeseci

Poslovi koji se odnose na komunikaciju sa opštinama i lokalnim bibliotekama, prikupljanje informacija o programima koji se u lokalnim bibliotekama organizuju a koji su namijenjeni djeci, komunikaciju i koordinaciju na kreiranju programa namijenjenih djeci i mladima u lokalnim bibliotekama.	1	600,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi za potrebe simultanog prevođenja sa stranih na crnogorski i sa crnogorskog na strane jezik u inostranstvu.	5	1.500,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze
Poslovi za potrebe procjene vrijednosti pokretne imovine.	1	300,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze
Poslova uređivanje kataloga i učestvovanje u predstavljanju savremne crnogorske književnosti na Sajmu knjiga u Lajpcigu.	1	1.100,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze
Poslovi za potrebe realizacije i kreiranja programa koji će se sprovesti u sklopu proslave 13. novembra, <i>Njegoševog dana</i> , <i>crnogorskog praznika kulture</i> .	25	16.000 eura	do obavljanja ugovorene obaveze
Poslovi za potrebe sprovođenja istraživanja, analiza, organizacije obuka i realizacije kampanja koji će se obavljati na projektnoj osnovi, sa ciljem efikasnog i kvalitetnog ispunjavanja specifičnih zadataka u okviru predviđenih rokova, a koji su u vezi sa Medijskom strategijom Crne Gore sa pratećim Akcionim planom za 2023-2024.	20	110.000,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze



MINISTARKA

dr Tamara Vujović



Broj:13-402/23-142/1

23. januar 2023. godine

Na osnovu člana 3 Interne procedure o angažovanju lica po ugovoru o djelu br. 18/5-04-082/22-4337/1 od 30.05.2022. godine, ministarka kulture i medija, doноси

PLAN ANGAŽOVANJA LICA PO OSNOVU UGOVORA O DJELU

Poslovi za koje će se zaključivati	Okvirni broj izvršilaca	Visina naknade u neto iznosu	Period trajanja
Poslovi iz oblasti UNESCO – priprema materijala koji se odnose na Crnu Goru za učešće na UNESCO komitetima za svjetsko nasleđe i za nematerijalno nasleđe, vođenje evidencije o zakonima iz nadležnosti Ministarstva, a koji su u proceduri izmjena/dopuna nacrtu/prijedloga, do usvajanja istih i o tome povratno informiše; praćenje javnih poziva koje raspisuje UNESCO, analiza nacionalnih i međunarodnih pravnih okvira u svrhu priprema nominacionih dosijea za upis kulturnih dobara na Listu svjetske baštine UNESCO.	1	450,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi koji se odnose na organizaciju i realizaciju konferencije o kreativnim industrijama "2. Forum kreativnih industrija" u prostoru kreativnog huba u Kotoru.	1	650,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi koji se odnose na predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija, kao i istraživanje tržišta u oblasti kreativnih industrija.	1	800,00 eura	do 3 mjeseca

Poslovi koji se odnose na evaluaciju prijava pristiglih na adresu Ministarstva kulture i medija, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija.	2	440,00 eura	do ispunjenja ugovorene obaveze
Poslovi koji se odnose na pripremu materijala za edukativne radionice, panele i izložbe raznovrsne tematike, a koje se organizuju u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva kulture i medija.	1	600,00 eura	do 6 mjeseci
Poslovi za potrebe Kabineta.	1	600,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi praćenja, vođenja i ažuriranja evidencija o nastupima Ministarke i predstavnika Ministarstva, pružanje tehničke podrške za obradu materijala koji se objavljuju na sajtu Ministarstva, kao i prevoz spoljnih saradnika.	2	do 800,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi prikupljanja podataka i informacija i sačinjavanje izvještaja o realizovanim projektima u ustanovama kulture; saradnja i koordinacija i pružanje tehničke podrške tokom realizacije daljih aktivnosti ustanova kulture.	1	do 800,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi koji se odnose na analizu stanja kulturne baštine na teritoriji Crne Gore, i predlaganje mjera za unapređenje stanja kulturne baštine, kao i učestvovanje u izradi prostorno planske dokumentacije za područja na kojima je zastupljena kulturna baština.	1	550,00 eura	do 12 mjeseci
Poslovi u Direktoratu za kulturnu baštinu koji se odnose na: valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine, pripremu materijala za promociju projekata iz oblasti kulturne baštine, unaprijeđenje stanja kulturne baštine/praćenje projekata finansiranih od strane MKM i pripremu izvještaja za iste, pripremu liste prioriternih intervencija na kulturnim dobrima, stavljanje u funkciju i održivi razvoj	1	700,00 eura	do 3 mjeseca

objekata kulturne baštine, aktivnosti koje se odnose na izmjene i dopune zakona iz oblasti kulturne baštine, praćenje implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i pratećih akcionih planova, kao i priprema izvještaja, obradu i sistematizovanje podataka, izradu analiza, informacija, u vezi sa akcionim planom Programa razvoja kulture, obradu i sistematizovanje podataka vezanih za rad komisija iz oblasti kulturne baštine.			
Poslovi koji se odnose na izradu izvještaja, analiza, planova iz oblasti radno-pravnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu kulture i medija, priprema uvjerenja o radnom iskustvu (aktivnih i pasivnih zaposlenih), priprema dokumentacije po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, komunikacija sa NVO za vrijeme trajanja javnog konkursa, davanje smjernica i pojašnjenja potencijalnim aplikantima, kao i pružanje tehničke pomoći u radu komisije za raspodjelu sredstava za NVO.	1	700,00 eura	do 9 mjeseci
Poslovi koji se odnose na evaluaciju prijave pristiglih na adresu Ministarstva kulture i medija, u okviru konkursa za sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulture i umjetnosti.	3	440,00 eura	do ispunjenja ugovorene obaveze
Poslovi koji se odnose na analizu stanja kulturno umjetničkog stvaralaštva – za oblast produkcije i filma, kao i predlaganje mjera za unapređenje stanja iz ovih oblasti.	1	650,00 eura	do 9 mjeseci
Poslovi koji se odnose na prikupljanje materijala (studija, analiza, propisa) i analizu uporedne prakse u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva radi unapređenja crnogorskih propisa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.	1	650,00 eura	do 2 mjeseca
Poslovi koji se odnose na fotokopiranje i skeniranje dokumentacije, prikupljanje i selektovanje dokumentacije na sajt Ministarstva kulture i medija, kao i pružanje tehničke pomoći Službi za finansije i računovodstvo.	1	550,00 eura	do 10 mjeseci

Poslovi koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja, koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.	2	Do 1.000,00 eura	1 mjesec
Poslovi koji se odnose na medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.	1	1100,00 eura	do 6 mjeseci
Poslovi koji se odnose na: učestvovanje u praćenju i realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije, učestvovanje u pripremi sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima, komunikaciju sa organizacionim jedinicama državne i lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i pravnim licima u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, a za potrebe sačinjavanja izvještaja o transparentnosti finansiranja, kao i ostale poslove koje dobije kao nalog.	1	800,00 eura	2 mjeseca
Poslovi koji se odnose na: pripremu analiza i izvještaja iz oblasti medija, učestvovanje u pripremi stručnih uputstava i mišljenja za primjenu strateških dokumenata, saradnju i komunikaciju sa organima državne uprave iz nadležnosti Direktorata za medije, kao i praćenje i realizacija medijskih projekata.	1	550,00 eura	do 4 mjeseca

Obavljanje poslova projektnog asistenta za program Kreativna Evropa, učestvovanje u aktivnostima vezanim za koordinaciju programa, organizaciju konferencija i info dana, komunikaciju sa aplikantima, komunikaciju sa nosiocima odabranih projekata, komunikaciju sa EACEA i ostalim uključenim akterima.	1	500,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze
Poslovi koji se se odnose na vrednovanje projekata od kapitalnog značaja, iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva za oblasti: manifestacije i festivali, književnost, muzičku i pozorišnu djelatnost za 2023. godinu.	4	400,00 eura	Do obavljanja ugovorene obaveze
Poslovi koji se odnose na sprovođenje postupka raspodjele sredstava nevladinim organizacijama u 2023. godini, u oblastima kulture i umjetnosti, u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama.	1	500,00 eura	2 mjeseca
Animacija djece zaposlenih u Ministarstvu kulture u medija dana 29.12.2023. godine, povodom novogodišnjih praznika.	1	200,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze
Poslovi koji se odnose na krećenje prostorija u zgradi Ministarstva kulture i medija.	1	250,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze
Poslovi koji se odnose na fotografisanje zvaničnih sastanaka u Kabinetu ministarke, zvaničnih događaja koje organizuje Ministarstvo, zvaničnih događaja u kojima učestvuje ministarka i predstavnici Ministarstva.	1	do 600,00 eura	do 12 mjeseci

Poslovi simultanog prevođenja stranog jezika u slučaju potrebe tokom poslovnih putovanja ministarke kulture i medija.	1	oko 300,00 eura	tokom trajanja poslovnog puta
Poslovi lektorisanja Nacionalnog programa razvoja kulture 2023. – 2027. godine	1	do 100,00 eura	do obavljanja ugovorene obaveze


 MINISTARKA

 mr Maša Vlaović

Na osnovu člana 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list Crne Gore, broj 78/18, 70/21 i 55/22), a u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore", broj 75/18), Ministarstvo kulture i medija donosi

Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

INTERNO PRAVILO

O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA

Broj 13/504-08/12-4336/2
Gatinja, 27.5. 2024. god.

Član 1

Način, postupak i uslovi za obavljanje dopunskog rada zaposlenih u Ministarstvu kulture i medija (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i zaposlenih kod drugog poslodavca, bliže se uređuje ovim internim pravilom.

Član 2

Ugovor o dopunskom radu (u daljem tekstu: Ugovor), može se zaključiti pod uslovima propisanim Zakonom o radu i ovim internim pravilom.

Član 3

Zaposleni u Ministarstvu, koji radi puno radno vrijeme, može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa Ministarstvom ili drugim poslodavcem van radnog vremena na osnovu zahtjeva, odnosno pisanog odobrenja neposrednog rukovodioca, a uz saglasnost stariješine organa.

Zaposleni kod drugog poslodavca, koji radi puno radno vrijeme, može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa Ministarstvom van radnog vremena na osnovu pisanog odobrenja neposrednog rukovodioca, a uz saglasnost stariješine organa.

Zaposleni kod drugog poslodavca iz stava 2 ovog člana dužan je da dostavi Ministarstvu potvrdu poslodavca da radi puno radno vrijeme i da je saglasan da može da obavlja dopunski rad.

Neposredni rukovodilac utvrđuje da li zaposleni ispunjava zakonom i ovim internim pravilom propisane uslove za obavljanje dopunskog rada.

Član 4

Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje dopunskog rada, sekretarka Ministarstva dostavlja zahtjev za zaključivanje ugovora o dopunskog rada stariješini organa.

Ukoliko je angažovano lice zaposleni kod drugog poslodavca, sekretarka Ministarstva, dostavlja rukovodiocu Službe za kadrovske i opšte poslove, dokumentaciju iz člana 3 stav 2 ovog internog pravila radi izrade Ugovora.

Član 5

Zaposleni iz člana 3 stav 1 i 2 ovog internog pravila, Ugovor mogu da zaključe sa Ministarstvom na period od jednog do 12 mjeseci, zavisno od perioda koliko je neophodno da se otklone uzroci zbog kojih je nastala potreba za obavljanjem dopunskog rada i isti se može ponovo zaključiti ili produžiti aneksom ukoliko se nijesu uspjeli otkloniti uzroci zbog kojih je isti i zaključen.

Ugovorom mora biti utvrđeno da se dopunski rad obavlja radnim danima i to van radnog vremena, kao i subotom i nedeljom u trajanju do jedne polovine punog radnog vremena u sjedištu poslodavca, a po potrebi i van sjedišta poslodavca.

Nadoknada za rad utvrđuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru i ne može biti veća od 50% utvrđene zarade za radno mjesto za koje se obavlja dopunski rad.

Član 6

Odobrenje za obavljanje Ugovora može se dati zaposlenom na osnovu ispunjenosti jednog od sljedećih uslova:

- uslijed povećanog obima posla u organizacionoj jedinici u kojoj se dopunski rad obavlja;
- zbog nedovoljnog broja zaposlenih u organizacionoj jedinici u kojoj se dopunski rad obavlja;
- privremene spriječenosti za rad službenika u skladu sa zakonom, čiji poslovi ne mogu da trpe odlaganje, a za koje rukovodilac organizacione jedinice ne može da obezbijedi drugu zamjenu.

Član 7

Ugovor se zaključuje u pisanoj formi i sadrži: naziv i sjedište poslodavca; ime i prezime i JMB angažovanog lica; opis poslova; mjesto rada i način obavljanja poslova; period na koji se ugovor zaključuje; podatke o radnom vremenu; visinu novčane naknade za obavljeni rad; rokove za isplatu naknade; prava, obaveze i odgovornosti o pitanjima zaštite i zdravlja na radu; razloge za otkaz ugovora i druga prava i obaveze po osnovu rada.

Član 8

Naknada po osnovu ugovora o dopunskom radu neće se isplaćivati za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora, kao ni za vrijeme privremene spriječenosti za rad, u skladu sa zakonom.

Član 9

Neposredni rukovodilac dužan je da prati realizaciju Ugovora, a zaposleni po osnovu Ugovora da dostavlja izvještaj o realizaciji istog na mjesečnom nivou rukovodiocu Službe za kadrovske i opšte poslove.

Član 10

Služba za kadrovske i opšte poslove, dužna je da vodi evidenciju o svim zaključenim ugovorima.

Član 11

Ovo pravilo stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura Ministarstva.





Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj 18/5-04-082/22-4337/1

Cetinje, 30. 05. 2022 god.

Na osnovu člana 36 Zakona o državnoj upravi („Službeni list Crne Gore“, br. 78/18, 70/21 i 52/22), a u vezi sa članom 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), Ministarstvo kulture i medija donosi

INTERNU POCEDURU O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORU O DJELU

Član 1

Ovom internom procedurom bliže se uređuje način, postupak i uslovi za angažovanje lica po osnovu ugovoru o djelu u Ministarstvu kulture i medija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2

Rad po osnovu ugovoru o djelu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, predstavlja rad van radnog odnosa, pa lica koja obavljaju određene poslove po osnovu ugovora o djelu ne zasnivaju radni odnos i nemaju status zaposlenog lica, što znači da nemaju prava koja su vezana za radni odnos i koja pripadaju samo zaposlenim licima.

Ugovor o djelu može se zaključiti za poslove koje Ministarstvo ne obavlja u okviru svog utvrđenog djelokruga, odnosno za poslove za koje ne postoje sistematizovana radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva.

Član 3

Prije zaključenja ugovora o djelu straješina organa donosi Plan angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu, koji sadrži: poslove za koje će se zaključivati, okvirni broj izvršilaca, visinu naknade, period trajanja.

Ugovor o djelu može se zaključiti, ako su za to obezbijeđena finansijska sredstva.

Član 4

Ugovor o djelu zaključuje se u pisanoj formi i sadrži: naziv i sjedište poslodavca, ime i prezime i JMB angažovanog lica, zvanje, opis poslova, mjesto rada, način obavljanja poslova, period na koji se ugovor zaključuje, visinu novčane naknade za obavljeni rad, rokove za isplatu naknade, prava, obaveze i odgovornosti, razloge za otkaz ugovora i druga prava i obaveze po osnovu rada.

Član 5

Lice angažovano po osnovu Ugovora o djelu je dužno da dostavlja izvještaj o realizaciji istog na mjesečnom nivou rukovodiocu Službe za kadrovske i opšte poslove.

Član 6

Služba za kadrovske i opšte poslove vodi evidenciju o zaključenim ugovorima o djelu koja sadrži: ime i prezime angažovanog lica, iznos mjesečne naknade, period na koji se ugovor zaključuje i broj pod kojim je zaveden.

Član 7

Ugovor o djelu prestaje da važi istekom ugovorenog vremena; sporazumom ugovorenih strana; jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane

poslenika, bez otkaznog roka; zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest Poslenika i sl.).

Član 8

Ova procedura stupa na snagu danom potpisivanja i sastavni je dio Knjige procedura Ministarstva.



MINISTARKA

mr Maša Vlaović

Evidencija ugovora o dopunskom radu 2023. godine	
Redni broj	Ime i prezime
1.	Rajko Vujović
2.	Milena Bošnjak
3.	Dragana Živković
4.	Marija Ivanišević
5.	Ratka Đurović
6.	Milica Martić
7.	Dušica Stanojević
8.	Merlina Tošić
9.	Ratka Đurović
10.	Petar Kovačević
11.	Milena Ražnatović
12.	Vladana Glogovac

Evidencija ugovora o dopunskom radu 2024. godine	
Redni broj	Ime i prezime
1.	Rajko Vujović
2.	Marija Ivanišević
3.	Valentina Goranović
4.	Dušica Stanojević
5.	Vladana Glogovac
6.	Ljiljana Vujović
7.	Nikola Peković
8.	Ratka Đurović
9.	Marija Uskoković
10.	Milena Bošnjak
11.	Milena Ražnatović

UGOVORI O DJELU 2023. godina

Redni broj	Ime i prezime
1.	Jakov Marković
2.	Ivana Janković
3.	Barbara Delač
4.	Elena Vojvodić
5.	Valentina Goranović
6.	Dragolav Dedić
7.	Hristina Bošković
8.	Jelena Adžić
9.	Đorđije Drinčić
10.	Milica Noković

Redni broj	Ime i prezime
11.	Jakov Marković
12.	Ivana Janković
13.	Barbara Delač
14.	Elena Vojvodić
15.	Valentina Goranović
16.	Dragolav Dedić
17.	Hristina Bošković
18.	Jelena Adžić
19.	Đorđije Drinčić
20.	Milica Noković
21.	Ognjen Damjanović

Redni broj	Ime i prezime
22.	Jakov Marković
23.	Ivana Janković
24.	Barbara Delač
25.	Elena Vojvodić
26.	Valentina Goranović
27.	Dragolav Dedić
28.	Hristina Bošković
29.	Jelena Adžić
30.	Đorđije Drinčić

31.	Milica Noković
32.	Ognjen Damjanović
33.	Biljana Vujović

Redni broj	Ime i prezime
34.	Jakov Marković
35.	Ivana Janković
36.	Barbara Delač
37.	Elena Vojvodić
38.	Dragolav Dedić
39.	Hristina Bošković
40.	Jelena Adžić
41.	Jovana Knežević
42.	Jelena Mazalica
43.	Milica Noković
44.	Ognjen Damjanović
45.	Biljana Vujović

Redni broj	Ime i prezime
46.	Jakov Marković
47.	Ivana Janković
48.	Barbara Delač
49.	Elena Vojvodić
50.	Dragolav Dedić

51.	Hristina Bošković
52.	Jelena Adžić
53.	Jelena Mazalica
54.	Jovana Knežević
55.	Ognjen Damjanović
56.	Biljana Vujović
57.	Milica Noković
58.	Nemanja Radević

Redni broj	Ime i prezime
59.	Jakov Marković
60.	Ivana Janković
61.	Barbara Delač
62.	Elena Vojvodić
63.	Dragolav Dedić
64.	Hristina Bošković
65.	Jelena Adžić
66.	Jelena Mazalica
67.	Jovana Knežević
68.	Ognjen Damjanović
69.	Biljana Vujović
70.	Milica Noković

Redni broj	Ime i prezime
71.	Jakov Marković

72.	Ivana Janković
73.	Barbara Delač
74.	Elena Vojvodić
75.	Darko Ivanović
76.	Hristina Bošković
77.	Jelena Adžić
78.	Maja Četković
79.	Jelena Mazalica
80.	Jovana Knežević
81.	Ognjen Damjanović
82.	Biljana Vujović
83.	Nikola radović
84.	Milica Noković
85.	Dragoslav Dedić

Redni broj	Ime i prezime
86.	Jakov Marković
87.	Ivana Janković
88.	Barbara Delač
89.	Elena Vojvodić
90.	Darko Ivanović
91.	Hristina Bošković
92.	Jelena Adžić
93.	Maja Četković
94.	Jelena Mazalica

95.	Jovana Knežević
96.	Ognjen Damjanović
97.	Biljana Vujović
98.	Milica Noković
99.	Dragoslav Dedić

Redni broj	Ime i prezime
100.	Jakov Marković
101.	Ivana Janković
102.	Barbara Delač
103.	Elena Vojvodić
104.	Darko Ivanović
105.	Hristina Bošković
106.	Jelena Adžić
107.	Maja Četković
108.	Jelena Mazalica
109.	Jovana Knežević
110.	Ognjen Damjanović
111.	Biljana Vujović
112.	Milica Noković
113.	Dragoslav Dedić
114.	Duško Kovačević
115.	Milenija Vračar

Redni broj	Ime i prezime
116.	Teodora Škero
117.	Jakov Marković

118.	Ivana Janković
119.	Barbara Delać
120.	Elena Vojvodić
121.	Darko Ivanović
122.	Hristina Bošković
123.	Jelena Adžić
124.	Maja Četković
125.	Jelena Mazalica
126.	Jovana Knežević
127.	Ognjen Damjanović
128.	Dušanka Vuković
129.	Biljana Vujović
130.	Milica Noković
131.	Duško Kovačević
132.	Andela Radonjić

Redni broj	Ime i prezime
133.	Teodora Škero
134.	Jakov Marković
135.	Ivana Janković
136.	Barbara Delać
137.	Darko Ivanović
138.	Jelena Radović
139.	Andrea Popović

140.	Jelena Mazalica
141.	Jovana Knežević
142.	Ognjen Damjanović
143.	Dušanka Vuković
144.	Biljana Vujović
145.	Milica Noković
146.	Dragoslav Dedić
147.	Duško Kovačević
148.	Anđela Radonjić
149.	Predrag Šušić

Redni broj	Ime i prezime
150.	Teodora Škero
151.	Jakov Marković
152.	Ivana Janković
153.	Barbara Delač
154.	Darko Ivanović
155.	Jelena Radović
156.	Andrea Popović
157.	Jelena Mazalica
158.	Jovana Knežević
159.	Ognjen Damjanović
160.	Dušanka Vuković
161.	Nataša Adžić
162.	Biljana Vujović
163.	Blažo Popović
164.	Milivoje Krivokapić
165.	Milica Noković

166.	Dragoslav Dedić
167.	Duško Kovačević
168.	Dubravka Joksimović

UGOVORI O DJELU 2024. godine

Redni broj	Ime i prezime
1.	Jelena Knežević
2.	Žana Gardašević
3.	Rajko Radović
4.	Elena Vovodić
5.	Nemanja Dragović
6.	Dražen Đurašković
7.	Mila Radulović
8.	Sandra Vujović
9.	Aneta Spaić
10.	Vesna Rajković Nenadić
11.	Nikola Vukčević
12.	Srdan Stanojević
13.	Biljana Zeković
14.	Svetlana Duković
15.	Miloš Bešić
16.	Milan Jovanović
17.	Nikos S. Panagiotou
18.	Goran Kaluđerović
19.	Jovana Davidović Vulević
20.	Vladimir Cvijetić
21.	Svetlana Laušević
22.	Olivera Nikolić
23.	Pavle Prelević
24.	Ivan Marović
25.	Marija Backović
26.	Lina Leković
27.	Jelica Vukčević
28.	Tamara Vujošević Mandić
29.	Sara Krković
30.	Kristina Obradović
31.	Mirko Radonjić
32.	Ivan Bezmarević
33.	Minja Novaković
34.	Oleksij Močanov
35.	Stela Mišković
36.	Nina Martinović
37.	Miloš Pejović
38.	Vukašin Kovačević
39.	Ivan Salonski
40.	Mia Đurović
41.	Dušica Martinović
42.	Nemanja Todorović
43.	Vukan Pejović
44.	Damjan Pejović
45.	Aleksandra Knežević

46.	Džemal Perović
47.	Ivana Janković
48.	Andela Radonjić
49.	Milica Noković
50.	Biljana Vujović
51.	Darko Ivanović
52.	Teodora Škero
53.	Dušanka Vuković
54.	Vladimir Todorović
55.	Andrea Popović
56.	Dubravka Joksimović
57.	Nataša Adžić
58.	Jelena Radović
59.	Zorka Jovanović
60.	Andelko Vukčević
61.	Biljana Brajović
62.	Olivija Ivanović Strugar
63.	Jelena Petrović
64.	Miloš Janković
65.	Milivoje Kovačević
66.	Sara Brajković
67.	Verica Mudreša
68.	Filip Radulović
69.	Marko Franović
70.	Svetlana Višnjić
71.	Gabriel Camaj
72.	Larisa Bralić
73.	Boško Janković
74.	Minea Pučić
75.	Marinko Vorgić
76.	Nataša Jablan
77.	Sanja Mitrović
78.	Marina Vujačić
79.	Armin Selmanović
80.	Biljana Zeković
81.	Darko Bulatović
82.	Elvisa Beriša
83.	Kristina Četković
84.	Milena Krsmanović Iković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/20

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i
POSLENIKA: Sanje Mirović, MSc pravnih nauka, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija na temu pravosudnog pristupa govoru mržnje, koja obuhvata:

- način na koji sudski sistem procesuirá slučajeve govora mržnje;
- predstavljanje relevantnih presuda i primjera iz sudske prakse u vezi govora mržnje;
- dijalog o razumijevanju sudskih odluka i izazovima u novinarskom izvještavanju na temu govora mržnje i
- diskusiju sa učesnicima radionice.

Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.3.6 Organizovanje obuka za novinare/ke i medijske radnike/ce o prepoznavanju i sprječavanju govora mržnje.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 150,00 eura (odnosno bruto iznos 167,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Petrovcu, na dan 18. novembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Sanja Mirović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/23
godine

01.10.2024.

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Marine Vujačić, dipl. sociolog, JMBG [REDACTED], [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija na temu standarda za izvještavanje o osobama sa invaliditetom, koja obuhvata:

- predstavljanje smjernica za odgovorno i etičko izvještavanje o osobama sa invaliditetom;
- fokus na inkluzivni jezik i izbjegavanje stereotipa i
- diskusiju sa učesnicima radionice.

Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.4.3 Organizovanje obuka za novinare/ke o izvještavanju i proizvodnji sadržaja primjerenih OSI.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 150,00 eura (odnosno bruto iznos 167,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod [REDAKTIRANO], na žiro račun broj [REDAKTIRANO] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Petrovcu, na dan 19. novembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.


NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Marina Vujačić





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/22

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

01.10.2024. godine

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Armina Selmanovića, dipl. pravnik, JMBG [redacted]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija na temu uloge tužilaštva i pravosudnog sistema u suzbijanju govora mržnje, koja obuhvata:

- predavanje na temu krivične odgovornosti i postupaka protiv govora mržnje;
- kvalifikaciju govora mržnje u pravnoj praksi – postupanje tužilaštva i predstavljanje primjera u praksi i
- diskusiju sa učesnicima radionice.

Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.3.6 Organizovanje obuka za novinare/ke i medijske radnike/ce o prepoznavanju i sprječavanju govora mržnje.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljene posao u neto iznosu od 150,00 eura (odnosno bruto iznos 167,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Petrovcu, na dan 18. novembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Armin Selmanović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Mjekoševa br 8
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 57
fax: +382 41 232 57
www.gov.me

Br: 15-082/24-2761/19

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

01.10.2024. godine

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljane Zeković, SSS – srednja medicinska škola, JMBG [redacted]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija na temu rodne ravnopravnosti, koja obuhvata:

- isticanje značaja rodnog aspekta u medijima;
 - upotrebu rodno osjetljivog jezika u medijima;
 - pravne i institucionalne mehanizme za postizanje rodne ravnopravnosti;
 - teorijski aspekt uvođenja rodne perspektive, feminizma kao političkog pitanja;
 - praktični rad u grupama na teme položaja žena u medijima, predstavljanja žena u medijskim sadržajima i prepreka za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u medijima i
 - koncipiranje zaključaka i preporuka za unapređenje rodne ravnopravnosti u medijima.
- Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.4.6 Organizovanje obuka za novinare/ke o pitanjima rodne ravnopravnosti.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 200,00 eura (odnosno bruto iznos 223,46 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.
Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.
Isplata se vrši kod [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED], sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Kolašinu, na dan 12. novembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Biljana Zeković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 8
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 57
fax: +382 41 232 57
www.gov.me/mki

Br: 15-082/24-2761/18
godine

01.10.2024.

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Darka Bulatovića, prof. italijanskog jezika, JMBG [redacted]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija, koja obuhvata:

- definiciju, ključne karakteristike i razlike mobilnog novinarstva u odnosu na klasično novinarstvo;

razradu tehnika snimanja: fokus, ekspozicija, balans bijele boje, pravilo trećine osu snimanja, planovi i kadriranje, rakursi, pravilo pet snimaka i sekvence;

predstavljanje praktičnih primjera i aplikacija za snimanje,

predstavljanje tehnika snimanja i editovanja: snimanje sekvenci i intervjua, aplikacija za editovanje, voiceover, tekst na videu i titlovi i

praktičan rad u grupama u vezi sa tehnikama snimanja i editovanja.

Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 4.2.5 Sprovođenje širokog opsega obuka za zaposlene u medijima u cilju jačanja postojećih kapaciteta

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obavozu Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 200,00 eura (odnosno bruto iznos 223,46 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.
Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Kolašinu, na dan 11. novembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Darko Bulatović

[Signature]



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br.
81250 Cetinje, Crna G.
tel: +382 41 232 5
fax: +382 41 232 5
www.gov.me/m

Br: 15-082/24-2761/24
godine

01.10.2024.

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Elvise Beriše, spec.sci kriminalistike i bezbjednosti, JMBG [redacted]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija na temu senzibiliteta prema marginalizovanim grupama i temama od interesa za njih, koja obuhvata:

- pristup novinara temama koje se tiču marginalizovanih grupa;
- načine na koje mediji mogu doprinositi inkluziji i boljem razumijevanju tih zajednica i
- diskusiju sa učesnicima radionice.

Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.4.5 Organizovanje sistemskih i kontinuiranih obuka za novinare/ke komercijalnih medija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 150,00 eura (odnosno bruto iznos 167,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod [REDAKTIRANO], na žiro račun broj [REDAKTIRANO] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Petrovcu, na dan 19. novembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.


NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Elvis Beriša





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 8
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 57
fax: +382 41 232 57
www.gov.me/mk

Br: 15-082/24-2761/25

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

01.10.2024. godine

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Kristine Četković, spec.sci novinarstva, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija o senzibilitetu prema LGBT zajednici i temama od interesa za ovu grupu, koja obuhvata:

- razvijanje senzibiliteta u izvještavanju o LGBT zajednici;
- razbijanje predrasuda prema LGBT zajednici i promovisanje jednakosti kroz novinarstvo i
- diskusiju sa učesnicima radionice.

Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.4.5 Organizovanje sistemskih i kontinuiranih obuka za novinare/ke komercijalnih medija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 150,00 eura (odnosno bruto iznos 167,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod [REDAKTIRANO] na žiro račun broj [REDAKTIRANO], sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Petrovcu, na dan 19. novembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Kristina Četković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/21

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milene Krsmanović Iković, spec.sci. političkih nauka, JMBG: [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje jednodnevne obuke za predstavnike medija na temu pravnog okvira i odgovornosti u borbi protiv govora mržnje, koja obuhvata:

- definisanje govora mržnje i njegovih oblika;
- predstavljanje pravnog okvira u Crnoj Gori kroz Krivični zakonik, sistem zaštite ljudskih prava i pregled međunarodnih standarda;
- predstavljanje uloge Ombudsmana u zaštiti prava i sprječavanju govora mržnje i
- diskusiju sa učesnicima radionice.

Sprovođenje obuke je predviđeno u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.3.6 Organizovanje obuka za novinare/ke i medijske radnike/ce o prepoznavanju i sprječavanju govora mržnje.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 100,00 eura (odnosno bruto iznos 111,73 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka. Isplata se vrši kod [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi u Petrovcu, na dan 18. novembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Milena Krsmanović Iković





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.cg.me

Br: 13-082/24-3317/2

6.11.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 6.11.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Oleksij Molčanov, korepetitor, JMBG, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika radi obavljanja poslova korepetitora sa akademskim horom studenata Muzičke akademije sa Ceinjak, koji će se sprovesti u sklopu proslave Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture, u javnim ustanovama Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ 13.11.2024. godine na Cetinju i Crnogorsko narodno pozorište 12.11.2024. godine u Podgorici.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 300,00 eura (odnosno bruto iznos 335,20 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Oleksij Molčanov



Br: 13-082/24-3317/3

6.11.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 6.11.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Aleksandra Knežević, dirigentkinja, JMBG, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika radi obavljanja poslova dirigovanja akademskim horom studenata Muzičke akademije sa Ceinja, koji će se sprovesti u sklopu proslave Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture, u javnim ustanovama Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ 13.11.2024. godine na Cetinju i Crnogorsko narodno pozorište 12.11.2024. godine u Podgorici.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 300,00 eura (odnosno bruto iznos 335,20 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Aleksandra Knežević



Broj: 13-082/24-447/2-3

22. novembar 2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),

Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i

Vladana Glogovac, dipl. pravica, JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac),
zaključuju, dana 22. novembra 2024. godine,

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca za obavljanje poslova koji se odnose na obavljanje administrativno-tehničkih poslova prilikom razmatranja materijala za podizanje spomen-obilježja, te sačinjavanje upravnih akata u odnosu na: predloge programa za podizanje spomen-obilježja, praćenje sadržaja dostavljenih programa, razmatranje predloga odluka i praćenje sadržaja dostavljenih odluka o podizanju spomen-obilježja od strane opština, Glavnog grada i Prijestonice, za potrebe Ministarstva kulture i medija – Direktorata za kulturnu baštinu.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog Ugovora, obavljati u periodu od 22.11.2024. godine, do 31.03.2025. godine.
Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu na ime obavljenog posla, plaća mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 166,67 eura, odnosno u neto iznosu od 150,00 eura, na žiro-račun Izvršioca broj [REDACTED], sa aktivnosti Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog naslijeđa, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

- Izvršenjem posla;
- Sporazumom ugovorenih strana;
- Jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest izvršioca, i sl.).

Član 6

Izvršilac je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.


Član 8

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan) primjerak za Izvršioca.

POSLODAVAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Vladana Glogovac

V. Glogovac



Broj:13-082/24-447/3-3

22. novembar 2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),

Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i

Dušica Stanojević, dipl. pravica, JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac),
zaključuju, dana 22. novembra 2024. godine,

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje izvršioca za obavljanje poslova koji se odnose odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u praćenju programa za podizanje spomen-obilježja: razmatranje predloga programa za podizanje spomen-obilježja, praćenje sadržaja dostavljenih programa, razmatranje predloga odluka i praćenje sadržaja dostavljenih odluka o podizanju spomen-obilježja od strane opština, Glavnog grada i Prijestonice, za potrebe Ministarstva kulture i medija – Direktorata za kultumu baštinu.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog Ugovora, obavljati u periodu od 22.11.2024. godine, do 31.03.2025. godine.

Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu na ime obavljenog posla, plaća mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 166,67 eura, odnosno u neto iznosu od 150,00 eura, na žiro-račun Izvršioca broj [REDACTED] banke, sa aktivnosti Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog naslijeđa, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

- Izvršenjem posla;
- Sporazumom ugovorenih strana;
- Jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (visa sila, administrativne mjere, bolest izvršioca, i sl.).

Član 6

Izvršilac je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.


Član 8

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan) primjerak za Izvršioca.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Duška Stanojević



Broj: 13-082/24-2478/1

02.09.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Milena Bošnjak, spec. sci pravnih nauka [REDACTED]
Cetinje (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 02.09.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na izradu Plana integriteta i Plana odbrane Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.09.2024. godine do 30.09.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 564,71 eura, odnosno u neto iznosu od 480,00 eura, na žiro račun imenovane sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Milena Bošnjak

M. Bošnjak



Broj: 13-082/24-2488/1

03.09.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i Milena Ražnatović, [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 03.09.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na: pripremu tenderske dokumentacije za izvođenje radova na revitalizaciji i rekonstrukciji Tvrdave Španjola u Herceg Novom; komunikacija sa Opštinom Herceg Novi u vezi sa pripremnim radovima i implementaciji arheoloških istraživanja; priprema dokumentacije za potrebe realizacije projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti; istraživanje potencijalnih kreditora; priprema prezentacije za potencijalne kreditore, posebno za Razvojnu banku Savjeta Evrope; istraživanje procedura i uslova pod kojima se aplicira za kreditna i grant sredstva; priprema dokumentacije i analizu za potrebe realizacije ostalih kapitalnih projekata, a posebno u vezi sa Tvrdavom Lesendro i Belgijiskim poslantsvom koji imaju status kulturno dobro.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 03.09.2024. godine do 30.09.2024. godine.
Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 470,59 eura, odnosno u neto iznosu od 400,00 eura, na žiro račun imenovane sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu. Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Milena Ražnatović



Broj: 13-082/24-2474/1

02.09.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Marija Uskoković,

(u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 02.09.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na: pripremu tenderske dokumentacije za izvođenje radova na revitalizaciji i rekonstrukciji Tvrdave Španjola u Herceg Novom; komunikacija sa Opštinom Herceg Novi u vezi sa pripremnim radovima i implementaciji arheoloških istraživanja; priprema dokumentacije za potrebe realizacije projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti; istraživanje potencijalnih kreditora; priprema prezentacije za potencijalne kreditore, posebno za Razvojnu banku Savjeta Evrope; istraživanje procedura i uslova pod kojima se aplicira za kreditna i grant sredstva; priprema dokumentacije i analizu za potrebe realizacije ostalih kapitalnih projekata, a posebno u vezi sa Tvrdavom Lesendro i Belgijiskim poslantsvom koji imaju status kulturno dobro, kao i izradu Plana integriteta.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 02.09.2024. godine do 30.09.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, u i van sjedišta poslodavca, u trajanju i vremenu koje je neophodno da se ugovoreni poslovi obave u utvrđenom roku.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plati naknadu u bruto iznosu od 571,76 eura, odnosno u neto iznosu od 486,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu. Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Marija Uskoković

M. Uskoković



Broj: 13-082/24-2468/1

02.09.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopuskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i Marija Ivanišević, [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 02.09.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na: pripremu tenderske dokumentacije za izvođenje radova na revitalizaciji i rekonstrukciji Tvrdave Španjola u Herceg Novom; komunikacija sa Opštinom Herceg Novi u vezi sa pripremnim radovima i implementaciji arheoloških istraživanja; priprema dokumentacije za potrebe realizacije projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti; istraživanje potencijalnih kreditora; priprema prezentacije za potencijalne kredite, posebno za Razvojnu banku Savjeta Evrope; istraživanje procedura i uslova pod kojima se aplicira za kreditna i grant sredstva; priprema dokumentacije i analizu za potrebe realizacije ostalih kapitalnih projekata, a posebno u vezi sa Tvrdavom Lesendro i Belgijiskim poslantsvom koji imaju status kulturno dobro.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 02.09.2024. godine do 30.09.2024. godine.
Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 551,76 eura, odnosno u neto iznosu od 469,00 eura, na žiro račun imenovane sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprine i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:
- izvršenjem posla;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu. Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr. Tamara Vujić

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Marija Ivanišević



Broj: 13-082/24-2462/1

02.09.2024. godiine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i
Ratka Đurović, VSS, [REDACTED]
[REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 02.09.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na: pripremu tenderske dokumentacije za izvođenje radova na revitalizaciji i rekonstrukciji Tvrđave Španjola u Herceg Novom; komunikacija sa Opštinom Herceg Novi u vezi sa pripremnim radovima i implementaciji arheoloških istraživanja; priprema dokumentacije za potrebe realizacije projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti; istraživanje potencijalnih kreditora; priprema prezentacije za potencijalne kredite, posebno za Razvojnu banku Savjeta Evrope; istraživanje procedura i uslova pod kojima se aplicira za kreditna i grant sredstva; priprema dokumentacije i analizu za potrebe realizacije ostalih kapitalnih projekata, a posebno u vezi sa Tvrđavom Lesendro i Belgijiskim poslatstvom koji imaju status kulturno dobro, kao i izradu Plana integriteta.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 02.09.2024. godine do 30.09.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, u i van sjedišta poslodavca, u trajanju i vremenu koje je neophodno da se ugovoreni poslovi obave u utvrđenom roku.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plati naknadu u bruto iznosu od 558,82 eura, odnosno u neto iznosu od 475,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu. Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Ratka Đurović



Broj: 13-082/24-1999/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i Ratka Đurović, [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu podataka za unos zahtjeva za otpuštanje sredstava, zahtjeva za izmjenu plana potrošnje; zahtjeva za preusmjeravanje sredstava sa izmjenom dinamike; izvještaja o realizaciji programskog budžeta u informacioni sistem za upravljanje budžetom - BMIS; elektronsko podnošenje poreskih prijava o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima - IOPPD; obračun zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih u Ministarstvu u Centralizovanom obračunu zarada.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.07.2024. godine.
Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, u i van sjedišta poslodavca, u trajanju i vremenu koje je neophodno da se ugovoreni poslovi obave u utvrđenom roku.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 558,82 eura, odnosno u neto iznosu od 475,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED] za aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Ratka Đurović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Broj: 13-082/24-1998/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i Nikola Peković, (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine (u

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu podataka za unos zahtjeva za otpuštanje sredstava, zahtjeva za izmjenu plana potrošnje; zahtjeva za preusmjeravanje sredstava sa izmjenom dinamike; izvještaja o realizaciji programskog budžeta u informacioni sistem za upravljanje budžetom - BMIS za aktivnosti javnih ustanova kulture, kontrola zvaničnih obračuna PU za samostalne umjetnike i stručnjake u kulturi za doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje; obračun i isplata putnih naloga.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.
Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 464,71 eura, odnosno u neto iznosu od 395,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla (u daljem tekstu: Izvršilac posla) na aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

IZVRŠILAC POSLA

Nikola Peković

N. Peković



Broj: 13-082/24-2002/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Valentina Goranović,

(u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova usljed povećanog obima posla u kabinetu ministarke, na realizaciji aktivnosti koje se odnose na učešće ministarke u protokolarnim aktivnostima, otvaranju brojnih manifestacija, festivala i drugih programa koji se održavaju u ljetnjem periodu.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla; plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 437,65 eura, odnosno u neto iznosu od 372,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [redacted] aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprine i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović



IZVRŠILAC POSLA

Valentina Goranović

Valentina Goranović



Broj: 13-082/24-2001/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Marija Ivanišević

(u daljem tekstu: Izvršilac posla), Zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova usljed povećanog obima posla u kabinetu ministarke, na realizaciji aktivnosti koje se odnose na učešće ministarke u protokolarnim aktivnostima, otvaranju brojnih manifestacija, festivala i drugih programa koji se održavaju u ljetnjem periodu.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 551,76 eura, odnosno u neto iznosu od 469,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprine i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Marija Ivanišević



Broj: 13-040/23-2864/3

01.09.2023. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Petar Kovačević, VSS, dipl. slikar,

daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.09.2023. godine

(u

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije za vrednovanje projekata od kapitalnog značaja iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, bez raspisivanja javnog konkursa, za oblast likovne umjetnosti.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.09.2023. godine do 31.12.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 117.65 eura, odnosno u neto iznosu od 100,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla sa aktivnosti Podrška kulturno-

umjetničkom stvaralaštvu, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

mr. Maša Vlaović

MINISTARKA

[Signature]



IZVRŠILAC POSLA

[Signature]
Kovačević Petar



Broj: 13-040/23-2864/1

01.09.2023. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Milena Ražnatović, VSS, spec. sci politolog,

(u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.09.2023. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova sekretarke Komisije za vrednovanje projekata od kapitalnog značaja iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, bez raspisivanja javnog konkursa, za oblast manifestacije i festivali.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.09.2023. godine do 31.12.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 117.65 eura, odnosno u neto iznosu od 100,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla, sa aktivnosti Podrška kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, sa pozicije 4127 – ostale naknade

Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioaca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC


mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Milena Ražnatović





Broj 15-082/23-3669/4

09.01.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i
Jelena Adžić, IV nivo obrazovanja,
(u daljem tekstu: Izvršilac), zaključuju dana 09.01.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje popisa pokretnih i nepokretnih stvari koje su u vlasništvu Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu, sačinu Izvještaj o izvršenom popisu i dostavi ga ministarki kulture i medija najkasnije do 25. februara 2024. godine.

Član 2

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, a nakon izvršenih ugovorenih obaveza isplati naknadu u bruto iznosu od 317,65 eura, odnosno u neto iznosu od 270,00 eura, sa aktivnosti Upravljanje i administracija, sa izdatka 4127 – ostale naknade. Poreze, doprine i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Broj: 13-056/23-608/6-2

01.09.2023. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Sl. list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),
Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu:
Poslodavac) i
Dragana Živković, spec. sci pravnih nauka, (u daljem tekstu:
Izvršilac posla), zaključuju dana 01.09.2023. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje postupka raspodjele sredstava nevladinih organizacijama u 2023. godinu, u oblastima kulture i umjetnosti, u skladu sa odredbama Zakona o nevladinih organizacijama („Službeni list CG“ br. 39/1 i 37/1).

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.09.2023. godine do 15.12.2023. godine.
Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća na mjesečnom nivou naknadu u neto iznosu od 300,00 eura (odnosno bruto iznosu 352,94 eura), na žiro račun Izvršioca posla sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa izdatka 4127 – Ostale naknade.
Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

mr Maša Vlačić

MINISTARKA



[Handwritten signature]

IZVRŠILAC POSLA

Dragana Živković

[Handwritten signature]



Broj: 13-082/23-2846/2

1.9.2023. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Ratka Đurović, dipl.ekonomista, JMBG [REDACTED], adresa [REDACTED] Podgorica (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.09.2023. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na koordinaciju aktivnosti u procesu kontrole narativnih i finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022. godini i kontinuiranu komunikaciju sa podnosiocima izvještaja.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.9.2023. godine do 1.12.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 294,12 eura, odnosno u neto iznosu od 250,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED] sa aktivnosti Podrška kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7


Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC



IZVRŠILAC POSLA

Ratka Đurović



Broj: 13-082/24-2003/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Ljiljana Vujović, tehničar prodaje - SSS, JMBG [REDACTED], adresa [REDACTED], [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova usljed povećanog obima posla u Službi za opšte i kadrovske poslove, na poslovima arhivara utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 372,94 eura, odnosno u neto iznosu od 317,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED] sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Ljiljana Vujović

Ljiljana Vujović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora

tel: +382 41 232 571

fax: +382 41 232 572

www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1846/1

31.05.2023. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Merlina Tošić, dipl. pravnik [REDACTED], Podgorica (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 31.05.2023. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na uslove, način i postupak davanja koncesija i druga pitanja od značaja za ostvarivanje koncesije.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.06.2023. godine do 31.12.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plati naknadu u bruto iznosu od 294,12 eura, odnosno u neto iznosu od 250,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED], sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioaca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

M. Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Merlina Tošić

Merlina Tošić



Br: 15-082/22-815/4

01. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Marija Ivanišević, spec. sci pravnih nauka, JMBG [REDACTED]
25c, Cetinje (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.12.2022. godine

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na izradu Predloga granskog o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.12.2022. godine do 01.04.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plati naknadu u bruto iznosu od 555,29 eura, odnosno u neto iznosu od 470,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla, sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


POSLODAVAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA


Marija Ivanišević



Br: 15-082/22-815/3

01. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i Ratka Đurović, dipl. ekonomista JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.12.2022. godine

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na izradu Predloga granskog o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.12.2022. godine do 01.04.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plati naknadu u bruto iznosu od 555,29 eura, odnosno u neto iznosu od 470,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla, sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA


Ratka Đurović



Br: 15-082/22-815/4

01. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i Dragana Živković, dipl. pravica JMBG [REDACTED] Podgorica (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.12.2022. godine

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na izradu Predloga granskog o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.12.2022. godine do 01.04.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plati naknadu u bruto iznosu od 555,29 eura, odnosno u neto iznosu od 470,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla, sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


POSLODAVAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA


Dragana Živković



Br: 15-082/22-815/2

01. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Milena Bošnjak, spec. sci pravnih nauka JMBG [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.12.2022. godine

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na izradu Predloga granskog o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 01.12.2022. godine do 01.04.2023. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plati naknadu u bruto iznosu od 555,29 eura, odnosno u neto iznosu od 470,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla, sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Milena Bošnjak

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Bošnjak'.



Broj 15-082/23-3919/1

29. decembar 2023. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),

Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i

Dušica Stanojević, dipl. pravica, JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac),

zaključuju, dana 29. decembra 2023. godine,

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje izvršioca za obavljanje poslova koji se odnose na obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva kulture i medija – Direktorata za kulturnu baštinu.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog Ugovora, obavljati u periodu od 29.12.2023. godine, do 19.02.2024. godine.

Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 117,65 eura, odnosno u neto iznosu od 100,00 eura, na žiro-račun izvršioca broj [REDACTED] kod [REDACTED], sa aktivnosti Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog naslijeđa, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

- Izvršenjem posla;
- Sporazumom ugovorenih strana;
- Jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (visa sila, administrativne mjere, bolest izvršioca, i sl.).

Član 6

Izvršilac je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

Izvršilac ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan) primjerak za Izvršioca.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Dušica Stanojević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Broj 13 - 082/24-447/3

20. februar 2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),

Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i
Dušica Stanojević, dipl. pravica, JMBG [redacted] (u daljem tekstu: Izvršilac),

zaključuju, dana 20. februara 2024. godine,

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje izvršioca za obavljanje poslova koji se odnose odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u praćenju programa za podizanje spomen-obilježja: razmatranje predloga programa za podizanje spomen-obilježja, praćenje sadržaja dostavljenih programa, razmatranje predloga odluka i praćenje sadržaja dostavljenih odluka o podizanju spomen-obilježja od strane opština, Glavnog grada i Prijestonice, za potrebe Ministarstva kulture i medija – Direktorata za kulturnu baštinu.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog Ugovora, obavljati u periodu od 20.02.2024. godine, do 20.05.2024. godine.
Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu na ime obavljenog posla, plaća mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 117,65 eura, odnosno u neto iznosu od 100,00 eura, na žiro-račun Izvršioca broj [redacted] kod [redacted], sa aktivnosti Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog naslijeđa, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

- Izvršenjem posla;
- Sporazumom ugovorenih strana;
- Jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (visa sila, administrativne mjere, bolest izvršioca, i sl.).

Član 6

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan) primjerak za Izvršioca.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Dušica Stanojević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Broj: 13-082/24-447/3-1

20. maj 2024. godine

Poslodavac: Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović

Izvršilac: Dušica Stanojević, dipl. pravica, JMBG [REDACTED] i [REDACTED] zaključuju, dana 20. maja 2024. godine,

**Aneks
Ugovora o dopunskom radu**

Član 1

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su dana 20.02.2024. godine, zaključile Ugovor o dopunskom radu broj 13-082/24-447/3 od 20.02.2024. godine (u daljem tekstu: Ugovor). Ugovorne strane su saglasne da se, u tom smislu, odredba osnovnog Ugovora izmijeni, na način kako je to utvrđeno u narednim članovima Anexa.

Član 2

U Ugovoru član 2 mijenja se i glasi: "Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog ugovora obavljati u periodu od 20.05.2023. godine, do 20.08.2024. godine. Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, tri puta sedmično u periodu od 15:00h do 17:00h (90 minuta do 120 minuta dnevno)."

Član 3

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 4

Ovaj Anex čini sastavni dio Ugovora.


Član 5

Aneks Ugovora je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan), primjerak za Izvršioca.

Član 6

Anex Ugovora se smatra zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane obje ugovorne strane.


POSLODAVAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA

IZVRŠILAC

Dušica Stanojević





Broj:13-082/24-447/3-2

21. avgust 2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),

Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i

Dušica Stanojević, dipl. pravica, JMBG [REDACTED], Cetinje (u daljem tekstu: Izvršilac),
zaključuju, dana 21. avgusta 2024. godine,

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje izvršioca za obavljanje poslova koji se odnose odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u praćenju programa za podizanje spomen-obilježja: razmatranje predloga programa za podizanje spomen-obilježja, praćenje sadržaja dostavljenih programa, razmatranje predloga odluka i praćenje sadržaja dostavljenih odluka o podizanju spomen-obilježja od strane opština, Glavnog grada i Prijestonice, za potrebe Ministarstva kulture i medija – Direktorata za kulturnu baštinu.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog Ugovora, obavljati u periodu od 21.08.2024. godine, do 21.11.2024. godine.
Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu na ime obavljenog posla, plaća mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 117,65 eura, odnosno u neto iznosu od 100,00 eura, na žiro-račun Izvršioca broj [REDACTED] kod [REDACTED] sa aktivnosti Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog naslijeđa, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

- Izvršenjem posla;
- Sporazumom ugovorenih strana;
- Jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (visa sila, administrativne mjere, bolest izvršioca, i sl.).



Broj 15-082/23-3669/6

09.01.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Marija Tomović, dipl. pravnik, [REDACTED] [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac), zaključuju dana 09.01.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje popisa pokretnih i nepokretnih stvari koje su u vlasništvu Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu, sačini Izvještaj o izvršenom popisu i dostavi ga ministarki kulture i medija najkasnije do 25. februara 2024. godine.

Član 2

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, a nakon izvršenih ugovorenih obaveza isplati naknadu u bruto iznosu od 317,65 eura, odnosno u neto iznosu od 270,00 eura, sa aktivnosti Upravljanje i administracija, sa pozicije 4127 – ostale naknade. Poreze, doprine i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Mijović



IZVRŠILAC POSLA

Marija Tomović



Broj 15-082/23-3669/4

09.01.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Jelena Adžić, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac), zaključuju dana 09.01.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje popisa pokretnih i nepokretnih stvari koje su u vlasništvu Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu, sačini Izvještaj o izvršenom popisu i dostavi ga ministarki kulture i medija najkasnije do 25. februara 2024. godine.

Član 2

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, a nakon izvršenih ugovorenih obaveza isplati naknadu u bruto iznosu od 317,65 eura, odnosno u neto iznosu od 270,00 eura, sa aktivnosti Upravljanje i administracija, sa izdatka 4127 – ostale naknade. Poreze, doprine i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr. Tamara Vučković



IZVRŠILAC POSLA

Jelena Adžić

Jelena Adžić



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora

tel: +382 41 232 571

fax: +382 41 232 572

www.gov.me/mku

Broj: 13-082/24-447/2-2

21. avgust 2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),

Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i

Vladana Glogovac, dipl. pravica, JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac),

zaključuju, dana 21. avgusta 2024. godine,

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje izvršioca za obavljanje poslova koji se odnose na obavljanje administrativno-tehničkih poslova prilikom razmatranja materijala za podizanje spomen-obilježja, te -sačinjavanje upravnih akata u odnosu na: predloge programa za podizanje spomen-obilježja, praćenje sadržaja dostavljenih programa, razmatranje predloga odluka i praćenje sadržaja dostavljenih odluka o podizanju spomen-obilježja od strane opština, Glavnog grada i Prijestonice, za potrebe Ministarstva kulture i medija – Direktorata za kulturnu baštinu.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog Ugovora, obavljati u periodu od 21.08.2024. godine, do 21.11.2024. godine.

Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu na ime obavljenog posla, plaća mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 117,65 eura, odnosno u neto iznosu od 100,00 eura, na žiro-račun Izvršioca broj [REDACTED] anke, sa aktivnosti Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog naslijeđa, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

- Izvršenjem posla;
- Sporazumom ugovorenih strana;
- Jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest izvršioca, i sl.).

Član 6

Izvršilac je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu. Izvršilac ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan) primjerak za Izvršioca.

POSLODAVAC

Tamara Vujić
dr Tamara Vujić

/ MINISTARKA

IZVRŠILAC

Vladana Glogovac

V. Glogovac



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Broj: 13-082/24-447/2-1

20. maj 2024. godine

Poslodavac: Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović

Izvršilac: Vladana Glogovac dipl. pravica, JMBG [REDACTED], zaključuju, dana 20. maja 2024. godine,

**Aneks
Ugovora o dopunskom radu**

Član 1

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su dana 20.02.2024. godine, zaključile Ugovor o dopunskom radu broj 13-082/24-447/2 od 20.02.2024. godine (u daljem tekstu: Ugovor). Ugovorne strane su saglasne da se, u tom smislu, odredba osnovnog Ugovora izmijeni, na način kako je to utvrđeno u narednim članovima Anexa.

Član 2

U Ugovoru član 2 mijenja se i glasi: "Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog ugovora obavljati u periodu od 20.05.2023. godine, do 20.08.2024. godine. Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, tri puta sedmično u periodu od 15:00h do 17:00h (90 minuta do 120 minuta dnevno)."

Član 3

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 4

Ovaj Aneks čini sastavni dio Ugovora.

Član 5

Aneks Ugovora je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan), primjerak za Izvršioca.

Član 6

Anex Ugovora se smatra zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane obje ugovorne strane.

POSLODAVAC

Tamara Vujović
dr Tamara Vujović

MINISTARKA

IZVRŠILAC

Vladana Glogovac

V. Glogovac

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.


Član 8

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan) primjerak za Izvršioca.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Vladana Glogovac

Vladana Glogovac



Broj 13-082/24-447/2

20. februar 2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21),
Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa broj 83, Cetinje, koje zastupa ministarka dr Tamara
Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i
Vladana Glogovac, dipl. pravica, JMBG [REDACTED] Cetinje (u daljem tekstu: Izvršilac),
zaključuju, dana 20. februara 2024. godine,

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje izvršioca za obavljanje poslova koji se odnose na obavljanje
administrativno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva kulture i medija – Direktorata za
kulturnu baštinu.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz člana 1 ovog Ugovora, obavljati u periodu od
20.02.2024. godine, do 20.05.2024. godine.
Izvršilac će navedene poslove obavljati van radnog vremena u prostorijama Ministarstva
kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu na ime obavljenog posla, plaća mjesečnu naknadu u
bruto iznosu od 117,65 eura, odnosno u neto iznosu od 100,00 eura, na žiro-račun Izvršioca
broj [REDACTED] kod [REDACTED] banke, sa aktivnosti Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog
naslijeđa, sa pozicije 4127 – ostale naknade.
Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa
zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i
drugim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor prestaje da važi u sljedećim slučajevima:

- Izvršenjem posla;
- Sporazumom ugovorenih strana;
- Jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest izvršioca, i sl.).

Član 6

Izvršilac je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 6

Izvršilac je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Poslodavca, a 1 (jedan) primjerak za Izvršioca.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

IZVRŠILAC

Dušica Stanojević



Broj 15-082/23-3669/2

09.01.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Milena Bošnjak, spec. sci pravnih nauka, [REDACTED]
(u daljem tekstu: Izvršilac), zaključuju dana 09.01.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje popisa pokretnih i nepokretnih stvari koje su u vlasništvu Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu, sačini Izvještaj o izvršenom popisu i dostavi ga ministarki kulture i medija najkasnije do 25. februara 2024. godine.

Član 2

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, a nakon izvršenih ugovorenih obaveza isplati naknadu u bruto iznosu od 317,65 eura, odnosno u neto iznosu od 270,00 eura, sa aktivnosti Upravljanje i administracija, sa izdatka 4127 – ostale naknade. Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujić

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Milena Bošnjak

M. Bošnjak



Broj 15-082/23-3669/3

09.01.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Marija Uskoković, magistar ekonomije, [REDACTED]
(u daljem tekstu: Izvršilac), zaključuju dana 09.01.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje popisa pokretnih i nepokretnih stvari koje su u vlasništvu Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu, sačini Izvještaj o izvršenom popisu i dostavi ga ministarki kulture i medija najkasnije do 25. februara 2024. godine.

Član 2

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, a nakon izvršenih ugovorenih obaveza isplati naknadu u bruto iznosu od 317,65 eura, odnosno u neto iznosu od 270,00 eura, sa aktivnosti Upravljanje i administracija, sa izdatka 4127 – ostale naknade. Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.


Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


POSLODAVAC

dr Tamara Vujović


MINISTARSTVO KULTURE
CETINJE

IZVRŠILAC POSLA

Marija Uskoković





Broj 15-082/23-3669/5

09.01.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21)

Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Milena Đurović, spec. teorije moderne i savremene umjetnosti, [REDACTED]
[REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac), zaključuju dana 09.01.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje popisa pokretnih i nepokretnih stvari koje su u vlasništvu Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu, sačini Izvještaj o izvršenom popisu i dostavi ga ministarki kulture i medija najkasnije do 25. februara 2024. godine.

Član 2

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena u Ministarstvu kulture i medija, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, a nakon izvršenih ugovorenih obaveza isplati naknadu u bruto iznosu od 317,65 eura, odnosno u neto iznosu od 270,00 eura, sa aktivnosti Upravljanje i administracija, sa izdatka 4127 – ostale naknade. Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

CETINJE

IZVRŠILAC POSLA

Milena Đurović



Broj: 13-082/24-2003/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Ljiljana Vujović, tehničar prodaje - SSS, JMBG [REDACTED]

[REDACTED] u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova usljed povećanog obima posla u Službi za opšte i kadrovske poslove, na poslovima arhivara utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 372,94 eura, odnosno u neto iznosu od 317,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED] za aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Ljiljana Vujović





Broj: 13-082/24-2001/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Marija Ivanišević, spec. međunarodnih odnosa, JMBG [REDACTED]
[REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova usljed povećanog obima posla u kabinetu ministarke, na realizaciji aktivnosti koje se odnose na učešće ministarke u protokolarnim aktivnostima, otvaranju brojnih manifestacija, festivala i drugih programa koji se održavaju u ljetnjem periodu.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 551,76 eura, odnosno u neto iznosu od 469,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla 510-0000002002209-41 sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinese i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr. Tamara Vučković

MINISTARKA
Tamara Vučković

IZVRŠILAC POSLA

Marija Ivanišević

Marija Ivanišević



Broj: 13-082/24-2002/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Valentina Goranović, spec. političkih nauka, JMBG [REDACTED]
[REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova usljed povećanog obima posla u kabinetu ministarke, na realizaciji aktivnosti koje se odnose na učešće ministarke u protokolarnim aktivnostima, otvaranju brojnih manifestacija, festivala i drugih programa koji se održavaju u ljetnjem periodu.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 437,65 eura, odnosno u neto iznosu od 372,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED] aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8



Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Valentina Goranović





Broj: 13-082/24-1999/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i

Ratka Đurović, dipl.ekonomista, JMBG [REDACTED]
(u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu podataka za unos zahtjeva za otpuštanje sredstava, zahtjeva za izmjenu plana potrošnje; zahtjeva za preusmjeravanje sredstava sa izmjenom dinamike; izvještaja o realizaciji programskog budžeta u informacioni sistem za upravljanje budžetom - BMIS; elektronsko podnošenje poreskih prijava o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima – IOPPD; obračun zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih u Ministarstvu u Centralizovanom obračunu zarada.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.07.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, u i van sjedišta poslodavca, u trajanju i vremenu koje je neophodno da se ugovoreni poslovi obave u utvrđenom roku.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 558,82 eura, odnosno u neto iznosu od 475,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED] sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprine i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.
Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



IZVRŠILAC POSLA

Ratka Đurović



Broj: 13-082/24-1998/1

1.7.2024. godine

Na osnovu člana 202 Zakona o radu (br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21 i 145/21) i Internog pravila o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada broj 18/5-04-08/22-4336/2 od 27. maja 2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, koje zastupa ministarka dr Tamara Vujović (u daljem tekstu: Poslodavac) i Nikola Peković, dipl.ekonomista, JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: Izvršilac posla), zaključuju dana 01.07.2024. godine

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Poslodavac angažuje Izvršioca posla za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu podataka za unos zahtjeva za otpuštanje sredstava, zahtjeva za izmjenu plana potrošnje; zahtjeva za preusmjeravanje sredstava sa izmjenom dinamike; izvještaja o realizaciji programskog budžeta u informacioni sistem za upravljanje budžetom - BMIS za aktivnosti javnih ustanova kulture, kontrola zvaničnih obračuna PU za samostalne umjetnike i stručnjake u kulturi za doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje; obračun i isplata putnih naloga.

Član 2

Izvršilac posla se obavezuje da poslove iz člana 1 obavlja u periodu od 1.7.2024. godine do 31.7.2024. godine.

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati van radnog vremena, a po potrebi privremeno i na drugim mjestima, u periodu od 15:00h do 17:00h.

Član 3

Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljenog posla, plaća za svaki mjesec naknadu u bruto iznosu od 464,71 eura, odnosno u neto iznosu od 395,00 eura, na žiro račun Izvršioca posla [REDACTED] sa aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija, sa pozicije 4127 – ostale naknade.

Poreze, doprinose i prireze na navedeni iznos Poslodavac će obračunati i isplatiti u skladu sa zakonom.

Član 4

Poslodavac je obavezan da Izvršiocu posla obezbijedi zaštitu na radu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

Ovaj Ugovor prestaje u sljedećim slučajevima:

- izvršenjem posla;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Poslodavca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca posla, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Izvršilac posla je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu. Izvršilac posla ima pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

POSLODAVAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović



IZVRŠILAC POSLA

Nikola Peković

N. Peković



Br. 15-082/24-2761/13

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“ br. 47/02, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Celinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr. Tamara Vučković

POSLENIKA Nikos S. Panagiotou, VSS, PhD, novinarstvo i komunikacija sa masovnim medijima, Aristotelev Univerzitet u Solunu, Grčka, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize potreba za izmjenama postojećih mehanizama u cilju sankcionisanja širenja dezinformacija, koja obuhvata:

- procjenu postojećih zakonskih okvira koji regulišu dezinformacije, kroz identifikaciju pravnih praznina koje bi mogle doprinijeti širenju dezinformacija i analizu mogućnosti unapređenja zakonskih odredbi sa ciljem što boljeg suočavanja sa savremenim izazovima koji sa sobom nose dezinformacije;
- ispitivanje institucionalnih kapaciteta, kroz analizu rada relevantnih institucija koje se bave dezinformacijama, kao što su regulatorna tijela, medijski savjeti ili druge nadležne agencije i identifikaciju resursa, obuka i podrške potrebne za poboljšanje njihovih kapaciteta;
- praćenje primjene kaznenih odredbi, odnosno analizu kako se primjenjuju kazne i sankcije za širenje dezinformacija, kroz identifikaciju izazova u procesu primjene kaznenih odredbi uključujući dugotrajnost postupaka, izazove u prikupljanju dokaza, i druge prepreke;
- razmatranje saradnje sa medijima i društvenim mrežama u suzbijanju dezinformacija;
- analizu postojećih inicijativa i mjera koje su preduzete u partnerstvu s privatnim i civilnim sektorom kako bi se ograničilo širenje lažnih vijesti i dezinformacija;
- procjenu nivoa medijske pismenosti u društvu kroz razmatranje efikasnosti postojećih programa obrazovanja o medijskoj pismenosti i identifikaciju potreba za poboljšanjem sa ciljem podizanja informisanosti i otpornosti javnosti na pojave poput lažnih vijesti i dezinformacija;
- pregled uporedne prakse, odnosno pristupa koje druge države imaju u borbi sa širenjem dezinformacija, kroz razmatranje međunarodnih standarda i najboljih praksi u suočavanju s dezinformacijama;
- angažovanje različitih interesnih grupa, uključujući novinare, medijske organizacije, akademske krugove i civilno društvo, kako bi se čuo širok spektar mišljenja i prikupile relevantne informacije.

- razmatranje tehnoloških alata i rješenja koja mogu pomoći u identifikaciji, praćenju i ograničavanju širenja dezinformacija;

- formulisane preporuke o izmjenama zakonskih odredbi, jačanju institucionalnih kapaciteta, poboljšanju saradnje s medijskim kućama i društvenim mrežama (velikim tehnološkim gigantima) i promociji medijske pismenosti kao dugoročnog rješenja i

- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.3.2 Priprema analize potreba za izmjenama postojećih mehanizama u cilju sankcionisanja širenja dezinformacija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 7.700,00 eura (odnosno bruto iznos 8.603,35 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioce vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši preko Piraeus banke, sa sljedećim instrukcijama za plaćanje: IBAN [REDACTED] SWIF [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a nespłaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana slupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju

Član 9


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja,

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Nikos S. Panagiotou

A handwritten signature in cursive script, likely of the contractor, is written over the printed name "Nikos S. Panagiotou".



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/1

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dražena Đuraškovića, spec.sci. novinarstva, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize o funkcionalnosti i održivosti lokalnih javnih emitera, koja obuhvata:

- detaljno istraživanje i analizu relevantnih zakonskih propisa;
- evaluaciju uloge lokalnih javnih emitera u promociji lokalne kulture i informisanja zajednice; analizu dostupnih finansijskih izvještaja lokalnih javnih emitera;
- pregled dosadašnjih izvora finansiranja i održivosti lokalnih javnih emitera;
- planiranje i sprovođenje intervjua sa predstavnicima svih lokalnih javnih emitera, sa posebnim akcentom na stavove o finansijskoj situaciji i novim zakonskim rješenjima;
- organizovanje fokus grupa iz različitih medija, sa diskusijom o izazovima, očekivanjima i mogućim rješenjima za jačanje položaja lokalnih javnih emitera i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 3.1.7 Sprovođenje analize o funkcionalnosti i održivosti lokalnih javnih emitera.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 3.000,00 eura (odnosno bruto iznos 3.351,96 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod [REDACTED] banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdalka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTAR



POSLENIK

Dražan Đurašević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/2

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Mile Radulović, diplomirani politikolog, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize izazova priključenja samoregulatornom tijelu, koja obuhvata:

- pripremu i razvijanje metodologije za izradu analize izazova priključenja samoregulatornom tijelu;
- prikupljanje i analizu javno dostupnih podataka, kao i podataka dobijenih od strane relevantnih medijskih poslenika u vezi sa problemima samoregulacije u cilju eventualnog uspostavljanja jedinstvenog samoregulatornog tijela;
- identifikovanje načina na koje bi resorno ministarstvo moglo pomoći u procesu uspostavljanja jedinstvenog samoregulatornog tijela;
- kontaktiranje elektronskim i telefonskim putem, te direktni sastanci sa predstavnicima samoregulatornih tijela i organizacijama civilnog sektora koje se bave pitanjima samoregulacije i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 2.1.2 Analiziranje o izazovima priključenja samoregulatornom tijelu.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 2.500,00 eura (odnosno bruto iznos 2.793,30 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu. Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora, teku, od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARSTVO



POSLENIK

Mila Radulović

Mila Radulović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/3

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Sandre Vujović, spec.sci. dramaturgije, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje medijske kampanje o mogućnostima ulaganja prigovora i koracima za sve građane/ke, koja obuhvata:

- izradu scenarija na temu podizanja svijesti o mogućnostima ulaganja prigovora na rad medija i koracima za sve građane/ke;
- izradu digitalnih i fizičkih banera za internet stranice, društvene mreže, javne prostore i događaje u cilju edukacije građana o mogućnostima ulaganja prigovora na rad medija;
- izradu kratkih i dužih audio spotova koji objašnjavaju proces podnošenja prigovora;
- izradu kratkih video spotova za programe televizijskih emitera i za potrebe društvenih mreža (poput Facebook, Instagram, YouTube), koji jednostavnim jezikom objašnjavaju proces podnošenja prigovora;
- izradu štampanih materijala u vidu postera, broušura i letaka za škole, biblioteke i druge javne ustanove i institucije, sa ciljem da jednostavnim i privlačnim vizuelnim identitetom i kroz direktnu i razumljivu komunikaciju predstave sažetak procesa podnošenja prigovora na rad medija;
- izradu kampanje na društvenim mrežama (poput Facebook, Instagram, X i LinkedIn) kroz ciljane poruke i vizual, sa ciljem povećanja vidljivosti načina i koraka u podnošenju prigovora na rad medija i
- dostavljanje izrađenog i završnog materijala za kampanju Naručiocu.

Sprovođenje medijske kampanje je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - **2.4.4 Sprovođenje medijske kampanje o mogućnostima ulaganja prigovora i koracima za sve građane/ke.**

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 6.100,00 eura (odnosno bruto iznos 6.815,64 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Addiko banke, na žiro račun broj [REDACTED], sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.


Član 9
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Sandra Vujović

Sandra Vujović



Br: 15-082/24-2761/4

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/02, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vučković i

POSLENIKA: Anete Spaić, PhD pravnih nauka, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize o postojećim studijskim programima/obukama u sektoru medija, koja obuhvata:

- pregled postojećih studijskih programa i obuka u sektoru medija na nacionalnom nivou, uključujući sve relevantne obrazovne institucije i organizacije koje pružaju obrazovanja u oblasti medija;
- kvalitet i relevantnost postojećih studijskih programa i obuka u sektoru medija, uzimajući u obzir potrebe tržišta rada, trendove u medijskoj industriji i međunarodne standarde obrazovanja;
- utvrđivanje ključnih kompetencija i vještina koje su potrebne za uspješnu karijeru u sektoru medija, te njihovo usklađivanje sa sadržajem i ciljevima postojećih studijskih programa;
- procjenu dostupnih resursa, infrastrukture i stručnog osoblja u obrazovnim institucijama koje pružaju studijske programe u sektoru medija, kako bi se utvrdila njihova sposobnost da pruže kvalitetno obrazovanje;
- identifikaciju mogućih nedostataka ili nedostataka u postojećim studijskim programima i obukama u sektoru medija, a sve sa ciljem da se formulišu preporuke za unapređenje i poboljšanje obrazovne ponude u ovoj oblasti;
- sprovođenje tematskih obuka koje se odnose na najvažnije institute u važećem selu medijskih zakona;
- sprovođenje radionica u odnosu na institute koji nijesu trenutno dio medijskog zakonodavstva;
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 4.2.4 Sprovođenje Analize o postojećim studijskim programima/obukama u sektoru medija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 5.450,00 eura (odnosno bruto iznos 6.089,39 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Hipotekarne banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191.- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović



POSLENIK

Aneta Spaić

Aneta Spaić



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/5

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Vesne Rajković Nenadić, spec.sci. pravnih nauka, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize o poštovanju standarda Kodeksa novinara/ki Crne Gore i ukupnom stanju samoregulacije, koja obuhvata:

- analizu postojećeg sistema samoregulacije u Crnoj Gori i rada samoregulatornih tijela;
- intervju i fokus grupe sa predstavnicima samoregulatornih tijela;
- formulisanje zaključaka i preporuka u cilju daljeg jačanja samoregulacije i poštovanja Kodeksa novinara/ki Crne Gore i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 2.2.1 Sprovođenje analize o poštovanju standarda Kodeksa novinara/ki Crne Gore i ukupnom stanju u oblasti samoregulacije.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 2.000,00 eura (odnosno bruto iznos 2.234,64 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu. Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Univrsl capital banke, na žiro račun broj [REDACTED], sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Vesna Rajković Nenadić



Br: 15-082/24-2761/7

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nikole Vukčevića, PhD dramskih umjetnosti, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje medijske kampanje o podizanju svijesti o važnim aspektima novo-harmonizovanog zakonodavstva, koja obuhvata:

- izradu scenarija na temu podizanja svijesti o važnim aspektima novo-harmonizovanog zakonodavstva;
- izradu digitalnih i fizičkih banera za internet stranice, društvene mreže, javne prostore i događaje u cilju promocije reforme medijskih zakona u Crnoj Gori;
- izradu digitalnih banera za internet stranice i društvene mreže sa ciljem povećane vidljivosti kampanje među korisnicima interneta;
- izradu fizičkih banera koji će biti postavljeni na javnim prostorima i događajima, sa ciljem privlačenja pažnje prolaznika o najvažnijim novinama u setu medijskih zakona;
- izradu kratkih i dužih audio spotova koji ukratko objašnjavaju osnovne promjene u zakonodavstvu;
- izradu kratkih video spotova za programe televizijskih emitera i za potrebe društvenih mreža (poput Facebook, Instagram, YouTube), sa ciljem da što širem auditorijumu, na jednostavan i pristupačan jezik budu objašnjeni ključne aspekti novog medijskog zakonodavstva;
- izradu štampanih materijala u vidu postera, broušura i letaka za škole, biblioteke i druge javne ustanove i institucije, sa ciljem da jednostavnim i privlačnim vizuelnim identitetom i kroz direktnu i razumljivu komunikaciju predstave najvažnije informacije o novom medijskom zakonodavstvu;
- izradu kampanje na društvenim mrežama (poput Facebook, Instagram, X i LinkedIn) kroz ciljane poruke i vizual, sa ciljem povećanja vidljivosti najvažnijih novina u novom medijskom zakonodavstvu i
- dostavljanje izrađenog i završnog materijala za kampanju Naručiocu.

Sprovedenje medijske kampanje je predviđeno u Akcijskom planu za period 2023-2024. Medijske strategije Općine Goru 2023-2027. kroz aktivnost 2.3.4. Organizovanja medijske kampanje o podizanju svijesti o važnim aspektima novo-harmonizovanog zakonodavstva

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 7.900,00 eura (odnosno bruto iznos 8.826,82 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod CKB banke, na žiro račun broj [REDACTED] aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV. PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović



POSLENIK

Nikola Vukčević

Nikola Vukčević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/8

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Srđana Stanojevića, SSS - elektro-tehnička škola, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje medijske kampanje o slučajevima napada na novinare, koja obuhvata:

- izradu digitalnih banera sa ciljem povećane vidljivosti kampanje među korisnicima interneta, sa posebnim akcentom na edukaciju o važnosti zaštite novinara i njihovog rada;
- izradu fizičkih banera koji će biti postavljeni na javnim prostorima i događajima, sa ciljem privlačenja pažnje prolaznika o problemima napada na novinare i potrebi njihove zaštite;
- izradu kratkih audio spotova koji sadrže sažete informacije o svakodnevnom izazovima sa kojima se novinari suočavaju, naglašavajući važnost njihovog rada u društvu, sa njihovim emitovanjem na popularnim programima radijskih emitera, sa ciljem dopiranja do široke publike;
- izradu dužih audio spotova koji treba detaljnije da obrade problem napada na novinare sa ciljem objašnjavanja kako navedeni napadi utiču na slobodu medija i informisanje javnosti i apela građanima i institucijama da preduzmu mjere za zaštitu novinara;
- izradu video spotova za programe televizijskih emitera, sa ciljem da što širem auditorijumu, na jednostavan i pristupačan jezik budu objašnjeni slučajevi napada na novinare i njihove posljedice;
- izradu video spotova za potrebe društvenih mreža (poput Facebook, Instagram, YouTube), sa ciljem većeg prisustva teme napada na novinare na tim kanalima, kroz privlačenje mladih i drugih aktivnih korisnika društvenih mreža dinamičnim i vizuelno privlačnim sadržajem;
- izradu štampanih materijala u vidu postera za školske i druge javne ustanove i institucije, sa ciljem edukovanja mladih o važnosti sigurnog i slobodnog novinarstva i uloge novinara u društvu, te informisanja šire javnosti o potrebi zaštite novinara i promovisanja podrške za slobodno izvještavanje;
- izradu kampanje na društvenim mrežama (poput Facebook, Instagram, X i LinkedIn) kroz ciljane poruke i vizual, sa ciljem širenja svijesti građana o napadima na novinare, te podsticanja institucija i građana da preduzmu odgovarajuće akcije za njihovu zaštitu i

- dostavljanje izrađenog i završnog materijala za kampanju Naručiocu.

Sprovođenje medijske kampanje je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 4.3.4 Organizovanje medijske kampanje o slučajevima napada na novinare/ke.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 7.700,00 eura (odnosno bruto iznos 8.603,35 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Adiko banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8
Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Srđan Stanojević



Br: 15-082/24-2761/9

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljane Zeković, SSS – srednja medicinska škola, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize kreiranja politika za potpuno ostvarivanje rodne ravnopravnosti u medijima, koja obuhvata:

- pregled trenutnog stanja rodne ravnopravnosti u medijima;
- istraživanje uzroka nedovoljno ostvarene rodne ravnopravnosti u medijima;
- prikupljanje podataka o procentu zastupljenosti žena na različitim pozicijama unutar medija;
- utvrđivanje vidljivosti žena u medijskim sadržajima;
- pregled do sada implementiranih mjera, njihovih rezultata i uticaja u cilju poboljšanja položaja žena u medijskom sektoru i identifikaciju oblasti u kojima je potreban dalji napredak i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.2.6 Izrada analize i kreiranje politike za potpuno ostvarivanje rodne ravnopravnosti u medijima.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 3.900,00 eura (odnosno bruto iznos 4.357,54 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.
Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.
Isplata se vrši kod Hipotekarne banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA



POSLENIK

Biljana Zeković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/10

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Svetlane Duković, MSc medijskih komunikacija, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize o efektima oglasnih sadržaja kreiranih u zemljama regiona sa emitovanjem na prostoru Crne Gore, koja obuhvata:

- prikupljanje i obradu podataka o ukupnom iznosu novca utrošenog na oglašavanje u medijima osnovanim u Crnoj Gori i inostranstvu;
- predlaganje metoda i strategija sa ciljem podsticanja domaćih privrednih društava da svoj marketiški budžet usmjeravaju ka medijima;
- davanje preporuka u cilju omogućavanja bolje pozicioniranosti medija osnovanih u Crnoj Gori za dobijanje marketinškog prostora i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 3.1.3 Sprovođenje analize o efektima oglasnih sadržaja kreiranih u zemljama regiona sa emitovanjem na prostoru Crne Gore.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 4.050,00 eura (odnosno bruto iznos 4.525,14 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju Izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Svetlana Duković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 16-082/24-2761/11

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br: 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između:

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Miloša Bešića, PhD socioloških nauka, JMBG: [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu istraživanja javnog mnjenja o radu medija i nezavisnosti novinara/ki, koje obuhvata:

- anketno istraživanje metodom lice-u-lice na reprezentativnom uzorku od 1000 građana u Crnoj Gori u čiju dobijanja percepcije građana o radu medija i novinara, njihovog zadovoljstva dostupnošću informacija;
- identifikacije tema koje nedostaju u javnom prostoru;
- davanje preporuka za unaprijeđenje rada medija i jačanja socio-ekonomske pozicije zaposlenih u medijima kao sastavnog dijela sprovedenog istraživanja i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada istraživanja je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 4.1.4 Istraživanje javnog mnjenja o radu medija i nezavisnosti novinara/ki.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati isplati naknadu za obavljene posao u neto iznosu od 7.800,00 eura (odnosno bruto iznos 8.826,82 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka. Isplata se vrši kod CKB banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavijenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Miloš Bešić



Br: 15-082/24-2761/12

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milana Jovanovića, spec.sci. međunarodnih odnosa, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika-za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize o posljedicama i uticaju stranih medija na javno mnjenje u Crnoj Gori, koja obuhvata:

- identifikaciju ključnih pozitivnih i negativnih posljedica uticaja stranih medija na javno mnjenje u Crnoj Gori;
- pregled trenutnog stanja i važnosti medija u Crnoj Gori;
- istorijat penetracije stranih medija na cmogorsko tržište;
- pregled postojeće literature, izvještaja i regulative sa indentifikacijom nedostataka;
- analizu sekundarno prikupljenih podataka sa sprovođenjem polustrukturisanih intervju sa stručnjacima i relevantnim akterima;
- formulisanje preporuka za adekvatno upravljanje uticajem stranih medija na društvo i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.1.9 Analiziranje posljedica i uticaja stranih medija na javno mnjenje u Crnoj Gori.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljene posao u neto iznosu od 3.000,00 eura (odnosno bruto iznos 3.351,96 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Lovćen banke, na žiro račun broj [REDACTED] a aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Milan Jovanović



Br 15-082/24-2761/13

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“ br 47/02, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vučković i

POSLENIKA: Nikos S. Panagiotou, VSS, PhD, novinarstvo i komunikacija sa masovnim medijima, Aristotelev Univerzitet u Solunu, Grčka, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize potreba za izmjenama postojećih mehanizama u cilju sankcionisanja širenja dezinformacija, koja obuhvata:

- procjenu postojećih zakonskih okvira koji regulišu dezinformacije, kroz identifikaciju pravnih praznina koje bi mogle doprinijeti širenju dezinformacija i analizu mogućnosti unapređenja zakonskih odredbi sa ciljem što boljeg suočavanja sa savremenim izazovima koji sa sobom nose dezinformacije;
- ispitivanje institucionalnih kapaciteta, kroz analizu rada relevantnih institucija koje se bave dezinformacijama, kao što su regulatorna tijela, medijski savjeti ili druge nadležne agencije i identifikaciju resursa, obuka i podrške potrebne za poboljšanje njihovih kapaciteta
- praćenje primjene kaznenih odredbi, odnosno analizu kako se primjenjuju kazne ili sankcije za širenje dezinformacija, kroz identifikaciju izazova u procesu primjene kaznenih odredbi uključujući dugotrajnost postupaka, izazove u prikupljanju dokaza, i druge prepreke,
- razmatranje saradnje sa medijima i društvenim mrežama u suzbijanju dezinformacija
- analizu postojećih inicijativa i mjera koje su preduzete u partnerstvu s privatnim i civilnim sektorom kako bi se ograničilo širenje lažnih vijesti i dezinformacija,
- procjenu nivoa medijske pismenosti u društvu kroz razmatranje efikasnosti postojećih programa obrazovanja o medijskoj pismenosti i identifikaciju potreba za poboljšanjem sa ciljem podsticanja informisanije i otpornije javnosti na pojave poput lažnih vijesti i dezinformacija
- pregled uporedne prakse, odnosno pristupa koje druge države imaju u borbi sa širenjem dezinformacija, kroz razmatranja međunarodnih standarda i najboljih praksi u suočavanju s dezinformacijama;
- angažovanje različitih interesnih grupa, uključujući novinare, medijske organizacije, akademske krugove i civilno društvo, kako bi se čuo širok spektar mišljenja i prikupila relevantne informacije;

- razmatranje tehnoloških alata i rješenja koja mogu pomoći u identifikaciji, praćenju i ograničavanju širenja dezinformacija;
- formulisanje preporuka o izmjenama zakonskih odredbi, jačanju institucionalnih kapaciteta, poboljšanju saradnje s medijskim kućama i društvenim mrežama (velikim tehnološkim gigantima) i promociji medijske pismenosti kao dugoročnog rješenja i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 1.3.2 Priprema analize potreba za izmjenama postojećih mehanizama u cilju sankcionisanja širenja dezinformacija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 7.700,00 eura (odnosno bruto iznos 8.603,35 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši preko Piraeus banke, sa sljedećim instrukcijama za plaćanje: IBAN [REDACTED] SWIF [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Nikos S. Panagiotou

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Nikos S. Panagiotou", written over the printed name.



15-082/24-2761/14

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Gorana Kaluđerovića, MA – film i mediji, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje medijske kampanje o sprječavanju govora mržnje i povećanju svijesti građana o problemu govora mržnje, koja obuhvata:

- izradu scenarija na temu problema govora mržnje u društvu;
- izradu digitalnih banera za internet stranice i društvene mreže sa ciljem povećane vidljivosti kampanje među korisnicima interneta;
- izradu fizičkih banera koji će biti postavljeni na javnim prostorima i događajima, sa ciljem privlačenja pažnje prolaznika o problemima i štetnim posljedicama govora mržnje;
- izradu kratkih i dužih audio spotova koji sadrže sažete informacije o problemima govora mržnje, sa njihovim emitovanjem na programima radijskih emitera, sa ciljem dopiranja do široke publike;
- izradu video spotova za programe televizijskih emitera, sa ciljem da što širem auditorijumu, na jednostavan i pristupačan jezik bude objašnjen problem govora mržnje, sa porukom biranja riječi i preduzimanja aktivnosti u cilju suzbijanja govora mržnje i njegovih štetnih posljedica;
- izradu video spotova za potrebe društvenih mreža (poput Facebook, Instagram, YouTube), sa ciljem većeg prisustva teme štetnih posljedica i borbe protiv govora mržnje među mladim i drugim aktivnim korisnicima društvenih mreža, kroz dinamičan i vizuelno privlačan sadržaj;
- izradu štampanih materijala u vidu postera, broušura i letaka za škole, biblioteke i druge javne ustanove i institucije, sa ciljem da jednostavnim i privlačnim vizuelnim identitetom i kroz direktnu i razumljivu komunikaciju dopru do najšire javnosti o štetnim posljedicama govora mržnje;
- izradu infografika koji vizuelno prikazuje štetne efekte govora mržnje i korake za njegovo prijavljivanje;
- izradu kampanje na društvenim mrežama (poput Facebook, Instagram, X i LinkedIn) kroz ciljane poruke i vizual, sa ciljem povećanja vidljivosti i angažmana građana u prepoznavanju i prijavljivanju govora mržnje i

- dostavljanje izrađenog i završnog materijala za kampanju Naručiocu.

Sprovođenje medijske kampanje je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - **1.3.8 Organizovanje kampanje za sprječavanje govora mržnje i povećanje svijesti građana o problemu govora mržnje.**

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 7.500,00 eura (odnosno bruto iznos 8.379,89 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Hipotekarne banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8
Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Goran Kaluđerović



Br: 15-082/24-2761/15

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Jovane Davidović Vulević, PhD političkih nauka, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu analize o izazovima u radu novinara/ki i drugih medijskih radnika/ca, koja obuhvata:

- konstruisan upitnik sa oko 400 medijskih radnika/ca o socio-ekonomskoj poziciji zaposlenih u medijima, koji će pružiti dublji uvid u specifične prepreke i probleme sa kojima se medijski/e radnici/ce susreću tokom obavljanja svojih dužnosti;
- sprovođenje 10-15 dubinskih intervju sa medijskim radnicima/ama u sjevernim, centralnim i južnim opštinama Crne Gore, kako bi se u kvalitativnom smislu uočili posebni izazovi;
- desk istraživanje kroz evaluaciju sekundarnih dokumenata, poput ranijih istraživanja, izvještaja domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva, medijskih sadržaja i statistike subjekata javnog sektora;
- dubinsku kvantitativno-kvalitativnu analizu identifikovanih problema i izazova, ključnih trendova, obrazaca i specifičnih potreba medijskih radnika/ca;
- identifikovanje preporuka i mogućih rješenja za poboljšanje radnih uslova i okruženja medijskih radnika/ca u Crnoj Gori i
- izradu i dostavljanje završnog teksta Analize Naručiocu.

Izrada analize je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - 4.1.3 Sprovođenje analize o izazovima u radu novinara/ki i drugih medijskih radnika/ca.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3
Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljene posao u neto iznosu od 6.000,00 eura (odnosno bruto iznos 6.703,91 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.
Isplata se vrši kod [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdanka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4
Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 5
Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6
Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7
Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8
Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 9
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.


NARUČILAC

POSLENIK

dr Tamara Vujović

Jovana Davidović Vuletić

MINISTARKA








Br: 15-082/24-2761/16

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Vladimira Cvijetića, BA filmskih umjetnosti, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje medijske kampanje o novinama u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda, koja obuhvata:

- izradu scenarija na temu podizanja svijesti o novinama u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda;
- izradu digitalnih i fizičkih banera za internet stranice, društvene mreže, javne prostore i događaje u cilju edukacije građana o novinama u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda;
- izradu kratkih i dužih audio spotova koji objašnjavaju novine u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda;
- izradu kratkih video spotova za programe televizijskih emitera i za potrebe društvenih mreža (poput Facebook, Instagram, YouTube), koji jednostavnim jezikom objašnjavaju novine u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda;
- izradu štampanih materijala u vidu postera, broušura i letaka za škole, biblioteke i druge javne ustanove i institucije, sa ciljem da jednostavnim i privlačnim vizuelnim identitetom i kroz direktnu i razumljivu komunikaciju predstave sažetak novina u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda;
- izradu kampanje na društvenim mrežama (poput Facebook, Instagram, X i LinkedIn) kroz ciljane poruke i vizual, sa ciljem povećanja vidljivosti novina u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda i
- dostavljanje izrađenog i završnog materijala za kampanju Naručiocu.

Sprovođenje medijske kampanje je predviđena u Akcionom planu za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, kroz aktivnost - **3.1.5 Podizanje svijesti medija o novinama u Zakonu o medijima i Zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama u dijelu transparentnog finansiranja iz javnih prihoda.**

II. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioća je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 6.850,00 eura (odnosno bruto iznos 7.653,63 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioća vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Erste banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 4

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III. ROK IZVRŠENJA

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 20. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV. PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioća zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.


Član 9
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Vladimir Cvijetić



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2761/17

01.10.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.10.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Svetlane Laušević, MA evropskih studija, JMBG [REDACTED]

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje stručne/ekspertske pomoći u procesu monitoringa i evaluacije sprovođenja Akcionog plana za period 2023-2024 Medijske strategije Crne Gore 2023-2027 i izrade Akcionog plana za period 2025-2026.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Poslenik se obavezuje da će za potrebe Naručioca obavljati poslove koji se odnose na:

- dizajn, pripremu i realizaciju dvodnevne obuke za Naručioca;
- pripremu materijala (agenda, prezentaciju i vježbe za praktičan rad) i dostavljanje istih Naručiocu;
- realizaciju obuke na temu strateškog planiranja;
- pružanje podrške Naručiocu u izradi obrasca za Izvještavanje o realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana za period 2023-2024 Medijske strategije 2023-2027 za 2024. godinu;
- u saradnji sa Naručiocem, planiranje i dizajniranje sastanaka Komisije za praćenje Medijske strategije sa ciljem usmjeravanja članova Komisije na potrebe izrade Izvještaja o implementaciji Medijske strategije tj. Akcionog plana za 2024. godinu;
- moderiranje sastanaka Komisije za praćenje Medijske strategije u cilju sakupljanja neophodnih informacija za realizaciju planiranih aktivnosti iz Akcionog plana za period 2023-2024;
- dizajniranje, pripremu i realizaciju radionice za potrebe Naručioca o metodologiji za razvoj i izvještavanje o strateškim dokumentima;
- pripremu materijala (agendi, prezentacija i vježbi za praktični rad) i njihovo dostavljanje Naručiocu;
- izradu analize pristiglih podataka o realizaciji aktivnosti Akcionog plana za period 2023-2024 i evulaciju kvaliteta istih;

- izradu strukture, sadržaja i obaveznih poglavlja Izvještaja o realizaciji Medijske strategije tj. Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za period 2023-2024, za 2024. godinu;
- pružanje podrške Naručiocu u izradi izvještaja o realizaciji Akcionog plana za period 2023-2024, za 2024. godinu;
- inkorporisanje svih pristiglih sugestija nakon izrade prvog nacrtu Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za period 2023-2024, za 2024. godinu i dobijenih komentara od strane zainteresovanih strana;
- prezentaciju drugog nacrtu Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za period 2023-2024, za 2024. godinu, na sastanku Komisije za praćenje Strategije u cilju dobijanja povratnih informacija o podacima iz izvještaja;
- organizovanje jednodnevne radionice za potrebe finalizacije Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za period 2023-2024, za 2024. godinu i izradu prvog nacrtu Akcionog plana za period 2025-2026;
- moderiranje sastanaka Komisije za praćenje Medijske strategije sa ciljem prikupljanja ideja, odnosno aktivnosti za Akcioni plan za period 2025-2026;
- pružanje podrške Naručiocu u dijelu izrade Akcionog plana za period 2025-2026, u skladu sa nacionalnim metodološkim kriterijumima;
- obrađivanje pristiglih predloga za Akcioni plan za period 2025-2026 i evaluaciju kvaliteta dobijenih informacija, sa naznakama gdje su unaprijeđenja potrebna;
- organizovanje jednodnevne radionice sa ciljem finalizacije Akcionog plana za period 2025-2026;
- inkorporisanje svih pristiglih komentara i sugestija na Akcioni plan za period 2025-2026 i dostavljanje finalnog nacrtu Akcionog plana za period 2025-2026 Naručiocu.

Član 3

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 4

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 7.400,00 eura (odnosno bruto iznos 8.268,16 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana će se izvršiti po dostavljanju izvještaja o obavljenom poslu.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa poslenikom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

Isplata se vrši kod Erste banke, na žiro račun broj [REDACTED] sa aktivnosti Podrška razvoju medijskog pluralizma, sa izdatka 4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.

Član 5

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim nije duguje naknadu štete Naručiocu.

III ROK IZVRŠENJA

Član 6

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavi i izvještaj po obavljenom poslu dostavi Naručiocu do 23. decembra 2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

IV PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 7

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovornih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršenja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim ne duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 9

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Cetinju.

Član 10


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a poslenik 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Svetlana Laušević

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Svetlana Laušević", written over a light background.



Br: 13-082/24-3299/1

6.11.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 6.11.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Džemal Perović, dip. ecc, JMBG, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za potrebe simultanog prevođenja sa albanskog na crnogorski i sa crnogorskog na albanski jezik tokom boravka delegacije Ministarstva kulture i medija u Tirani 07. i 08.11.2024. godine, povodom svečanog otvaranja manifestacije Sedmica crnogorske kulture.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 470,00 eura (odnosno bruto iznos 525,14 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] banke, na žiro račun broj [REDACTED]
pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Džemal Perović



Br: 15-082/24-2279/1

01.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Anđelko Vukčević, SSS, tehničar mašinske energetike, zaposlen, JMBG

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnosi na izradu promotivnih vizuala koji prate blog objave na društvenim mrežama uz korišćenje digitalnih alata i brendiranje u vidu palete boja, logoa, filtera, i dizajna slika sa društvenih mreža.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 200,00 eura, odnosno 223,46 eura u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.08.2024. godine, zaključno sa 31.10.2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Anđelko Vukčević





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-1980/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljane Vujović sa Cetinja, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova kafe kuvarice za potrebe
Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog
ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljani posao u neto iznosu od
100,00 eura (odnosno bruto iznos 111,93 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu,
u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri
čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje za period od 01.07.2024. do 30.09.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane
Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne
mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
Tamara Vujović
dr Tamara Vujović
MINISTARKA



POSLENIK

Biljana Vujović
Biljana Vujović



Br: 15-082/24-2467/1

30.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milivoje Kovačević, VSS, bachelor sportskog novinarstva, JMBG
[redacted] osigurano lice iz Podgorice, [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Opaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 1.000,00 eura, odnosno 1.117,32 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja Izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda. Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.09.2024. godine, zaključno sa 30.11.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


NARUČILAC



dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK


Milivoje Kovačević



Br: 15-082/24-1979/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Teodora Škero, VSS dipl. spec, novinarstva, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1.100,00 eura (odnosno bruto iznos 1229,05 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.07.2024. godine, zaključno sa 30.09.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
Tamara Vujić
dr Tamara Vujić
MINISTARKA


POSLENIK

Teodora Škero

Teodora Škero



Br: 13-082/24-1821/1

17.06.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 17.06.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nataša Adžić, VSS, dipl. ekonomistkinja, JMBG [redacted], nezaposlena, [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 1.000,00 eura, odnosno 1.330,67 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 17.06.2024. godine, zaključno sa 17.09.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


NARUČILAC

POSLENIK

dr Tamara Vujović

Nataša Adžić

MINISTARKA



A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Nataša Adžić.



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

31.05.2024. godine

Br: 15-082/24-537/3

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 31.05.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milivoje Kovačević, VSS, bachelor sportskog novinarstva, JMBG
osigurano lice iz Podgorice, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:
- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 1.000,00 eura, odnosno 1.117,32 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.06.2024. godine, zaključno sa 31.08.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Milivoje Kovačević



Br: 15-082/24-2177/1

22.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 22.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Verica Mudreša, IV nivo kvalifikacije obrazovanje, građevinski tehničar, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova kafe kuvarice za potrebe Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 500,00 eura (odnosno bruto iznos 665,34 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Isplata se vrši preko [REDACTED] banke, žiro račun br. [REDACTED], nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 23.07.2024. godine, zaključno sa 23.10.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Verica Mudreša

Mudreša Verica



Br: 15-082/24-1980/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljane Vujović sa Cetinja, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova kafe kuvarice za potrebe Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 100,00 eura (odnosno bruto iznos 111,93 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje za period od 01.07.2024. do 30.09.2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
Tamara Vujović
dr Tamara Vujović
MINISTARKA



~~POSLENIK~~
Biljana Vujović

Biljana Vujović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1978/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Ivana Janković, VSS, spec. sci pravnih nauka, JMBG [redacted] sa Cetinja, [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe UNESCO – priprema materijala koji se odnose na Crnu Goru za učešće na UNESCO komitetima za svjetsko nasleđe i za nematerijalno nasleđe, vodi evidenciju o zakonima iz nadležnosti Ministarstva, a koji su u proceduri – izmjena/dopuna nacrta/prijedloga, do usvajanja istih; prati javne pozive koje raspisuje UNESCO i analizira nacionalni i međunarodni pravni okvir u svrhu priprema nominacionih dosijea za upis kulturnih dobara na Listu svjetske baštine UNESCO.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko Prve banke Crne Gore, na žiro račun broj [redacted] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.07.2024. godine, zaključno sa 30.09.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Ivana Janković



Br: 15-082/24-1983/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Andrea Popović, SSS, zdravstvena tehničarka, JMBG [REDACTED], ul. [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta – prikupljanje podataka, informacija i sačinjavanje izvještaja o realizovanim projektima u ustanovama kulture, saradnja, koordinacija i pružanje tehničke podrške tokom realizacije daljih aktivnosti ustanova kulture, kao i ostali poslovi koje dobije kao nalog.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.07.2024. godine, zaključno sa 30.09.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
Tamara Vujović
dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Andrea Popović
Andrea Popović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-1105/1

01.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Teodora Škero, dipl. spec, novinarstva, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1.100,00 eura (odnosno bruto iznos 1229,05 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-3912/2

15.03.2024. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Andrea Popović, SSS, JMBG [REDACTED]
[REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-3912/1 od 29.12.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 3 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Andrea Popović



Br: 13-082/24-1311/1

16. april 2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 16.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Elena Voivodić, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za potrebe simultanog prevođenja sa crnogorskog na italijanski, i sa italijanskog na crnogorski, tokom sastanka ministarke kulture i medija sa direktorom Bijenala savremene umjetnosti u Veneciji.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 150,00 eura (odnosno bruto iznos 167,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjela, a neisplaćena obaveza Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Celinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vojvodić

MINISTARKA

Tamara Vojvodić

POSLENIK

Elena Vojvodić

Elena Vojvodić



Br: 15-082/24-1105/1

01.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Teodora Škero, dipl. spec, novinarstva, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioaca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1.100,00 eura (odnosno bruto iznos 1229,05 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun broj [REDACTED], čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioaca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujić

MINISTARKA

POSLENIK

Teodora Škero

Teodora Škero



Br: 15-082/24-1104/1

01.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljane Vujović sa Cetinja, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova kafe kuvarice za potrebe
Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog
ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od
100,00 eura (odnosno bruto iznos 111,93 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu,
u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri
čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje za period od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane
Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne
mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Biljana Vujović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

01.03.2024. godine

Br: 15-082/24-537/1

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milivoje Kovačević, VSS, bachelor sportskog novinarstva, JMBG
[redacted] osigurano lice iz [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izveštaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:
- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 900,00 eura, odnosno 1.005,59 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.03.2024. godine, zaključno sa 31.05.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Milivoje Kovačević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br. 15-082/24-537/2

01.04.2024. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Milivoje Kovačević, VSS, bachelor sportskog novinarstva, JMBG
[redacted], osigurano lice iz [redacted]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/24-537/1 od 01.03.2024. godine (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sljedećoj odredbi:

Član 1

Član 3 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1000,00 eura (odnosno bruto iznos 1117,32), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.


Član 4

Aneks I Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Milivoje Kovačević



Br: 15-082/24-1414/1

30.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Anđelko Vukčević, SSS, tehničar mašinske energetike, zaposlen, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnosi na izradu promotivnih vizuala koji prate blog objave na društvenim mrežama uz korišćenje digitalnih alata i brendiranje u vidu palete boja, logoa, filtera, i dizajna slika sa društvenih mreža.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 200,00 eura, odnosno 223,46 eura u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] 3, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.05.2024. godine, zaključno sa 31.07.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Anđelko Vukčević



Br: 15-082/24-1331/1

22.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 22.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Verica Mudreša, IV nivo kvalifikacije obrazovanje, građevinski tehničar, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova kafe kuvarice za potrebe
Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog
ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljene posao u neto
iznosu od 500,00 eura (odnosno bruto iznos 665,34 eura), na koji će se obračunati porezi i
prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] banke, žiro račun br. [REDACTED], nakon dostavljenog
izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 22.04.2024.
godine, zaključno sa 22.07.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i
poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane
Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne
mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vučević

MINISTARKA

POSLENIK

Verica Mudreša

Mudreša K1



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-1102/1

01.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Ivana Janković, VSS, spec. sci pravnih nauka, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe UNESCO – priprema materijala koji se odnose na Crnu Goru za učešće na UNESCO komitetima za svjetsko nasleđe i za nematerijalno nasleđe, vodi evidenciju o zakonima iz nadležnosti Ministarstva, a koji su u proceduri – izmjena/dopuna nacrtā/prijedloga, do usvajanja istih; prati javne pozive koje raspisuje UNESCO i analizira nacionalni i međunarodni pravni okvir u svrhu priprema nominacionih dosijea za upis kulturnih dobara na Listu svjetske baštine UNESCO.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] Crne Gore, na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Ivana Janković

I Janković



Br: 15-082/24-1107/1

01.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Andrea Popović, SSS; JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta – prikupljanje podataka, informacija i sačinjavanje izvještaja o realizovanim projektima u ustanovama kulture, saradnja, koordinacija i pružanje tehničke podrške tokom realizacije daljih aktivnosti ustanova kulture, kao i ostali poslovi po nalogu pretpostavljenih.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vučević

MINISTARKA



POSLENIK

Andrea Popović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 13-082/24-693/1

15.03.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.03.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nataša Adžić, VSS, dipl. ekonomistkinja, JMBO [REDACTED], nezaposlena,
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocom.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 1.000,00 eura, odnosno 1.330,67 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda. Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 16.03.2024. godine, zaključno sa 16.06.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Yulovici
MINISTARKA


POSLENIK

Nataša Adžić




Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

15.05.2024. godine

Br: 13-082/24-1516/1

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.05.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Radović Rajko, VSS, mašinski inženjer JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za sviranje gusli za vrijeme poslovnog ručka sa ministrom kulture Bugarske, a tokom zvanične posjete Ministarstva kulture i medija dana 15.05.2024. godine.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljene posao u neto iznosu od 130,00 eura (odnosno bruto iznos 145,25 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko NLB Montenegro banke, na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 3 (tri) primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

Tamara Vujović
id. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Rajko Radović
Rajko Radović



Br: 15-082/24-537/1

01.03.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milivoje Kovačević, VSS, bachelor sportskog novinarstva, JMBG
[redacted], osigurano lice iz Podgorice, [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 900,00 eura, odnosno 1.005,59 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.03.2024. godine, zaključno sa 31.05.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Milivoje Kovačević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-3910/1

29.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 29.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Teodora Škero, VSS, dipl. spec. novinarstva, JMBG [redacted]
[redacted] 1, [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1.100,00 eura (odnosno bruto iznos 1229,05 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a nakon dostavljanja izvještaja o radu.

Isplata se vrši preko [redacted] banke, žiro račun br. [redacted], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.01.2024. godine, zaključno sa 31.03.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujojić
MINISTARKA



POSLENIK

Teodora Škero

Teodora Škero



Br: 15-082/23-3915/1

29.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 29.12.2023. godine, između

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Ivana Janković, VSS, spec. sci pravnih nauka, JMBG [redacted] sa Cetinja,
[redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe UNESCO – priprema materijala koji se odnose na Crnu Goru za učešće na UNESCO komitetima za svjetsko nasleđe i za nematerijalno nasleđe, vodi evidenciju o zakonima iz nadležnosti Ministarstva, a koji su u proceduri – izmjena/dopuna nacрта/prijedloga, do usvajanja istih; prati javne pozive koje raspisuje UNESCO i analizira nacionalni i međunarodni pravni okvir u svrhu priprema nominacionih dosijea za upis kulturnih dobara na Listu svjetske baštine UNESCO.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [redacted] Crne Gore, na [redacted] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.01.2024. godine, zaključno sa 31.03.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Ivana Janković

I Janković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/miku

Br: 15-082/23-2289/3

01.12.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Darko Ivanović, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, JMBG [REDACTED]
[REDACTED] Podgorica, zaključuju

ANEKS II UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-2289/1 od 05.07.2023. godine i Aneks I Ugovora o djelu broj 15-082/23-2289/2 od 25.10.2023. godine, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 1 stav 1 Aneksa I Ugovora mijenja se i glasi „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 893,85 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora i Aneksa I Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks II Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks II Ugovora smatra se zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović

POSLENIK

Darko Ivanović

Darko Ivanović



Br: 15-082/23-3914/1

29.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 29.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljane Vujović sa Cetinja, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova kafe kuvarice za potrebe Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 100,00 eura (odnosno bruto iznos 111,93 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje za period od 01.01.2024. godine, zaključno sa 31.03.2023. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Biljana Vujović

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja Izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.12.2023. godine, zaključno sa 29.02.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK



Milivoje Kovačević



Br: 15-082/23-3735/1

15.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nataša Adžić, VSS, dipl. ekonomistkinja, JMBG [redacted] zaposlena,

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocom.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 1.000,00 eura, odnosno 1.330,67 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.



Br: 15-082/23-3912/1

29.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 29.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Andrea Popović, SSS, JMBG [REDACTED]
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta – prikupljanje podataka, informacija i sačinjavanje izvještaja o realizovanim projektima u ustanovama kulture, saradnja, koordinacija i pružanje tehničke podrške tokom realizacije daljih aktivnosti ustanova kulture, kao i ostali poslovi po nalogu pretpostavljenih.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 600,00 eura (odnosno bruto iznos 798,40 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.01.2024. godine, zaključno sa 31.03.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Andrea Popović



Br: 13-082/24-265/1

01.02.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.02.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Anđelko Vukčević, SSS, tehničar mašinske energetike, zaposlen, JMBG

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnosi na izradu promotivnih vizuala koji prate blog objave na društvenim mrežama uz korišćenje digitalnih alata i brendiranje u vidu palete boja, logoa, filtera, i dizajna slika sa društvenih mreža.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 200,00 eura, odnosno 223,46 eura u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.02.2024. godine, zaključno sa 30.04.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.


Član 7
Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Anđelko Vukčević

ABYKUCENT



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 13-082/24-145/1

23.01.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 23.01.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Anđela Radonjić, master komparativne književnosti, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za potrebe simultanog prevođenja sa crnogorskog na francuski, i sa francuskog na crnogorski, tokom zvanične posjete ministarke kulture i medija Francuskoj u periodu od 24.01. do 27.01.2024. godine.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljene posao u neto iznosu od 200,00 eura (odnosno bruto iznos 223,46 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši prema instrukcijama za inostrano plaćanje, koje su sastavni dio ovog ugovora.

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujočić
MINISTARKA



POSLENIK

Anđela Radonjić



Br: 15-082/23-3911/1

29.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 29.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dušanka Vuković, VII1 nivo obrazovanja, specijalista u turizmu, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija, kao i istraživanje tržišta u oblasti kreativnih industrija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 1064,54 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.01.2024. godine, zaključno sa 31.03.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vuković

MINISTARKA



POSLENIK

Dušanka Vuković

D. Vuković



Br: 15-082/24-1106/1

01.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dušanka Vuković, VII1 nivo obrazovanja, specijalista u turizmu, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija, kao i istraživanje tržišta u oblasti kreativnih industrija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 1064,54 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vuković

MINISTARKA



POSLENIK

Dušanka Vuković



Br: 15-082/24-1982/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dušanka Vuković, VII1 nivo obrazovanja, specijalista u turizmu, JMBG,

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija, kao i istraživanje tržišta u oblasti kreativnih industrija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioća je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 1064, 54 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.07.2024. godine, zaključno sa 30.09.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioća zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
Tamara Vučković
dr Tamara Vučković
MINISTARKA
1
CETINJE



POSLENIK
Dušanka Vuković





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-1419/1

30.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Miloš Janković, VSS, spec. sci građevinarstvo-geotehnika, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za vršenja poslova koji se odnose na pripremu i praćenje razvojnih projekata koji su od interesa za razvoj kulture (izgradnju, rekonstrukciju i tehničko-tehnološko opremanje) i korišćenje objekata kulture; kao i predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda na objektima u oblasti kulture.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 500,00 eura (odnosno bruto iznosu od 558,66 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] banke žiro račun [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.05.2024. godine, zaključno sa 31.07.2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović

POSLENIK

Miloš Janković

M. Janković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br. 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-270/1

01.02.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.02.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Miloš Janković, VSS, spec. sci građevinarstvo-geotehnika, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za vršenja poslova koji se odnose na pripremu i praćenje razvojnih projekata koji su od interesa za razvoj kulture (izgradnju, rekonstrukciju i tehničko-tehnološko opremanje) i korišćenje objekata kulture; kao i predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda na objektima u oblasti kulture.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 500,00 eura (odnosno bruto iznosu od 558,66 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.02.2024. godine, zaključno sa 30.04.2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA
Tamara Vujović



POSLENIK
Miloš Janković
Miloš Janković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2283/1

01.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Miloš Janković, VSS, spec. sci građevinarstvo-geotehnika, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za vršenja poslova koji se odnose na pripremu i praćenje razvojnih projekata koji su od interesa za razvoj kulture (izgradnju, rekonstrukciju i tehničko-tehnološko opremanje) i korišćenje objekata kulture; kao i predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda na objektima u oblasti kulture.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 500,00 eura (odnosno bruto iznosu od 558,66 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] Žiro račun [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.08.2024. godine, zaključno sa 31.10.2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Miloš Janković





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-2278/1

01.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dubravka Joksimović, VSS, spec. sci novinarstva JMBG [REDACTED]
nezaposlena, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: učestvovanje u praćenju i realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije, učestvovanje u pripremi sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima, komunikaciju sa organizacionim jedinicama državne i lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i pravnim licima u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, a za potrebe sačinjavanja izvještaja o transparentnosti finansiranja, kao i ostale poslove koje dobije kao nalog.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 850,00 eura (odnosno bruto iznos 1.131,07) na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.08.2024. godine, zaključno sa 31.10.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Dubravka Joksimović



Br: 15-082/24-1981/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milice Noković, VSS, spec. političkih nauka, studijski program „Komunikologija mediji“, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe iz oblasti medija – prikupljanje podataka i informacija o medijskom tržištu, praćenje realizacije projekata u lokalnim i štampanim medijima i sačinjavanje izvještaja i pružanje tehničke podrške tokom izrade medijskog zakonodavstva.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.07.2024. godine, zaključno sa 30.09.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujojević

MINISTARKA



POSLENIK

Milica Noković

Noković Milica



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

31.05.2024. godine

Br: 13-082/24-1637/1

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 31.05.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dubravka Joksimović, VSS, spec. sci novinarstva JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: učestvovanje u praćenju i realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije, učestvovanje u pripremi sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima, komunikaciju sa organizacionim jedinicama državne i lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i pravnim licima u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, a za potrebe sačinjavanja izvještaja o transparentnosti finansiranja, kao i ostale poslove koje dobije kao nalog.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 850,00 eura (odnosno bruto iznos 1.131,07) na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 31.05.2024. godine, zaključno sa 31.08.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović
dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Dubravka Joksimović





Br: 13-082/24-1239/1

11.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 11.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Žana Gardašević Bulatović, VSS, dramska umjetnica, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za potrebe izvođenja predstave „Pogledaj unutar sebe“ na Donatorskoj konferenciji „Zdraviji medijski ekosistem“, koju organizuje Ministarstvo kulture i medija u cilju podrške u realizaciji Medijske strategije i osnaživanja medijskog pejzaža.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 300,00 eura (odnosno bruto iznos 335,20 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;

- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim timuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Žana Gardašević Bulatović



Br: 13-082/24-536/1

01.03.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dubravka Joksimović, VSS, spec. sci novinarstva JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: učestvovanje u praćenju i realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije, učestvovanje u pripremi sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima, komunikaciju sa organizacionim jedinicama državne i lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i pravnim licima u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, a za potrebe sačinjavanja izvještaja o transparentnosti finansiranja, kao i ostale poslove koje dobije kao nalog.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioaca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 850,00 eura (odnosno bruto iznos 1.131,07) na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.03.2024. godine, zaključno sa 31.05.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Dubravka Joksimović





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

01.04.2024. godine

Br: 15-082/24-1103/1

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milice Noković, VSS, spec. političkih nauka, studijski program „Komunikologija i mediji“, JMBG [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe iz oblasti medija – prikupljanje podataka i informacija o medijskom tržištu, praćenje realizacije projekata u lokalnim i štampanim medijima i sačinjavanje izvještaja i pružanje tehničke podrške tokom izrade medijskog zakonodavstva.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [redacted], na žiro račun broj [redacted] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6
Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.


Član 7
Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTAR



POSLENIK

Milica Noković

Milica Noković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-3916/2

01.02.2024. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Milica Noković, VSS, spec. političkih nauka, studijski program „Komunikologija i mediji“, JMBG [redacted], ul. [redacted]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-3916/1 od 29.12.2023. godin (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 3 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović
MINISTARKA

POSLENIK

Milica Noković
[signature]



Br: 15-082/24-2282/1

01.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 10.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović

POSLENIKA: Jelena Petrović, VII2 nivo obrazovanja, master teologije, JMBG

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu stanja kulturne baštine na teritoriji Crne Gore, i predlaganje mjera za unapređenje stanja kulturne baštine, kao i učestvovanje u izradi prostorno planske dokumentacije za područja na kojima je zastupljena kulturna baština.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 900,00 eura (odnosno bruto iznos 1005,59 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu, a prema instrukcijama za inostrano plaćanje, koje su sastavni dio ovog ugovora.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.08.2024. godine, zaključno sa 31.10.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Petrović





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-1416/2

01.07.2024. godine

NARUČILAC: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović
i

POSLENIK: Jelena Petrović, VII2 nivo obrazovanja, master teologije, JMBG [REDACTED]
[REDACTED] zaključuju

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/24-1416/1 od 30.04.2024. godine (u daljem tekstu: Ugovor),
mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 3 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu
za obavljeni posao u neto iznosu od 900,00 eura (odnosno bruto iznos 1005,59 eura), na koji
će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks i Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za
Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora o djelu se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene
strane.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović
MINISTARKA

POSLENIK

Jelena Petrović



Br: 15-082/24-2105/1

11.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 11.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Zorka Jovanović, VII1 nivo obrazovanja, profesor francuskog jezika i književnosti, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju sa opštinama i lokalnim bibliotekama, prikupljanje informacija o programima koji se u lokalnim bibliotekama organizuju a koji su namijenjeni djeci, komunikaciju i koordinaciju na kreiranju programa namijenjenih djeci i mladima u lokalnim bibliotekama.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 600,00 eura (odnosno bruto iznos 798,40), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 11.07.2024. godine, zaključno sa 11.10.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


NARUČILAC


dr. Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Zorka Jovanović





Br: 15-082/24-1416/1

30.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović

POSLENIKA: Jelena Petrović, VII2 nivo obrazovanja, master teologije, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu stanja kulturne baštine na teritoriji Crne Gore, i predlaganje mjera za unapređenje stanja kulturne baštine, kao i učestvovanje u izradi prostorno planske dokumentacije za područja na kojima je zastupljena kulturna baština.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 893,85 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu, a prema instrukcijama za inostrano plaćanje, koje su sastavni dio ovog ugovora.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.05.2024. godine, zaključno sa 31.07.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Petrović





09.04.2024. godine

Br: 15-082/24-1203/1

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 09.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Zorka Jovanović, VII1 nivo obrazovanja, profesor francuskog jezika i književnosti, [redacted] ul. [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju sa opštinama i lokalnim bibliotekama, prikupljanje informacija o programima koji se u lokalnim bibliotekama organizuju a koji su namijenjeni djeci, komunikaciju i koordinaciju na kreiranju programa namijenjenih djeci i mladima u lokalnim bibliotekama.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 600,00 eura (odnosno bruto iznos 798,40), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Isplata se vrši preko [redacted] na žiro račun broj [redacted], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 10.04.2024. godine, zaključno sa 10.07.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Zorka Jovanović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me

Br: 13-082/24-13/1

09.01.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 09.01.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Zorka Jovanović, VII1 nivo obrazovanja, profesor francuskog jezika i
književnosti, JMBG [redacted] ul. [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju sa opštinama i lokalnim bibliotekama, prikupljanje informacija o programima koji se u lokalnim bibliotekama organizuju a koji su namijenjeni djeci, komunikaciju i koordinaciju na kreiranju programa namijenjenih djeci i mladima u lokalnim bibliotekama.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931.47), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [redacted] na žiro račun broj [redacted] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 09.01.2024. godine, zaključno sa 09.04.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Zorka Jovanović



Br: 15-082/24-271/1

01.02.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.02.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović

i
POSLENIKA: Jelena Petrović, VII2 nivo obrazovanja, master teologije, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu stanja kulturne baštine na teritoriji Crne Gore, i predlaganje mjera za unapređenje stanja kulturne baštine, kao i učestvovanje u izradi prostorno planske dokumentacije za područja na kojima je zastupljena kulturna baština.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 837,99 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu, a prema instrukcijama za inostrano plaćanje, koje su sastavni dio ovog ugovora.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.02.2024. godine, zaključno sa 30.04.2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Petrović





Br: 15-082/24-2280/1

01.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljana Brajović Pajković, VII1 nivo obrazovanja, dipl. konzervator i restaurator,

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova u Direktoratu za kulturnu baštinu koji se odnose na: valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine, pripremu materijala za promociju projekata iz oblasti kulturne baštine, unaprijeđenje stanja kulturne baštine/kroz praćenje projekata finansiranih od strane MKM i pripremu izvještaja za iste, pripremu liste prioriternih intervencija na kulturnim dobima, stavljanje u funkciju i održivi razvoj objekata kulturne baštine, aktivnosti koje se odnose na izmjene i dopune zakona iz oblasti kulturne baštine, praćenje implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i pratećih akcionih planova, kao i priprema izvještaja, obradu i sistematizovanje podataka, izradu analiza, izvještaja, informacija, u vezi sa akcionim planom Programa razvoja kulture, obradu i sistematizovanje podataka vezanih za rad komisija iz oblasti kulturne baštine.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED] nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.08.2024. godine, zaključno sa 31.10.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Biljana Brajčević Pajković





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-1415/1

30.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljana Brajović Pajković, VII1 nivo obrazovanja, dipl. konzervator i restaurator,
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova u Direktoratu za kulturnu baštinu koji se odnose na: valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine, pripremu materijala za promociju projekata iz oblasti kulturne baštine, unaprijeđenje stanja kulturne baštine/kroz praćenje projekata finansiranih od strane MKM i pripremu izvještaja za iste, pripremu liste prioriternih intervencija na kulturnim dobima, stavljanje u funkciju i održivi razvoj objekata kulturne baštine, aktivnosti koje se odnose na izmjene i dopune zakona iz oblasti kulturne baštine, praćenje implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i pratećih akcionih planova, kao i priprema izvještaja, obradu i sistematizovanje podataka, izradu analiza, izvještaja, informacija, u vezi sa akcionim planom Programa razvoja kulture, obradu i sistematizovanje podataka vezanih za rad komisija iz oblasti kulturne baštine.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED], nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.05.2024. godine, zaključno sa 31.07.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Biljana Brajović Pajković

B. BRAJOVIC P.



Br: 15-082/24-448/1

21.02.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 21.02.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljana Brajović Pajković, VII1 nivo obrazovanja, dipl. konzervatori restaurator,
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova u Direktoratu za kulturnu baštinu koji se odnose na: valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine, pripremu materijala za promociju projekata iz oblasti kulturne baštine, unaprijeđenje stanja kulturne baštine/kroz praćenje projekata finansiranih od strane MKM i pripremu izvještaja za iste, pripremu liste prioriternih intervencija na kulturnim dobima, stavljanje u funkciju i održivi razvoj objekata kulturne baštine, aktivnosti koje se odnose na izmjene i dopune zakona iz oblasti kulturne baštine, praćenje implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i pratećih akcionih planova, kao i priprema izvještaja, obradu i sistematizovanje podataka, izradu analiza, izvještaja, informacija, u vezi sa akcionim planom Programa razvoja kulture, obradu i sistematizovanje podataka vezanih za rad komisija iz oblasti kulturne baštine.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 21.02.2024. godine, zaključno sa 30.04.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

[Handwritten signature]

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Biljana Brajović

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Br: 15-082/24-272/1

01.02.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.02.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Biljana Brajović Pajković, VII1 nivo obrazovanja, dipl. konzervator i restaurator,

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova u Direktoratu za kulturnu baštinu koji se odnose na: valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine, pripremu materijala za promociju projekata iz oblasti kulturne baštine, unaprijeđenje stanja kulturne baštine/kroz praćenje projekata finansiranih od strane MKM i pripremu izvještaja za iste, pripremu liste prioriternih intervencija na kulturnim dobima, stavljanje u funkciju i održivi razvoj objekata kulturne baštine, aktivnosti koje se odnose na izmjene i dopune zakona iz oblasti kulturne baštine, praćenje implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i pratećih akcionih planova, kao i priprema izvještaja, obradu i sistematizovanje podataka, izradu analiza, izvještaja, informacija, u vezi sa akcionim planom Programa razvoja kulture, obradu i sistematizovanje podataka vezanih za rad komisija iz oblasti kulturne baštine.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 500,00 eura (odnosno bruto iznos 558,66 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED] nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.02.2024. godine, zaključno sa 20.02.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Biljana Brajović Pajković



Br: 15-082/24-2281/1

01.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17) zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović

POSLENIKA: Olivija Ivanović Strugar, VII2 nivo obrazovanja, magistar grafike, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na komunikaciju sa umjetnicima i stručnjacima u kulturi i informisanje u vezi ostvarivanja prava na sticanje, produženje statusa, prekid statusa, izdavanje uvjerenja po osnovu statusa, prijave godišnjih poreza, kao i komunikacija sa podnosiocima zahtjeva i obrada podataka i dokumentacije u vezi zahtjeva za dodjeljivanje državnih nagrada.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 837,99 eura) na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun broj [REDACTED] nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.08.2024. godine, zaključno sa 31.10.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.



NARUČILAC

POSLENIK

dr Tamara Vujović

Olivija Ivanović Strugar

MINISTARKA





Br: 15-082/24-2466/1

30.08.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17) zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.08.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Brajković Sara, VII1 nivo obrazovanja, MSc međunarodnog prava, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: analizu propisa i uporedne prakse iz oblasti kulturno umjetničkog- stvaralaštva i zemalja okruženja, davanje preporuka i sugestija u vezi pozitivnih rješenja koja se mogu implementirati u pravni sistem Crne Gore, pripremu i komunikaciju sa samostalnim umjetnicima radi ostvarivanja i promjene statusa umjetnika/stručnjak au kulturi, komunikaciju i informisanje zainteresovanih strana u vezi prava na ostvarivanje statusa istaknuti kulturni stvarac.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.09.2024. godine, zaključno sa 30.11.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8



Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Sara Brajković





Br: 15-082/24-1984/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Jelena Radović, VSS, BSc marketinga, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na prikupljanje materijala (studija, analiza, propisa) i analizu uporedne prakse u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva radi unaprijeđenja crnogorskih propisa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.07.2024. godine, zaključno sa 30.09.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Radović

Jelena Radović

unp. 00

unp. 00



Br: 15-082/24-537/2

31.05.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 31.05.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Brajković Sara, VII1 nivo obrazovanja, MSc međunarodnog prava, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: analizu propisa i uporedne prakse iz oblasti kulturno umjetničkog- stvaralaštva i zemalja okruženja, davanje preporuka i sugestija u vezi pozitivnih rješenja koja se mogu implementirati u pravni sistem Crne Gore, pripremu i komunikaciju sa samostalnim umjetnicima radi ostvarivanja i promjene statusa umjetnika/stručnjak au kulturi, komunikaciju i informisanje zainteresovanih strana u vezi prava na ostvarivanje statusa istaknuti kulturni stvarac.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioaca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.06.2024. godine, zaključno sa 31.08.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Sara Brajković

Sara Brajković

[Signature]

[Signature]



Br: 15-082/24-1413/1

30.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović

i
POSLENIKA: Olivija Ivanović Strugar, VII2 nivo obrazovanja, magistar grafike, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu materijala za edukativne radionice, panele i izložbe raznovrsne tematike, a koje se organizuju u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 837,99 eura) na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.05.2024. godine, zaključno sa 31.07.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Olivija Ivanović Strugar





Br: 15-082/24-1108/1

01.04.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.04.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Jelena Radović, VSS, BSc marketinga, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na prikupljanje materijala (studija, analiza, propisa) i analizu uporedne prakse u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva radi unaprijeđenja crnogorskih propisa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.04.2024. godine, zaključno sa 30.06.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović



POSLENIK

Jelena Radović

Jelena Radović



Br: 13-900/24-53/1

15.01.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.01.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Jelena Knežević, doc. dr njemačke i svjetske književnosti, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje na obavljanju poslova uređivanje kataloga pod nazivom *AUTOR:INNEN, BÜCHER, VERLAGE AUS MONTENEGRO*, kao i učestvovanje u predstavljanju savremne crnogorske književnosti na Sajmu knjiga u Lajpcigu u periodu od 21. do 24. marta, koji se odnose na: selektovanje reprezentativnih djela autora i autorki koji/e su stvarali u Crnoj Gori u periodu 2020-2023. godine, prikupljanje podataka, uređivanje biografija selektovanih pisaca i spisateljica, uređivanje kratkih sinopsisa i izvoda iz odabranih djela, prikupljanje i uređivanje informacija o izdavačima u Crnoj Gori, pisanje predgovora za katalog, učestvovanje u prezentovanju kataloga i izloženih knjiga na štandu Crne Gore na sajmu u Lajpcigu tokom svih dana trajanja sajma.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1100,00 eura (odnosno bruto iznos 1229,05 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 15.01.2024. godine, zaključno sa 25.03.2024. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Poslenik je dužan da dostavi izvještaj o radu.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vučković

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Knežević



Br: 15-082/23-3913/1

29.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 29.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Jelena Radović, VSS, BSc marketinga, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na prikupljanje materijala (studija, analiza, propisa) i analizu uporedne prakse u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva radi unaprijeđenja crnogorskih propisa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 650.00 eura (odnosno bruto iznos 798,40 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.01.2024. godine, zaključno sa 31.03.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka,
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujošić

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Radović

Jelena Radović

[Signature]

[Signature]



Br: 15-082/24-273/1

01.02.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.02.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović

POSLENIKA: Olivija Ivanović Strugar, VII2 nivo obrazovanja, magistar grafike, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu materijala za edukativne radionice, panele i izložbe raznovrsne tematike, a koje se organizuju u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 837,99 eura) na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] a žiro račun broj [REDACTED], nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.02.2024. godine, zaključno sa 30.04.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović

POSLENIK

Olivija Ivanović Strugar

Olivija Ivanović Strugar

[Faint signature]



Br: 15-082/24-537/1

01.03.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Brajković Sara, VII1 nivo obrazovanja, MSc međunarodnog prava, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: analizu propisa i uporedne prakse iz oblasti kulturno umjetničkog- stvaralaštva i zemalja okruženja, davanje preporuka i sugestija u vezi pozitivnih rješenja koja se mogu implementirati u pravni sistem Crne Gore, pripremu i komunikaciju sa samostalnim umjetnicima radi ostvarivanja i promjene statusa umjetnika/stručnjak au kulturi, komunikaciju i informisanje zainteresovanih strana u vezi prava na ostvarivanje statusa istaknuti kulturni stvarac.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.03.2024. godine, zaključno sa 31.05.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Sara Brajković

Sara Brajković



Br: 15-082/23-3574/1

01.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Dubravka Joksimović, VSS, spec. sci novinarstva JMBG [redacted]
nezaposlena, [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: učestvovanje u praćenju i realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije, učestvovanje u pripremi sastanaka sa domaćim i međunarodnim partnerima, komunikaciju sa organizacionim jedinicama državne i lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i pravnim licima u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, a za potrebe sačinjavanja izvještaja o transparentnosti finansiranja, kao i ostale poslove koje dobije kao nalog.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 1.064,54) na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [redacted] žiro račun br. [redacted] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.12.2023. godine, zaključno sa 29.02.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:
- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Dubravka Joksimović



Br: 13-082/23-3807/1-2

22.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 22.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nebojša Mandić, teoretičar umjetnosti, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za evaluaciju prijava pristiglih na adresu Ministarstva kulture u okviru konkursa za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija.

Član 2

Zadaci Poslenika su: vrjednovanje i selekcija prijava pristiglih na konkurs u odnosu na konkursne zahtjeve, uslove i kriterijume; rangiranje programa i projekata prema propisanim kriterijumima; identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor; stimulisanje i razvoj kreativnih industrija, i u skladu sa tim predlaganje projekata za sufinansiranje i iznosa sredstava kojim će Ministarstvo kulture i medija učestvovati u njihovoj realizaciji, kao i prezentacija generalne ocjene i stava Komisije o pristiglim i selektovanim projektima na konkursu.

Član 3

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 4

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 440,00 eura (odnosno bruto iznos 491,62 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u skladu sa Rješenjem o obrazovanju komisije za vrjednovanje projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija br. 13-082/23-3807/1 od 21.12.2023. g.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Nenadiša Mandić



Br: 13-082/23-3807/1-3

22.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 22.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Željko Lučić, msc sociologije, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za evaluaciju prijava pristiglih na adresu Ministarstva kulture u okviru konkursa za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija.

Član 2

Zadaci Poslenika su: vrjednovanje i selekcija prijava pristiglih na konkurs u odnosu na konkursne zahtjeve, uslove i kriterijume; rangiranje programa i projekata prema propisanim kriterijumima; identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor; stimulisanje i razvoj kreativnih industrija, i u skladu sa tim, predlaganje projekata za sufinansiranje i iznosa sredstava kojim će Ministarstvo kulture i medija učestvovati u njihovoj realizaciji, kao i prezentacija generalne ocjene i stava Komisije o pristiglim i selektovanim projektima na konkursu.

Član 3

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 4

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 440,00 eura (odnosno bruto iznos 491,62 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u skladu sa Rješenjem o obrazovanju komisije za vrjednovanje projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija br. 13-082/23-3807/1 od 21.12.2023. g.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Željko Lučić





Br: 15-082/23-3575/1

01.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milivoje Kovačević, VSS, bachelor sportskog novinarstva, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 900,00 eura, odnosno 1.005,59 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.12.2023. godine, zaključno sa 29.02.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Milivoje Kovačević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-3141/2

11.11.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Teodora Škero, dipl. spec. novinarstva, [REDACTED]
[REDACTED] zaključuju

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-3141/1 od 12.10.2023. godine, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi: „Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 12.10.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4


Aneks I se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović



POSLENIK

Teodora Škero

Teodora Škero



Br: 15-082/23-3401/1

15.11.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.11.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Jelena Mazalica, dipl. menadžer za odnose s javnošću, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioца je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 15.11.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioца zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Mazalica

Jelena Mazalica

Br: 15-082/23-3575/1

01.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Milivoje Kovačević, VSS, bachelor sportskog novinarstva, JMBG

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- sljenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:
- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
 - podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
 - podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
 - validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
 - izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 900,00 eura, odnosno 1.005,59 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirrez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja Izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.12.2023. godine, zaključno sa 29.02.2024. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

- Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK



Milivoje Kovačević



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 13-082/23-3807/1-3

22.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 22.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Željko Lučić, msc sociologije, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za evaluaciju prijava pristiglih na adresu Ministarstva kulture u okviru konkursa za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija.

Član 2

Zadaci Poslenika su: vrjednovanje i selekcija prijava pristiglih na konkurs u odnosu na konkursne zahtjeve, uslove i kriterijume; rangiranje programa i projekata prema propisanim kriterijumima; identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor; stimulisanje i razvoj kreativnih industrija, i u skladu sa tim, predlaganje projekata za sufinansiranje i iznosa sredstava kojim će Ministarstvo kulture i medija učestvovati u njihovoj realizaciji, kao i prezentacija generalne ocjene i stava Komisije o pristiglim i selektovanim projektima na konkursu.

Član 3

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 4

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 440,00 eura (odnosno bruto iznos 491,62 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u skladu sa Rješenjem o obrazovanju komisije za vrjednovanje projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija br. 13-082/23-3807/1 od 21.12.2023. g.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Željko Lučić





Br: 13-082/23-3807/1-2

22.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 22.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nebojša Mandić, teoretičar umjetnosti, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za evaluaciju prijava pristiglih na adresu Ministarstva kulture u okviru konkursa za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija.

Član 2

Zadaci Poslenika su: vrjednovanje i selekcija prijava pristiglih na konkurs u odnosu na konkursne zahtjeve, uslove i kriterijume; rangiranje programa i projekata prema propisanim kriterijumima; identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor; stimulisanje i razvoj kreativnih industrija, i u skladu sa tim, predlaganje projekata za sufinansiranje i iznosa sredstava kojim će Ministarstvo kulture i medija učestvovati u njihovoj realizaciji, kao i prezentacija generalne ocjene i stava Komisije o pristiglim i selektovanim projektima na konkursu.

Član 3

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 4

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 440,00 eura (odnosno bruto iznos 491,62 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 5

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u skladu sa Rješenjem o obrazovanju komisije za vrjednovanje projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija br. 13-082/23-3807/1 od 21.12.2023. g.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 6

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 7

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 8

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK

Nekića Mandić





Br: 15-082/23-3735/1

15.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nataša Adžić, VSS, dipl. ekonomistkinja, [REDACTED], nezaposlena, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu i kontrolu potrošnje sredstava prilikom realizacije projekata iz svih zaključenih ugovora iz oblasti kulture, i pripremu Izvještaja koji sadrži detaljnu ocjenu stanja u odnosu na predmet ugovora sa preporukama za postupanje Naručioca, a u skladu sa pravilima finansijske struke.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik je dužan da realizuje sljedeće aktivnosti:

- koordinacija aktivnosti u procesu kontrole finansijskih izvještaja korisnika sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija i kontinuirana komunikacija sa zaposlenima u ministarstvu;
- podrška korisnicima sredstava u smislu pravilnog trošenja sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržanih od strane Ministarstva kulture i medija;
- podrška u toku i nakon završetka implementacije projekata podržanih od strane Ministarstva kulture i medija u smislu pravilnog finansijskog izvještavanja;
- validacija dokumentacije za pravdanje troškova po dodijeljenim sredstvima;
- izrada izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora i dužan je da na zahtjev Naručioca dostavi dodatna pojašnjenja i nakon isteka roka predviđenog za izvršenje posla.

Naručilac je dužan da zahtjev Poslenika, danom potpisivanja Ugovora dostavi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje posla.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku plaća mjesečnu naknadu u neto iznosu od 1.000,00 eura, odnosno 1.330,67 u bruto iznosu, na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata naknade iz stava 1 ovog člana izvršiće se nakon obavljenog posla i dostavljanja izvještaja iz člana 1 ovog Ugovora na kraju obračunskog perioda.
Isplata se vrši kod [REDACTED] na broj računa: [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 15.12.2023. godine, zaključno sa 15.03.2024. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7


Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr. Tamara Vujović

MINISTARKA

POSLENIK


Nataša Adžić



Br: 15-082/23-2289/3

01.12.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIK: Darko Ivanović, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, [REDACTED]

ANEKS II UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-2289/1 od 05.07.2023. godine i Aneks I Ugovora o djelu broj 15-082/23-2289/2 od 25.10.2023. godine, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 1 stav 1 Aneksa I Ugovora mijenja se i glasi „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 893,85 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora i Aneksa I Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks II Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks II Ugovora smatra se zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA

Tamara Vujović

POSLENIK

Darko Ivanović

Darko Ivanović



Br: 15-082/23-3881/1

26.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 26.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Aleksa Tomović, VSS, spec. vizuelnih komunikacija – grafički dizajn, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je animacija djece zaposlenih u Ministarstva kulture i medija dana 29.12.2023. godine, povodom predstojećih novogodišnjih praznika.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 200,00 eura (odnosno bruto iznos 223,46 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora realizuje dana 29.12.2023. godine.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Aleksa Tomović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 13-082/23-2944/1-4

26.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 26.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nikola Nikolić, pisac, JMB [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za evaluaciju prijava pristiglih na adresu Ministarstva kulture u okviru konkursa za sufinansiranje za sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulture i umjetnosti pod nazivom „Kultura mladih - kultura budućnosti“.

Član 2

Zadaci Poslenika su: vrjednovanje i selekcija prijava pristiglih na konkurs u odnosu na konkursne zahtjeve, uslove i kriterijume; rangiranje programa i projekata prema propisanim kriterijumima; i u skladu sa tim, predlaganje projekata za sufinansiranje i iznosa sredstava kojim će Ministarstvo kulture i medija učestvovati u njihovoj realizaciji, kao i prezentacija generalne ocjene i stava Komisije o pristiglim i selektovanim projektima na konkursu.

Član 3

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 4

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 440,00 eura (odnosno bruto iznos 491,62 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], račun br: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u skladu sa Rješenjem o obrazovanju komisije za vrjednovanje projekata na za sufinansiranje za sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulture i umjetnosti pod nazivom „Kultura mladih - kultura budućnosti“ br. 13-082/23-2944/1 od 11.09.2023.g.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
Tamara Vujović
dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Nikola Nikolić

N. N.



Br: 15-082/23-3402/1

15.11.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.11.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Andrea Popović, SSS, zdravstvena tehničarka, JMBG [REDACTED] a.

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta – prikupljanje podataka, informacija i sačinjavanje izvještaja o realizovanim projektima u ustanovama kulture, saradnja, koordinacija i pružanje tehničke podrške tokom realizacije daljih aktivnosti ustanova kulture, kao i ostali poslovi koje dobije kao nalog.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 600,00 eura (odnosno bruto iznos 798,40 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br: [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 15.11.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Andrea Popović





Br: 15-082/23-3463/1

21.11.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 21.11.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Jelena Radović, BSc marketinga, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na prikupljanje materijala (studija, analiza, propisa) i analizu uporedne prakse u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva radi unaprijeđenja crnogorskih propisa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 650,00 eura (odnosno bruto iznos 798,40 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 21.11.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023. godine, svakog radnog dana: 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Radović





Br: 13-082/23-3669/6

15.12.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.12.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Nemanja Dragović, diplomirani ekonomista - sudski vještak ekonomsko finansijske struke, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za potrebe procjene vrijednosti pokretne imovine u Kreativnom habu u Kotoru, i to za:

- Drveni pano i komoda – inv. Br. 1435
- Metalna polica – inv.br. 980
- Metalna polica – inv.br. 981
- Metalna polica – inv.br. 982
- Metalna polica – inv.br. 1283
- Metalna polica – inv.br. 1280
- Metalna polica – inv.br. 1279
- Metalna polica – inv.br. 1282
- Metalna polica – inv.br. 1281
- Šank – inv.br. 967
- Ormar sa mrežastim vratima – inv.br. – 1208
- Ormar sa mrežastim vratima – inv.br. – 1209
- Ormar sa mrežastim vratima – inv.br. – 1244
- Ormar sa mrežastim vratima – inv.br. – 1277
- Drveni uski sto sa mrežastim fiokama – inv.br. – 1438.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljene posao, nakon dostavljanja nalaza i mišljenja, u neto iznosu od 200,00 eura (odnosno bruto iznos 223,46 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši na žiro račun broj [REDACTED]

Član 4

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

dr Tamara Vujošević

MINISTARKA



POSLENIK

Nemanja Dragović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gvm.me

Br: 13-082/23-1969/1

01. jun 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.06.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: dr Maja Četković, istoričar umjetnosti, JMBG [REDACTED]
Cetinje

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova u Direktoratu za kulturnu baštinu koji se odnose na: valorizaciju i prezentaciju kulturne baštine, pripremu materijala za promociju projekata iz oblasti kulturne baštine, unaprijeđenje stanja kulturne baštine/kroz praćenje projekata finansiranih od strane MKM i pripremu izvještaja za iste, pripremu liste prioriternih intervencija na kulturnim dobima, stavljanje u funkciju i održivi razvoj objekata kulturne baštine, aktivnosti koje se odnose na izmjene i dopune zakona iz oblasti kulturne baštine, praćenje implementacije Nacionalnog programa razvoja kulture i pratećih akcionih planova, kao i priprema izvještaja, obradu i sistematizovanje podataka, izradu analiza izvještaja, informacija, u vezi sa akcionim planom Programa razvoja kulture, obradu i sistematizovanje podataka vezanih za rad komisija iz oblasti kulturne baštine.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.06.2023. godine, zaključno sa 30.09.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Celinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Maja Cetković



Br: 15-082/23-1103/1

01. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Dragoslava Dedića, bečelor primjenjenog računarstva, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta – praćenje, vođenje i ažuriranje evidencija o nastupima ministarke i predstavnika Ministarstva, pružanje tehničke podrške za obradu materijala koji se objavljuju na sajtu Ministarstva, kao i prevoz spoljnih saradnika.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 951,41 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.03.2023. godine, zaključno sa 31.03.2023. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlagović

MINISTARKA



[Handwritten signature]

POSLENIK

Dragoslav Dedić

[Handwritten signature]



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me.mk

Br: 13-082/23-1424/2

01.06.2023.

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Dragoslav Dedić, bečelov primijenjenog računarstva, JMBG [REDACTED] ul.
[REDACTED] zaključuju

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 13-082/23-1424/1 od 31.03.2023, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 01.06.2023. godine, zaključno sa 30.06.2023“.

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.


Član 4

Aneks I Ugovora smatra se zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Dragoslav Dedić



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/medija

Br: 15-082/23-2239/1

30. jun 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 30.06.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Dragoslava Dedića, bečelor primjenjenog računarstva, [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Direktorata za medije – održavanje računarske opreme, skeniranje i kopiranje dokumentacije iz nadležnosti Direktorata za potrebe slobodnog pristupa informacijama, prevoz putničkim vozilom za potrebe zaposlenih na području Podgorice.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 650,00 eura (odnosno bruto iznos 726,26 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.07.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Dragoslav Dedić



Br: 15-082/23-1236/1

15. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 15.03.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Milice Noković, spec. političkih nauka, studijski program „Komunikologija i mediji“, [redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe iz oblasti medija – prikupljanje podataka i informacija o medijskom tržištu; praćenje realizacije projekata u lokalnim i štampanim medijima i sačinjavanje izvještaja i pružanje tehničke podrške tokom izrade medijskog zakonodavstva.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87), na koji će se obračunati porezi i priréz porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [redacted], na žiro račun broj [redacted] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 16.03.2023. godine, zaključno sa 16.05.2023. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
 mr Maša Vlačić
 MINISTARKA
 GOTOVA
 KULTURE I MEDIJA
 CETINJE

POSLENIK

Milica Noković

Noković Milica



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1236/2

16.05.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Milica Noković, spec. političkih nauka, studijski program „Komunikologija i mediji”,
[REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1236/1 od 15.03.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 17.05.2023. godine, zaključno sa 17.11.2023. “

Član 2

Ostale odredbe Ugovra ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Milica Noković

Noković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1689/2

01.09.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Ognjen Damjanović, VSS, dipl. dramski i audiovizuelni umjetnik, JMBG
[REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1689/1 od 28.04.2023. godine, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 3 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi: „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC
[Signature]
mr Maša Vlaović
MINISTARKA



POSLENIK

[Signature]
Ognjen Damjanovic



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/24-1979/1

01.07.2024. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.07.2024. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka dr Tamara Vujović i

POSLENIKA: Teodora Škero, VSS dipl. spec, novinarstva, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1.100,00 eura (odnosno bruto iznos 1229,05 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 01.07.2024. godine, zaključno sa 30.09.2024. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel. +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572

12.07.2023. godine

Br: 15-082/23-2320/1

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17).
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 12.07.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jovana Knežević, spec. sci pravnih nauka, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu izvještaja, analiza, planova iz oblasti radno – pravnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu kulture i medija; priprema uvjerenja o radnom iskustvu (aktivnih i pasivnih zaposlenih), priprema dokumentacije po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, komunikacija sa NVO za vrijeme trajanja javnog konkursa, davanje smjernica i pojašnjenja potencijalnim aplikantima. kao i pružanje tehničke pomoći u radu komisije za raspodjelu sredstava za NVO.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 13.07.2023. godine, zaključno sa 13.10.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6
Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7
Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika

NARUČILAC

mr. Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Jovana Knežević



Br: 15-082/23-2043/1

12.06.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 12.06.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jovana Knežević, spec. sci pravnih nauka, JMBG [REDACTED]
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu izvještaja, analiza, planova iz oblasti radno – pravnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu kulture i medija; priprema uvjerenja o radnom iskustvu (aktivnih i pasivnih zaposlenih), priprema dokumentacije po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, komunikacija sa NVO za vrijeme trajanja javnog konkursa, davanje smjernica i pojašnjenja potencijalnim aplikantima, kao i pružanje tehničke pomoći u radu komisije za raspodjelu sredstava za NVO.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 12.06.2023. godine, zaključno sa 12.07.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1516/2

10.05.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Jovana Knežević, spec. sci pravnih nauka, JMBG [REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1516/1 od 10.04.2023, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 11.05.2023. godine, zaključno sa 11.06.2023. godine.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora, ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora o djelu se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Knežević Jovana



Br: 15-082/23-1516/1

10. april 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 10.04.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jovana Knežević, spec. sci pravnih nauka, [REDACTED]
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na izradu izvještaja, analiza, planova iz oblasti radno - pravnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu kulture i medija; priprema uvjerenja o radnom iskustvu (aktivnih i pasivnih zaposlenih), priprema dokumentaciju po zahtjevu za slobodan pristup informacijama; komunikacija sa NVO za vrijeme trajanja javnog konkursa, davanje smjernica i pojašnjenja potencijalnim aplikantima, kao i pružanje tehničke pomoći u radu komisije za raspodjelu sredstava za NVO.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 700,00 eura (odnosno bruto iznos 931,47 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 10.04.2023. godine, zaključno sa 10.05.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.


Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

[Signature]



POSLENIK

Jovana Knežević

[Signature]



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 18/5-04-082/22-4608/4

01. februar 2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Rajko Vujović, mašinski tehničar sa Cetinja, ul. [REDACTED], zaposlen, JMBG [REDACTED] dana 01.02.2023. godine, zaključuju

ANEKS III UGOVORA O DOPUNSKOM RADU

Ugovor o dopunskom radu broj 18/5-04-082/22-4608 od 08.06.2022. godine i Anex II ugovora o dopunskom radu broj 18/5-04-082/22-4608/3 od 01.12.2022. godine (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 Ugovora mijenja se i glasi: „Poslodavac se obavezuje da Izvršiocu posla na ime obavljanja posla plaća naknadu u bruto iznosu od 470,59 eura, odnosno u neto iznosu od 400,00 eura, na račun Izvršica posla br. [REDACTED] banke sa Aktivnosti upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija 20 020 004 001 pozicija 4127- Ostale naknade

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks II Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri sa Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks II Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Rajko Vujović

Rajko Vujović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1181/2

10.05.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Elena Vojvodić, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, JMBG [REDACTED] ul.
[REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1181/1 od 10.03.2023, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 11.05.2023. godine, zaključno sa 11.11.2023. godine.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora, ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Elena Vojvodić



Br: 15-082/23-1181/1

10. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 10.03.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Elena Vojvodić, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, JMBG [REDACTED] ul.
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: pripremu materijala za edukativne radionice, panele i izložbe raznovrsne tematike, a koje se organizuju u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 600,00 eura (odnosno bruto iznos 798,40 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 10.03.2023. godine, zaključno sa 10.05.2023. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Elena Vojvodić



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 48
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me

Br: 15-082/23-1108/2

01.06.2023.

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Biljana Vujović, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1108/1 od 01.03.2023, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 01.06.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023“.

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.


Član 4

Aneks I Ugovora smatra se zaključenim kada ga polpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Biljana Vujović



Br: 15-082/23-1108/1

01. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Biljane Vujović sa Cetinja, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova kafe kuvarice za potrebe
Ministarstva kulture i medija.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog
ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od
100,00 eura (odnosno bruto iznos 111,93 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu,
u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri
čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje za period od 01.2.2023. do 31.05.2023. godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane
Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne
mjere, bolest poslenika i sl.).



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 18/5-04-082/22-5217/3

10. marta 2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Hristina Bošković, dipl. politikolog, JMBG [REDACTED]
[REDACTED] zaključuju

ANEKS II UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 18/5-04-082/22-5217 od 22.06.2022. godine, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 3 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 1064,54), na koji će se obračunati porezi i preuzet porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora i Aneksa I ugovora o djelu broj 18/5-04-082/22-5217/2 od 22.09.2022. godine, ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks II Ugovora o djelu, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri sa Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks II Ugovora o djelu se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC
mr Maša Vlaović
MINISTARKA CETINJE



POSLENIK

Hristina Bošković

Hristina Bošković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1183/2

11.05.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Ivana Janković, spec. sci pravnih nauka, JMBG [REDACTED], ul. [REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1183/1 od 10.03.2023, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 12.05.2023. godine, zaključno sa 12.11.2023.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.


Član 4

Aneks I Ugovora o djelu se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Ivana Janković,



Br: 15-082/23-1183/1

10. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 10.03.2023. godine, između

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Ivana Janković, spec. sci pravnih nauka, JMBG [REDACTED]
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe UNESCO – priprema materijala koji se odnose na Crnu Goru za učešće na UNESCO komitetima za svjetsko nasleđe i za nematerijalno nasleđe, vodi evidenciju o zakonima iz nadležnosti Ministarstva, a koji su u proceduri – izmjena/dopuna nacрта/prijedloga, do usvajanja istih; prati javne pozive koje raspisuje UNESCO i analizira nacionalni i međunarodni pravni okvir u svrhu priprema nominacionih dosijea za upis kulturnih dobara na Listu svjetske baštine UNESCO.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] Crne Gore, na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 11.03.2023. godine, zaključno sa 11.05.2023. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlačić

MINISTARKA



POSLENIK

Ivana Janković

I Janković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me

Br: 15-082/23-1104/2

01.06.2023.

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Jelena Adžić, IV nivo obrazovanja, JMBG- [REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1104/1 od 01.03.2023. (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 01.06.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023. godine“.

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora smatra se zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Jelena Adžić

Jelena Adžić



Br: 15-082/23-1104/1

01. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jelene Adžić, IV nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na fotokopiranje i skeniranje dokumentacije, prikupljanje i selektovanje dokumentacije sa sajta Ministarstva kulture i medija, kao i pružanje tehničke pomoći Službi za finansije i računovodstvo.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljene posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] AD Podgorica, na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.03.2023. godine, zaključno sa 31.05.2023. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.


Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
mr Maša Vlačević
MINISTARSTVO
KULTURE I MEDIJE
CETINJE



POSLENIK

Jelena Adžić





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 8:
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 57
fax: +382 41 232 57
www.gov.me/mk

Br: 15-082/23-1182/2

10.05.2023. godine

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Barbara Delač, spec. teorija moderne i savremene umjetnosti, JMBG
[REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-1182/1 od 10.03.2023, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 11.05.2023. godine. zaključno sa 10.11.2023. godine.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora, ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.


Član 4

Aneks I Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Barbara Delač

[Handwritten signature of Barbara Delač]



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83

81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-1182/1

10. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 10.03.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Barbara Delač, spec. teorija moderne i savremene umjetnosti, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na organizaciju i realizaciju konferencije o kreativnim industrijama "2. Forum kreativnih industrija" u prostoru kreativnog huba u Kotoru.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 750,00 eura (odnosno bruto iznos 998,00 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 10.03.2023. godine, zaključno sa 10.05.2023. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;

- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Barbara Delač

Barbara Delač



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me

Br: 13-082/23-398/2

01.06.2023.

NARUČILAC: Ministarstvo kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIK: Jakov Marković, spec. teorija moderne i savremene umjetnosti, JMBG
[REDACTED], zaključuju

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 13-082/23-398/1 od 31.03.2023, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora mijenja se i glasi „Ugovor se zaključuje na period od 01.06.2023. godine, zaključno sa 31.12.2023“.

Član 2

Ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks I Ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri za Naručioca i jedan za Poslenika.

Član 4

Aneks I Ugovora smatra se zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Jakov Marković



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-398/2

01. mart 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.03.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jakova Markovića, VII1 nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED] ul.
[REDACTED]

ANEKS I UGOVORA O DJELU

Ugovor o djelu broj 15-082/23-398/1 od 01.02.2023. godine, (u daljem tekstu: Ugovor), mijenja
se u sledećoj odredbi:

Član 1

Član 4 stav 1 Ugovora koji glasi: „Ugovor se zaključuje na period od 01.02.2023. godine,
zaključno sa 28.02.2023. godine“, mijenja se i glasi: „Ugovor se zaključuje na period od
01.03.2023. godine, zaključno sa 31.03.2023. godine“.

Član 2

Ovaj Aneks I Ugovora, sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, tri sa Naručioca i jedan za
Poslenika.


Član 3

Aneks II Ugovora se smatra zaključenim kada ga potpišu i ovjere obje ugovorene strane.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Jakov Marković
Jakov Marković



Br: 15-082/23-398/1

01. februar 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.02.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jakova Markovića, VII1 nivo obrazovanja, JMBG [REDACTED] ul.
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu stanja kulturne baštine na teritoriji Crne Gore, i predlaganje mjera za unapređenje stanja kulturne baštine, kao i učestvovanje u izradi prostorno planske dokumentacije za područja na kojima je zastupljena kulturna baština.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED]
pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.02.2023. godine, zaključno sa 28.02.2023. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospelje, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK


Jakov Marković



Br. 15-082/23-1689/1

28. april 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. List CG“ , 47/08, 4/11, 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 28.04.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Ognjena Damjanovića, dipl. dramski i audiovizuelni umjetnik, JMBG
[redacted]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu stanja kulturno umjetničkog stvaralaštva – za oblast produkcije i filma, kao i predlaganje mjera za unapređenje stanja iz ovih oblasti.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 650,00 eura (odnosno bruto iznos 864,94), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [redacted] na žiro račun broj [redacted] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.05.2023. do 31.10.2023.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- Zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Ognjen Damjanović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/23-397/1

01. februar 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 01.02.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Ognjena Damjanovića, dipl. dramski i audiovizuelni umjetnik, JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na analizu stanja kulturno umjetničkog stvaralaštva – za oblast produkcije i filma, kao i predlaganje mjera za unapređenje stanja iz ovih oblasti.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 600,00 eura (odnosno bruto iznos 798,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 01.02.2023. godine, zaključno sa 30.04.2023. godine. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Ognjen Damjanović





Br: 15-082/23-2289

05.07.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17).
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Darko Ivanović, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta – praćenje, vođenje i ažuriranje evidencija o nastupima ministarke i predstavnika Ministarstva, pružanje tehničke podrške za obradu materijala koji se objavljuju na sajtu Ministarstva, kao i prevoz spoljnih saradnika.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 800,00 eura (odnosno bruto iznos 1.064,54 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED] na žiro račun broj [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Ugovor se zaključuje na period od 05.07.2023. godine, zaključno sa 05.11.2023. godine.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC
mr Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Darko Ivanović



Br: 15-082/23-2541/1

14.08.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 14.08.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jelena Mazalica, dipl. menadžer za odnose s javnošću, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog
ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto
iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87 eura), na koji će se obračunati porezi i
prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove
pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 14.08.2023.
godine, zaključno sa 14.11.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h; a po potrebi i
poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane
Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne
mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Jelena Mazalica

Jelena Mazalica



Br: 15-082/23-2319/1

11. jul 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 11.07.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Teodora Škero, dipl. spec, novinarstva, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova koji se odnose na: medijsku promociju svih događaja u organizaciji Ministarstva kulture i medija, distribuciju video materijala putem medijskih platformi, izradu video poruka (snimanje, montaža i titlovanje), snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnih obraćanja, distribuciju video opreme putem medijskih portala, usluge livestreaminga i pripremu follow up videa.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 1.100,00 eura (odnosno bruto iznos 1229,05 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a nakon dostavljanja izvještaja o obavljenom poslu.
Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun broj [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 11.07.2023. godine, zaključno sa 11.10.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;

- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.


NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Teodora Škero





Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572

12.07.2023. godine

Br 15-082/23-2321/1

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 12.07.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jelena Mazalica, dipl. menadžer za odnose s javnošću, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog
ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto
iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87 eura), na koji će se obračunati porezi i
prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove
pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 13.07.2023.
godine, zaključno sa 13.08.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i
poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane
Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne
mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6
Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7
Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr. Maša Vlaović

MINISTARKA

POSLENIK

Jelena Mazalica



Br 15-082/23-2042/1

12.06.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17),
zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 12.06.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jelena Mazalica, dipl. menadžer za odnose s javnošću, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa
Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog
ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto
iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87 eura), na koji će se obračunati porezi
prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom
Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove
pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 12.06.2023.
godine, zaključno sa 12.07.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i
poslije radnog vremena i neradnim danima.
Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane
Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne
mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC

mr Maša Vlačović

MINISTARKA

POSLENIK

Jelena Mazalica

Jelena Mazalica



Br. 15-082/23-1758/1

10.05.2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 10.05.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jelene Mazalice, dipl. menadžerke za odnose s javnošću. JMBG
[REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioца je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 550,00 eura (odnosno bruto iznos 731,87 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED], žiro račun br. [REDACTED] pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 11.05.2023 godine, zaključno sa 10.06.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioца zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.).

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duuguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju

Član 8



Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Mazalica





Br: 15-082/23-1515/1

10. april 2023. godine

Na osnovu člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, 47/08, 4/11 i 22/17), zaključuje se

UGOVOR O DJELU

U Cetinju dana 10.04.2023. godine, između

NARUČIOCA: Ministarstva kulture i medija, koje predstavlja ministarka mr Maša Vlaović i

POSLENIKA: Jelena Mazalica, dipl. menadžer za odnose s javnošću, JMBG [REDACTED]

Član 1

Predmet ugovora je angažovanje Poslenika za obavljanje poslova za potrebe Kabineta.

Član 2

Poslenik je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.

Poslenik odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova iz člana 1 ovog ugovora.

Član 3

Obaveza Naručioca je da Posleniku isplati mjesečnu naknadu za obavljeni posao u neto iznosu od 900,00 eura (odnosno bruto iznos 1197,60 eura), na koji će se obračunati porezi i prirez porezu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Isplata se vrši preko [REDACTED] žiro račun br. [REDACTED], pri čemu troškove pripadajućih poreza snosi Naručilac.

Član 4

Poslenik se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja u periodu od 10.04.2023. godine, zaključno sa 10.05.2023. godine, svakog radnog dana 07:00-15:00h, a po potrebi i poslije radnog vremena i neradnim danima.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog roka;
- sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Poslenika, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest poslenika i sl.)

Član 6

Naručilac je dužan da izmiri dospjele, a neisplaćene obaveze Posleniku, osim ako Poslenik nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

Član 7

Za slučaj spora po ovom Ugovoru nadležan je sud na Cetinju.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca, a 1 (jedan) primjerak za Poslenika.

NARUČILAC


mr Maša Vlaović

MINISTARKA



POSLENIK

Jelena Mazalica



ZAHTJEV ZA BUDŽETSKIM SREDSTVIMA ZA 2024. GODINU

Organizacioni KOD: 40801

Naziv potrošačke jedinice
Ministarstvo kulture i medija

Zahtjev za budžetskim sredstvima za 2024. godinu obuhvata sljedeće potrošačke jedinice:
40801-Ministarstvo kulture i medija

SUMARNI PREGLED ZAHTJEVA ZA BUDŽETSKIM SREDSTVIMA ZA 2024

Tabela 1 – Sumarni pregled po ORGANIZACIONOJ klasifikaciji za period od tri godine

Naziv potrošačke jedinice	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
40801-Ministarstvo kulture i medija	39,292,759.21	40,449,300.21	41,470,103.60
UKUPNO	39,292,759.21	40,449,300.21	41,470,103.60

Tabela 2 - Sumarni pregled po PROGRAMSKOJ klasifikaciji za period od tri godine

Naziv programa/potprograma	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 021-Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	11,584,816.17	11,956,714.42	12,548,301.35
20 021 001-Kulturna baština	1,510,501.00	1,460,001.00	1,460,001.00
20 021 001 001-Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa	1,391,500.00	1,391,000.00	1,391,000.00
20 021 001 002-Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO	119,001.00	69,001.00	69,001.00
20 021 002-Muzejska djelatnost	6,092,445.83	6,252,287.02	6,495,901.94
20 021 002 002-Djelatnost Narodnog muzeja	3,191,802.04	3,217,807.06	3,239,902.95
20 021 002 004-Djelatnost Pomorskog muzeja	564,108.62	481,554.59	481,554.59
20 021 002 005-Djelatnost Prirodnjačkog muzeja	637,874.03	701,661.33	771,827.37
20 021 002 006-Djelatnost Muzeja savremene umjetnosti	1,698,661.14	1,851,264.04	2,002,617.03
20 021 003-Bibliotekarska delatnost	2,325,969.73	2,361,706.06	2,458,222.75
20 021 003 002-Djelatnost Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević	1,931,380.12	1,928,651.95	1,982,857.68
20 021 003 003-Djelatnost Biblioteke za slijepe	394,589.61	433,054.11	475,365.07
20 021 004-Konzervatorska djelatnost i arheologija	1,655,899.61	1,882,720.34	2,134,175.66
20 021 004 001-Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja	1,655,899.61	1,882,720.34	2,134,175.66
20 020-Produkcija i umjetničko stvaralaštvo	18,990,642.98	19,738,496.87	20,161,156.08
20 020 001-Kulturno umjetničko stvaralaštvo	3,322,801.00	3,373,002.00	3,533,002.00
20 020 001 001-Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu	2,507,800.00	2,548,000.00	2,608,000.00
20 020 001 002-Razvoj kulture na sjeveru	565,001.00	575,002.00	575,002.00
20 020 001 005-Podrška za razvoj kulture djece i mladih	250,000.00	250,000.00	350,000.00
20 020 002-Pozorišna, filmska i muzička	13,666,841.98	14,794,494.87	15,832,154.08

kinoteke			
20 020 002 008-Djelatnost Muzičkog centra	5,160,681.07	5,598,612.51	6,036,543.93
20 020 002 009-Djelatnost Filmskog centra	2,392,696.44	2,507,964.56	2,629,872.28
20 020 003-Kreativna Crna Gora i projekti	2,001,000.00	1,571,000.00	796,000.00
20 020 003 001-Projekti od kapitalnog značaja za kulturu	1,560,000.00	1,080,000.00	305,000.00
20 020 003 002-Kreativne industrije	441,000.00	491,000.00	491,000.00
11 054-Mediji	6,867,665.17	6,875,969.23	6,848,438.72
11 054 001-Medijski pluralizam	6,867,665.17	6,875,969.23	6,848,438.72
11 054 001 001-Podrška razvoju medijskog pluralizma	6,124,060.45	6,132,364.51	6,104,834.00
11 054 001 002-Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika	743,604.72	743,604.72	743,604.72
20 023-Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija	1,849,634.89	1,878,119.69	1,912,207.45
20 023 001-Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija	1,849,634.89	1,878,119.69	1,912,207.45
20 023 001 001-Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija	1,711,634.89	1,760,119.69	1,793,207.45
20 023 001 002-Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i medija	138,000.00	118,000.00	119,000.00
UKUPNO	39,292,759.21	40,449,300.21	41,470,103.60

Tabela 3 - Sumarni pregled po EKONOMSKOJ klasifikaciji za period od tri godine

Ekonomska klasifikacija	OPIS	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
4	Izdaci	39,292,759.21	40,449,300.21	41,470,103.60
41	Tekući izdaci	21,464,333.00	22,848,769.90	23,929,176.68
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	11,499,571.78	12,158,574.11	12,765,693.47
411-1	Neto zarade	8,599,801.41	9,116,934.73	9,568,362.55
411-2	Porez na zarade	440,414.42	466,287.19	492,360.42
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1,680,873.77	1,756,427.39	1,843,339.68
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	709,936.70	746,410.73	785,375.95
411-5	Opštinski prirez	68,545.48	72,514.07	76,254.87
412	Ostala lična primanja	604,459.00	609,211.80	642,721.78
412-1	Naknada za zimnicu	97,561.00	95,381.00	98,101.00
412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	2.00	2.00	2.00
412-3	Naknada za prevoz	24,002.00	20,002.00	20,502.00
412-4	Jubilarne nagrade	21,199.00	18,095.80	20,513.68
412-5	Otpremnine	22,834.00	16,184.00	25,634.00
412-7	Ostale naknade	438,861.00	459,547.00	477,969.10
413	Rashodi za materijal	1,758,977.00	1,879,748.00	1,965,776.10
413-1	Administrativni materijal	234,175.00	250,960.00	262,612.75
413-3	Materijal za posebne namjene	472,340.00	538,640.00	581,136.00
413-4	Rashodi za energiju	483,701.00	506,176.00	525,833.75
413-5	Rashodi za gorivo	445,200.00	459,555.00	469,735.00
413-9	Ostali rashodi za materijal	123,561.00	124,417.00	126,458.60
414	Rashodi za usluge	3,117,631.00	3,283,190.30	3,370,206.85
414-1	Službena putovanja	446,320.00	493,162.00	529,840.70
414-2	Reprezentacija	120,960.00	130,596.00	137,544.10
414-3	Komunikacione usluge	149,650.00	157,130.00	163,892.00
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	42,900.00	45,785.00	48,394.25
414-5	Usluge prevoza	273,800.00	278,385.00	285,192.25
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	71,155.00	76,753.00	81,512.67
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	919,302.00	956,836.00	915,444.60
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	108,921.00	109,628.00	113,059.45
414-9	Ostale usluge	984,623.00	1,034,915.30	1,095,326.83
415	Rashodi za tekuće održavanje	1,166,880.00	1,251,018.00	1,285,489.80
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	788,900.00	853,535.00	871,208.25
415-3	Tekuće održavanje opreme	377,980.00	397,483.00	414,281.55
416	Kamate	1.00	1.00	1.00
416-1	Kamate rezidentima	1.00	1.00	1.00
417	Renta	407,257.00	425,214.45	441,014.23
417-1	Zakup objekata	346,857.00	365,674.45	380,770.23
417-2	Zakup opreme	60,400.00	59,540.00	60,244.00
419	Ostali izdaci	2,909,556.22	3,241,812.24	3,458,273.45
419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,954,317.00	2,283,949.70	2,468,979.57
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	40,502.00	37,622.00	37,677.00

419-6	Komunalne naknade	108,461.20	115,421.22	122,125.44
419-7	Kazne	3,901.00	3,901.00	3,901.00
419-8	Takse	4,841.00	4,865.00	4,991.40
419-9	Ostalo	113,840.00	114,050.00	114,150.00
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	14,318,436.31	14,114,377.81	14,356,281.57
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	13,003,436.31	12,789,377.81	12,981,281.57
431-2	Transferi obrazovanju	205,000.00	205,000.00	205,000.00
431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	1,820,001.00	1,850,001.00	1,950,001.00
431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.00	1.00	1.00
431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	108,920.00	109,118.00	109,995.80
431-8	Ostali transferi pojedincima	1,383,056.00	1,423,611.60	1,441,789.76
431-9	Ostali transferi institucijama	9,486,458.31	9,201,646.21	9,274,494.01
432	Ostali transferi	1,315,000.00	1,325,000.00	1,375,000.00
432-4	Transferi opštinama	1,315,000.00	1,325,000.00	1,375,000.00
44	Kapitalni izdaci	3,444,986.90	3,414,649.50	3,105,992.35
441	Kapitalni izdaci	3,444,986.90	3,414,649.50	3,105,992.35
441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,465,076.90	1,322,908.50	826,199.15
441-5	Izdaci za opremu	1,187,410.00	1,165,241.00	1,343,293.20
441-6	Investiciono održavanje	791,000.00	925,000.00	935,000.00
441-7	Izdaci za zalihe	1,500.00	1,500.00	1,500.00
46	Otplata dugova	65,003.00	71,503.00	78,653.00
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	65,003.00	71,503.00	78,653.00
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	65,003.00	71,503.00	78,653.00

OPŠTE INFORMACIJE O POTROŠAČKOJ JEDINICI

Organizacioni kod i naziv potrošačke jedinice:

40801 - MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Izjava o misiji:

Misija Ministarstva kulture i medija je podrška razvoju kulture , zaštita i valorizacija kulturne baštine kao i unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti medija. Ministarstvo je posvećeno unapređenju statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi , razvoju kreativnih industrija i stvaranju uslova za međunarodnu promociju kulturne baštine i savremenog stvaralaštva CG. Poseban segment djelovanja Ministarstva posvećen je ravnomjernom razvoju kulture na teritoriji CG. Takođe Ministarstvo radi i na stvaranju uslova za unapređenje kulturnog sadržaja posvećenih djeci i mladima.

PREGLED IZDATAKA PO PROGRAMIMA:

KOD Programa	Naziv programa	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
11 054	Mediji	6,867,665.17	6,875,969.23	6,848,438.72
20 020	Produkcija i umjetničko stvaralaštvo	18,990,642.98	19,738,496.87	20,161,156.08
20 021	Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	11,584,816.17	11,956,714.42	12,548,301.35
20 023	Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija	1,849,634.89	1,878,119.69	1,912,207.45
Ukupni izdaci		39,292,759.21	40,449,300.21	41,470,103.60

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA PROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
PROGRAM: 11 054 - Mediji			
CILJ: jačanje slobode izražavanja i medijskog pluralizma			
Nema definisanih indikatora učinka			
PROGRAM: 20 020 - Produkcija i umjetničko stvaralaštvo			
CILJ: Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva			
INDIKATOR: n/a Jedinica mjere: 0	0	0	0
CILJ: Unaprijediti sistem i ulaganja u savremenu produkciju			
Nema definisanih indikatora učinka			
PROGRAM: 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine			
CILJ: obezbjeđivanje zaštite i očuvanja kulturne baštine			
INDIKATOR: n/a Jedinica mjere: 0	0	0	0
PROGRAM: 20 023 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

11 054 - MEDIJI

Svrha programa:

Promocija medijskog pluralizma koji je suštinski najznačajniji za funkcionisanje demokratskog društva, i koji predstavlja osnov za slobodu izražavanja i informisanja.

Opis programa:

U okviru programa sprovode se aktivnosti od javnog interesa za informisanje svih građana Crne Gore u skladu sa propisima iz oblasti medija.

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o medijima
- Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizije Crne Gore
- Zakon o elektronskim medijima
- Pravilnik o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije
- Pravilnik o raspodjeli sredstava za neprofitne štampane medije

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: jačanje slobode izražavanja i medijskog pluralizma

Opis cilja:

Vlada Crne Gore u kontinuitetu preuzima korake u cilju jačanja ambijenta za slobodu izražavanja. To se odnosi kako na korake u cilju naglašavanja značaja i promocije profesionalnog i objektivnog novinarstva, uz poštovanje svih etičkih standarda, tako i borbu protiv govora mržnje, dezinformacija i online uznemiravanja kao negativnih pojava i naravno jačanja ambijenta za bezbjedan i nesmetan rad novinara.

INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO POTPROGRAMIMA:

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
11 054 001	Medijski pluralizam	6,867,665.17	6,875,969.23	6,848,438
Ukupni izdaci		6,867,665.17	6,875,969.23	6,848,438.

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
POTPROGRAM: 11 054 001 - Medijski pluralizam			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

11 054 001 - MEDIJSKI PLURALIZAM

Svrha potprograma:

Podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija kojima se garantuje transparentno finansiranje internet publikacija, štampanih medija na osnovu čega omogućava da pruže širok spektar informacija i sadržaja sa punom nezavisnošću.
Emitovanje program RTCG putem zemaljskih sistema.

Opis potprograma:

U okviru navedenog podprograma, obezbjeđuju se sredstva za podršku razvoju medijskog pluralizma i prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika.

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o medijima
- Zakon o RTCG
- Zakon o elektronskim medijima

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
11 054 001 001	Podrška razvoju medijskog pluralizma	6,124,060.45	6,132,364.51	6,104,834.0
11 054 001 002	Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika	743,604.72	743,604.72	743,604.7
Ukupni izdaci		6,867,665.17	6,875,969.23	6,848,438.7

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 11 054 001 001 - Podrška razvoju medijskog pluralizma			
CILJ: pružanje javnih usluga kroz Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija			
INDIKATOR: broj podržanih projekata na Javnom konkursu Jedinica mjere: broj	120	150	170
AKTIVNOST: 11 054 001 002 - Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika			
CILJ: obezbjeđivanje neprekidnog i sigurnog prenosa radio difuznih signala koje emituje RTCG			
INDIKATOR: brzina prenesenih podataka Jedinica mjere: mbps	8	8	8

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

11 054 001 001 - PODRŠKA RAZVOJU MEDIJSKOG PLURALIZMA

Svrha aktivnosti:

Podsticanje pluralizma i medijske raznolikosti crnogorskim medijima kroz finansijsku podršku.

Opis aktivnosti:

Raspodjela sredstava iz Fonda za medijski pluralizam i raznovrsnost medija vrši se jednom godišnje na osnovu javnog konkursa u skladu sa posebnim podzakonskim aktima (Pravilnik o raspodjeli sredstava namijenjenih štampanim medijima i internetskim publikacijama).

Raspodjela sredstava po osnovu javnom konkursu za štampane medije.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o medijima

Pravilnik o raspodjeli sredstava namijenjenih štampanim medijima i internetskim publikacijama

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: pružanje javnih usluga kroz Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija

Opis cilja:

Novim Zakonom o medijima, predviđen je Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Medijski pluralizam, suštinski značajan za funkcionisanje demokratskog društva predstavlja osnov za slobodu izražavanja i informisanja. Na pluralizam medija pored standarda aquis communitares-a dominantno utiču veličina i snaga marketinškog tržišta i kupovna moć stanovništva. Pored toga, današnji mediji treba da pronađu nove načine za dalji razvoj u skladu sa tehnološkim i ekonomskim promjenama.

Uvođenjem Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, kojim se garantuje transparentno finansiranje internet publikacija i štampanih medija na osnovu čega im se omogućava da pruže širok spektar pluralističkih informacija i različitih sadržaja sa punom nezavisnošću od uticaja i pritisaka.

Zakonom je predviđeno da se Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija finansira iz budžeta Crne Gore u fiksnom iznosu od najmanje 0,09% tekućeg budžeta, čiji se iznos utvrđuje na osnovu smjernica makroekonomske i fiskalne politike.

Raspodjelu sredstava za štampane i online medije vrši nezavisna komisija koju će na osnovu javnog poziva formirati Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Za rad ovog tijela iz Fonda se izdvaja 5% sredstava.

Raspodjela sredstava iz Fonda vrši se jednom godišnje, na osnovu javnog konkursa, u skladu sa posebnim podzakonskim aktima. Na taj način ostavljeno je dovoljno prostora da, u zavisnosti od specifičnosti i izazova sa kojim se suočavaju različiti mediji (štampani ili online), definišu oblike finansijske podrške koja će se obezbjeđivati kroz Fond.

Medijska strategija 2023-2027, koja je u proceduri usvajanja, predstavlja prvi strateški dokument u toj oblasti u Crnoj Gori bi trebalo da pomogne u rješavanju višestrukih izazova identifikovanih na medijskom tržištu Crne Gore, detaljno objašnjenih u Analizi stanja, na osnovu koje su definisani strateški ciljevi, a dodatno razrađeni i operativni ciljevi strategije.

broj podržanih projekata na Javnom konkursu	broj	43.00	120.00	150.00	170.00
---	------	-------	--------	--------	--------

Opis indikatora:

Članom 20 Zakon o medijima, propisano je da se sredstva iz Fonda koriste za podsticanje medijskog pluralizma, a posebno za proizvodnju i objavljivanje sadržaja koji su značajni za; a posebno za proizvodnju i objavljivanje sadržaja, a između ostalog ,Sredstva iz Fonda koriste se za podsticanje medijskog pluralizma, a posebno za proizvodnju i objavljivanje sadržaja koji su značajni za društvenu integraciju ranjivih kategorija društva (lica sa invaliditetom, nezaposlena lica, lica treće životne dobi, samohrani roditelji, žrtve porodičnog nasilja i drugi).

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

11 054 001 002 - PRENOS RADIO DIFUZNOG SIGNALA NA TERITORIJI CRNE GORE PREKO RADIO DIFUZNOG PREDAJNIKA

Svrha aktivnosti:

Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika

Opis aktivnosti:

Potrebe od javnog interesa svih segmenata javnosti Crne Gore, obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu ili polnu pripadnost

Pravni i strateški osnov:

Zakon o RTCG

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: obezbjeđivanje neprekidnog i sigurnog prenosa radio difuznih signala koje emituje RTCG

Opis cilja:

Budžetom Crne Gore obezbjeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema i putem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija, koje vrši pravno lice za prenos i emitovanje radiodifuznih signala, koje osniva Vlada.

Organ državne uprave nadležan za poslove medija i pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona o budžetu Crne Gore za određenu godinu.

U slučaju da se ne zaključi ugovor iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana privremeno uređuje regulatorni organ.

RTCG snosi troškove prenosa i emitovanja svojih programa putem satelitskih sistema.

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
brzina prenesenih podataka	mbps		8.00	8.00	8.00	8.00

Opis indikatora:

/

Round neutralan (kodu se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za posuzanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

20 020 - PRODUKCIJA I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Svrha programa:

Razvoj i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore.

Podrška kroz transfere sredstava lokalnim samoupravama i javnim ustanovama kulture u oblasti pozorišne, filmske, muzičke djelatnosti

Podrška kapitalnih projekata za kulturu i podrška infrastrukture u kulturi

Podrška razvoju kreativnih industrija

Opis programa:

Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture.

Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 13 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Kroz realizaciju mjera: izgradnja novih objekata, rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata, unapređenje postojećih tehničko-tehnoloških i prostornih uslova ustanova kulture na nacionalnom i opštinskom nivou, ravnomjerna zastupljenost kulturne infrastrukture u kontekstu demografskih potreba, adaptacija objekata kulture radi povećanja dostupnosti osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom.

Kulturne i kreativne industrije identifikovane su kao oblast koja treba da doprinese valorizaciji kreativnog i kulturnog potencijala kojim raspolaže Crna Gora.

Podrška kroz transfere sredstava lokalnim samoupravama i javnim ustanovama kulture.

Realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti, muzičke djelatnosti, kinematografskog sadržaja, prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi Službeni list Crne Gore", br. 049/08 od 15.08.2008, 016/11 od 22.03.2011, 040/11 od 08.08.2011, 038/12 od 19.07.2012), Zakon o pozorišnoj djelatnosti Službeni list Republike Crne Gore", br. 060/01 od 18.12.2001, Službeni list Crne Gore", br. 075/10 od 21.12.2010, 040/11 od 08.08.2011); Zakon o kinematografiji ("Službeni list Crne Gore", br. 042/15 od 29.07.2015, 084/18 od 26.12.2018); Zakon o izdavačkoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 030/12 od 08.06.2012); potpisani međunarodni sporazumi, Memorandumi o razumijevanju sa EU, međunarodni i regionalni sporazumi o saradnji; Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore Službeni list Crne Gore", br. 071/08 od 21.11.2008) Uredba o kriterijumima i načinu dodjeljivanja statusa istaknuti kulturni ("Službeni list Crne Gore", br. 078/09 od 27.11.2009); strateška dokumenta koja se odnose na saradnju sa crnogorskom dijasporom, mladima, osobama sa invaliditetom, LGBT populacijom Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti, Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, strateška intersektorska dokumenta Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027 godine

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Opis cilja:

Razvoj kulture Crne Gore kao multinacionalne, multikulturalne i multikonfesionalne države; obnova, izgradnja i tehničko-tehnološko

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
n/a	0		0.00	0.00	0.00	0.00

Opis indikatora:

Nije moguće odrediti univerzalni indikator učinka na nivou programa, obzirom da ni u strateškom dokumentu Ministarstva kulture i medija - Nacionalnom programu razvoja kulture 2023-2027. nisu određeni na nivou strateškog cilja. Iako se u idealnim akademskim primjerima stepen ispunjenosti strateškog cilja mjeri indikatorom uticaja, a operativni cilj indikatorom učinka, u praksi se najčešće indikatori učinka definišu i na nivou strateškog cilja i na nivou operativnog cilja, ili se bira opcija definisanja indikatora učinka samo za nivo operativnog cilja. Ovo zbog toga što su indikatori uticaja van kontrole onoga ko planira neku politiku jer zavise i od niza spoljnih faktora.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: Unaprijediti sistem i ulaganja u savremenu produkciju

Opis cilja:

Podsticanje razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva
Podsticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija

INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO POTPROGRAMIMA:

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 020 001	Kulturno umjetničko stvaralaštvo	3,322,801.00	3,373,002.00	3,533,002.00
20 020 002	Pozorišna, filmska i muzička djelatnost	13,666,841.98	14,794,494.87	15,832,154.00
20 020 003	Kreativna Crna Gora i projekti	2,001,000.00	1,571,000.00	796,000.00
Ukupni izdaci		18,990,642.98	19,738,496.87	20,161,156.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
POTPROGRAM: 20 020 001 - Kulturno umjetničko stvaralaštvo			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 020 002 - Pozorišna, filmska i muzička djelatnost			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 020 003 - Kreativna Crna Gora i projekti			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 020 001 - KULTURNO UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Svrha potprograma:

Razvoj i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva.
Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore.

Opis potprograma:

Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture
Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 13 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.
Potprogram se ostvaruje kroz raspodjelu sredstava putem javnog konkursa namijenjen programima i projektima čiji su realizatori lokalne samouprave na sjeveru, programima i projektima koji doprinose institucionalnoj saradnji i razmjeni sa drugim regijama, kao i pojedincima – autorima sa sjevera koji su realizatori sopstvenih autorskih projekata.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti; potpisani međunarodni sporazumi, Memorandumi o razumijevanju sa EU, međunarodni i regionalni sporazumi o saradnji; Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore; Uredba o kriterijumima i načinu dodjeljivanja statusa istaknuti kulturni stvaralac; strateška dokumenta koja se odnose na saradnju sa crnogorskom dijasporom, mladima, osobama sa invaliditetom, LGBT populacijom
Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti, Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, strateška intersektorska dokumenta

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondov. 2026
20 020 001 001	Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu	2,507,800.00	2,548,000.00	2,608,000.00
20 020 001 002	Razvoj kulture na sjeveru	565,001.00	575,002.00	575,000.00
20 020 001 005	Podrška za razvoj kulture djece i mladih	250,000.00	250,000.00	350,000.00
Ukupni izdaci		3,322,801.00	3,373,002.00	3,533,000.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 020 001 001 - Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu			
CILJ: Podrška i podsticaj razvoja kulture na osnovu godišnjeg javnog konkursa za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva			
INDIKATOR: Broj odobrenih projekata iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva Jedinica mjere: Broj projekata	230	250	270
CILJ: Unapređenje socio-ekonomskog statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi			
INDIKATOR: Broj nosilaca statusa istaknuti kulturni stvaralac Jedinica mjere: Broj nosilaca statusa istaknuti kulturni stvaralac	40	43	46
CILJ: Podrška festivalima od posebnog značaja za kulturu			
INDIKATOR: broj festivala od posebnog značaja Jedinica mjere: broj	7	8	8
CILJ: Podsticanje razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva za fizička lica			
INDIKATOR: Broj podržanih projekata Jedinica mjere: broj	3	10	10
AKTIVNOST: 20 020 001 002 - Razvoj kulture na sjeveru			
CILJ: Unapređenje umjetničke produkcije opštinskih ustanova kulture i autorskog rada kreativnog kadra iz 13 opština sa sjevera Crne Gore, na osnovu godišnjeg javnog konkursa			
INDIKATOR: Broj odobrenih projekata iz opština sa sjevera Jedinica mjere: broj projekata	70	80	90
AKTIVNOST: 20 020 001 005 - Podrška za razvoj kulture djece i mladih			
CILJ: podsticanje kreiranja kulturnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih, kao i osnaživanje djece i mladih kroz oslobađanje njihovog kreativnog potencijala			
INDIKATOR: broj podržanih projekata na javnom konkursu Jedinica mjere: broj	85	90	95

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 001 001 - PODRŠKA KULTURNO UMJETNIČKOM STVARALAŠTVU

Svrha aktivnosti:

Razvoj i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva

Opis aktivnosti:

Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti; potpisani međunarodni sporazumi, Memorandumi o razumijevanju sa EU, međunarodni i regionalni sporazumi o saradnji; Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore; Uredba o kriterijumima i načinu dodjeljivanja statusa istaknuti kulturni stvaralac; strateška dokumenta koja se odnose na saradnju sa crnogorskom dijasporom, mladima, osobama sa invaliditetom, LGBT populacijom

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Podrška i podsticaj razvoja kulture na osnovu godišnjeg javnog konkursa za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva

Opis cilja:

Podrška i podsticaj razvoja kulture na osnovu godišnjeg javnog konkursa za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva; realizaciju projekata od značaja za unapređenje sektora kulture na lokalnom nivou, razvnomjeran razvoj kulture

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
Broj odobrenih projekata iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva	Broj projekata	Odluka	178.00	230.00		250.00	270.00

Opis indikatora:

Svi indikatori su rodno neutralni jer će se aktivnosti sprovoditi bez obzira na rodne identitete i oni neće imati uticaja na donošenje odluka

slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: Unapređenje socio-ekonomskog statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi

Opis cilja:

Unapređenje socio-ekonomskog statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj nosilaca statusa istaknuti kulturni stvaralac	Broj nosilaca statusa istaknuti kulturni stvaralac		35.00	40.00	43.00	46.00

Opis indikatora:

Ispunjenje ovog indikatora doprinosi poboljšanju socio-ekonoms kog statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Opis cilja:

Obezbjedjivanje podrške festivalima od posebnog značaja za kulturu - Kotor ARt, Montenegro Film Festival, Internacionalni simpozijum skulpture u Danilovgradu, Made in Jazz Festival)

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
broj festivala od posebnog značaja	broj		4.00	7.00	8.00	8.00

Opis indikatora:

Na osnovu člana 91 Zakona o kulturi, Ministarstvo može odrediti pojedinu kulturnu manifestaciju ili festival od posebnog značaja za kulturu Crne Gore.

U toku 2024. godine, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, Ministarstvo će primjenom kriterijuma iz člana 2 ove uredbe donijeti akt o određivanju manifestacije i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: Podsticanje razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva za fizička lica

Opis cilja:

Pokretanje konkursa za podršku i podsticanje književnog stvaralaštva autora, isključivo za individualne prijave autora (fizička lica)

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj podržanih projekata	broj		0.00	3.00	10.00	10.00

Opis indikatora:

Nacionalnim programom razvoja kulture 2023 - 2027. planirano je pokretanje novog konkursa za podršku i podsticanje književnog stvaralaštva autora, isključivo za individualne prijave autora (fizička lica)

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 001 002 - RAZVOJ KULTURE NA SJEVERU

Svrha aktivnosti:

Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore

Opis aktivnosti:

Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 13 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.
Potprogram se ostvaruje kroz raspodjelu sredstava putem javnog konkursa namijenjen programima i projektima čiji su realizatori lokalne samouprave na sjeveru, programima i projektima koji doprinose institucionalnoj saradnji i razmjeni sa drugim regijama, kao i pojedincima – autorima sa sjevera koji su realizatori sopstvenih autorskih projekata.
Takođe, u okviru programa obezbjeđuje se finansijska podrška međunarodnoj manifestaciji „Ratkovićeve večeri poezije“ u Bijelom Polju, koja ima status od posebnog značaja

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti, Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, strateška intersektorska dokumenta

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Unapređenje umjetničke produkcije opštinskih ustanova kulture i autorskog rada kreativnog kadra iz 13 opština sa sjevera Crne Gore, na osnovu godišnjeg javnog konkursa

Opis cilja:

Unapređenje umjetničke produkcije opštinskih ustanova kulture i autorskog rada kreativnog kadra iz 13 opština sa sjevera Crne Gore na osnovu godišnjeg javnog konkursa

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
Broj odobrenih projekata iz opština sa sjevera	broj projekata		66.00	70.00		80.00	90.00

Opis indikatora:

rodno neutralni jer će se aktivnosti sprovoditi bez obzira na rodne identitete i oni neće imati uticaja na donošenje odluka

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 001 005 - PODRŠKA ZA RAZVOJ KULTURE DJECE I MLADIH

Svrha aktivnosti:

Sufinansiranje projekata u oblasti kulture namijenjenih djeci i mladima za koje će Ministarstvo kulture i medija obezbjeđivati finansijsku podršku u periodu od 2023. do 2025. godine. Predlog politike proizilazi iz očigledne potrebe za obezbjeđivanjem kvalitetnih kulturnih sadržaja čiji bi glavni korisnici bili djeca i mladi, a krajnji cilj razvijanje kulturnih navika stanovništva počev od ranog djetinjstva.

Opis aktivnosti:

Nedovoljna ponuda kvalitetnih kulturnih sadržaja za djecu u Crnoj Gori može se tretirati kao jedan od razloga za neadekvatne načine na koji djeca provode svoje slobodno vrijeme. Na postojanje „krize kulture za djecu, mlade i roditelje“ ukazuju rezultati istraživanja Agencije za elektronske medije Crne Gore i UNICEF-a o djeci, roditeljima i medijima u Crnoj Gori, koje je za njihove potrebe sproveo Ipsos strategic marketing, tokom avgusta 2018. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.055 roditelja i 655 djece uzrast od četiri do 17 godina. Generalni zaključak istraživanja je da „Dok vrijeme provodimo kraj ekrana, negdje spolja se odvija realan život u kome se grade neprocjenjiva, relevantna životna iskustva i postavljaju temelji za lične, socijalne, kulturne i moralne vrijednosti!“

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Konvencija o pravima djeteta
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027.

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Nedovoljna ponuda kvalitetnih kulturnih sadržaja za djecu u Crnoj Gori može se tretirati kao jedan od razloga za neadekvatne načine na koji djeca provode svoje slobodno vrijeme. Na postojanje „krize kulture za djecu, mlade i roditelje“ ukazuju rezultati istraživanja Agencije za elektronske medije Crne Gore i UNICEF-a o djeci, roditeljima i medijima u Crnoj Gori, koje je za njihove potrebe sproveo Ipsos strategic marketing, tokom avgusta 2018. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.055 roditelja i 655 djece uzrast od četiri do 17 godina. Generalni zaključak istraživanja je da „Dok vrijeme provodimo kraj ekrana, negdje spolja se odvija realan život u kome se grade neprocjenjiva, relevantna životna iskustva i postavljaju temelji za lične, socijalne, kulturne i moralne vrijednosti!“

Naziv i/ili opis mjere

Sufinansiranje projekata na osnovu javnog konkursa za podršku za razvoj kulture djece i mladih.

Očekivani rezultat

ulaganje i njegovanje kreativnih potencijala kod djece i mladih, jer se tal formiraju kako budući stvaraoci u kulturi, tako i buduća publika na programima.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja:

podsticanje kreiranja kulturnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih, kao i osnaživanje djece i mladih kroz oslobađanje njihovog kreativnog potencijala

Opis cilja:

Nacionalnim programom razvoja kulture 2023-2027 prepoznata je potreba kreiranja i realizacije sadržaja namijenjenih djeci i mladima, kroz čije forme bi se razvijale kulturne navike stanovništva od ranog djetinjstva. Cilj ove aktivnosti je podsticanje kreiranja kulturnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih, kao i osnaživanje djece i mladih kroz oslobađanje njihov kreativnog potencijala, samostalno i/ili u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice. Posebno će se promovisati projekti/programe koji podstiču sljedeće vrijednosti: vršnjačka solidarnost, suzbijanje vršnjačkog nasilja, empatija, inkluzivnost, inovativnost, kritičko promišljanje o rizicima virtuelizacije, kao i vrednovanje i upoznavanje sa kulturnom baštinom.

		informacija				
broj podržanih projekata na javnom konkursu	broj		80.00	85.00	90.00	95.00

Opis indikatora:

Sektorskom analizom u oblastima kulture i umjetnosti identifikovani su problemi — nedovoljna ponuda kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade u oblasti kulture i nedovoljna finansijska sredstva koja se izdvajaju za kulturne aktivnosti namijenjene djeci i mladima.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari,RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 020 002 - POZORIŠNA, FILMSKA I MUZIČKA DJELATNOST

Svrha potprograma:

Sprovođenje programa od javnog interesa u oblasti pozorišne, muzičke i filmske djelatnosti

-priprema i scensko prikazivanje crnogorske, regionalne i svjetske drame

-Kulturno i umjetničko stvaralaštvo i djelatnosti kojima se stvaraju , prezentuju, štite i čuvaju kulturna dobra, umjetnička djela i druge duhovne tvorevine, stručni i naučni istraživački rad i usluge od neposrednog značaja za ostvarivanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

- Sprovođenje programa od javnog interesa u kinematografiji

- Prikupljanje, evidentiranje i čuvanje crnogorske kinematografske baštine i njena promocija

Opis potprograma:

Realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih umjetnosti (baletskih, operskih, muzičkih predstava),

Razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim pozorištima, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu,

-Saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti,

Saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti,

-Izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru,

-Izdavanje stručne i pozorišne literature, kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta,

-Marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore,

-Prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.

Sprovođenje mjera i aktivnosti unapređenja i razvoja savremenog kinematografskog stvaralaštva, međunarodna promocija i prezentacija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i potencijala, podrška i podsticaj kinematografske produkcije i koprodukcione saradnje, razvoj i edukacija publike, realizacija aktivnosti koje proizilaze iz programa EU i SE u ovoj oblasti i sl. Preuzeto je članstvo u najvažnijim evropskim filmskim asocijacijama.

Crnogorska kinoteka - prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori.

priređivanje i organizovanje koncerata muzike svih žanrova, muzičko-scenskih programa, kao i manifestacija srodnih sadržaja; promovisanje crnogorskog muzičkog stvaralaštva i izvođaštva;

audio i video produkcija muzičkih i srodnih sadržaja;

muzički arhiv;

muzičko i muzikološko izdavaštvo;

razvijanje saradnje i razmjena programa sa ustanovama muzičke djelatnosti i drugim institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu; saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti;

saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti muzičke umjetnosti;

formiranje specijalizovanih škola (muzičkih, baletskih, škole tradicionalnih igara) svih obrazovnih nivoa, koje su vezane za djelatnost i ansamble Muzičkog centra;

organizovanje kurseva umjetničke i tradicionalne muzike;

nabavka, distribucija (trgovina) i servisiranje muzičkih instrumenata, muzičke opreme i opreme za snimanje i reprodukciju zvuka i slike;

nabavka i distribucija (trgovina) muzičke literature, muzikalija i nosača zvuka i slike.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19 i 70/21), Zakon o kulturi ("Sl.list CG", br. 49/08, 38/12, 16/11-24), Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Sl.list CG", br. 60/01 i "Sl.list CG", br. 75/10), Granski kolektivni ugovor za oblast kulture ("Sl. list CG", br. 64/16), Zakon o kinematografiji ; Nacionalni program razvoja kulture

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

20 020 002 002	Djelatnost Crnogorskog narodnog pozorišta	3,774,128.00	4,168,412.00	4,575,493.2
20 020 002 003	Djelatnost Kraljevskog pozorišta "Zetski dom"	1,328,457.00	1,443,708.00	1,443,708.0
20 020 002 007	Djelatnost Crnogorske kinoteke	1,010,879.47	1,075,797.80	1,146,536.6
20 020 002 008	Djelatnost Muzičkog centra	5,160,681.07	5,598,612.51	6,036,543.9
20 020 002 009	Djelatnost Filmskog centra	2,392,696.44	2,507,964.56	2,629,872.2
Ukupni izdaci		13,666,841.98	14,794,494.87	15,832,154.0

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 020 002 002 - Djelatnost Crnogorskog narodnog pozorišta			
CILJ: Dostizanje visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukaciju nove publike			
INDIKATOR: broj premijera Jedinica mjere: broj premijera	4	5	6
AKTIVNOST: 20 020 002 003 - Djelatnost Kraljevskog pozorišta "Zetski dom"			
CILJ: Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz njegovanje postojeće i razvoj nove publike			
INDIKATOR: Broj premijera Jedinica mjere: broj premijera	3	4	4
INDIKATOR: broj posjetilaca programa Jedinica mjere: broj	8000	8000	8500
CILJ: Razvoj i unapređenje domaće, regionalne i međunarodne saradnje			
INDIKATOR: Broj predstava na gostovanjima u zemlji Jedinica mjere: broj gostovanja u zemlji	5	10	20
INDIKATOR: broj predstava na gostovanjima u inostranstvu Jedinica mjere: broj gostovanja	5	8	8
AKTIVNOST: 20 020 002 007 - Djelatnost Crnogorske kinoteke			
CILJ: Arhivsko popunjavanje i obrada filmova crnogorskih autora, filmskih materijala o Crnoj Gori , televizijskih emisija i filmova na filmskoj traci , stranih filmova kao i digitalizacija navedenog			
INDIKATOR: broj naslova odnosno kopija Jedinica mjere: komad	37	39	45
CILJ: Prikazivanje crnogorskih i inostranih filmova koji spadaju u filmsku baštinu			
INDIKATOR: broj obrađenih i emitovanih filmova Jedinica mjere: komad	108	117	124
AKTIVNOST: 20 020 002 008 - Djelatnost Muzičkog centra			
CILJ: Promocija Crnogorskog stvaralaštva i izvođaštva u oblasti muzike			
INDIKATOR: koncerti crnogorskog simfonijskog orkestra Jedinica mjere: broj koncerata	30	30	30
INDIKATOR: koncerti različitih kamernih sastava Jedinica mjere: broj koncerata	40	40	40
INDIKATOR: edukativni sadržaji Jedinica mjere: broj	30	30	30
AKTIVNOST: 20 020 002 009 - Djelatnost Filmskog centra			
CILJ: kontinuirana proizvodnja domaćih kinematografskih djela , jacaње koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti			
INDIKATOR: broj podržanih projekata Jedinica mjere: broj podržanih projekata	55	57	59
CILJ: međunarodna promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva , učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u CG			
INDIKATOR: broj nastupa i predstavljanja na filmskim festivalima , broj podžanih crnogorskih projekata na inostranim fondovima i učešće na međunarodnim organizacijama Jedinica mjere: broj nastupa/predstavljanja	25	26	27

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 002 - DJELATNOST CRNOGORSKOG NARODNOG POZORIŠTA

Svrha aktivnosti:

Crnogorsko narodno pozorište se, shodno zakonu i Statutu, u okviru svoje repertoarske djelatnosti, bavi pripremom i scenskim prikazivanjem crnogorske, regionalne i svjetske drame, posebno njegujući savremenu domaću i stranu dramaturgiju, kao i muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetničkog značaja i drugih komplementarnih programa i aktivnosti, a sve u cilju dostizanja visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukacije nove publike.

Opis aktivnosti:

Realizaciju umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih umjetnosti (baletskih, operskih, muzičkih predstava)

- Razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim pozorištima, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu
- Saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti
- Saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti
- Izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcije od javnog interesa za Crnu Goru
- Izdavanje stručne i pozorišne literature, kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta
- Marketing u okviru kuturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore
- Prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori

Pravni i strateški osnov:

Zakon o budžetu Crne Gore za 2022 godinu,
Zakon o pozorišnoj djelatnosti,
Odluka o organizovanju JU CN,
Statut JU CNP,
Plan CNP,
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Ravnomjerna zastupljenost rodne jednakosti jedan je od prioriteta rada u okviru osnovne djelatnosti, kao i nove uprave JU CNP. Osim toga, ravnomjerna rodna jednakost prioritet je i u kontekstu angažovanja umjetnika (žena i muškaraca) u autorskim timovima predstava: dramaturgija, kostimografija, scenski pokret, muzika i sl.

Naziv i/ili opis mjere

Očekivani rezultat

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Dostizanje visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukaciju nove publike

Opis cilja:

Priprema i scensko izvođenje djela iz kulturne baštine Crne Gore i svjetske kulturne baštine, uz inscenaciju domaće i strane drame, realizaciju muzičko-scenskih djela od izuzetnog značaja i drugih komplementarnih programa i aktivnosti, a sve u cilju dostizanja visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukaciju nove publike

		informacija				
broj premijera	broj premijera		4.00	4.00	5.00	6.00

Opis indikatora:

Ravnomjerna zastupljenost rodne jednakosti jedan je od prioriteta rada u okviru osnovne djelatnosti, kao i nove uprave JU CNP U tom kontekstu, od osam premijera u novoj pozorišnoj sezoni , odnosno do kraja 2024. godine, četiri predstava režiraju umjetnici, a četiri predstave umjetnice.
Osim toga, ravnomjerna rodna jednakost prioritet je i u kontekstu angažovanja umjetnika(žena i muškaraca) u autorskim timovima predstava: dramaturgija, kostimografija, scenski pokret , muzika i sl.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 003 - DJELATNOST KRALJEVSKOG POZORIŠTA "ZETSKI DOM"

Svrha aktivnosti:

JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom" se, shodno zakonu, odluci o organizovanju i statutu, u okviru repertoarske djelatnosti bavi pripremom i izvođenjem scenskih djela iz kulturne baštine Crne Gore i svjetske kulturne baštine, posebno njegujući savremenu domaću i stranu dramu, kao i druga muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetnikog značaja, uz razvoj i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Opis aktivnosti:

Djelatnost Pozorišta je:

- 1) realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih izvedbenih umjetnosti, a koji se uklapaju u programsku koncepciju Pozorišta;
- 2) organizovanje festivala, sinkretističkih priredbi, akademija, simpozijuma, tribina, edukativnih i drugih programa manifestacionog tipa od značaja za pozorišni život i kulturu Crne Gore;
- 3) pomoć u eksperimentalnim, praktičnim, teorijskim pozorišnim istraživanjima;
- 4) organizovanje studijskih boravaka stranih pozorišnih umjetnika i istraživača u Crnoj Gori i crnogorskih pozorišnih umjetnika i istraživača u zemlji i inostranstvu;
- 5) razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim, a posebno kraljevskim pozorištima u inostranstvu, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu;
- 6) saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti;
- 7) saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti;
- 8) izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru;
- 9) izdavanje stručne i pozorišne literature kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta;
- 10) marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore;
- 11) prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.

Pozorište može, pored navedenih djelatnosti, obavljati druge poslove koji su u funkciji ostvarivanja pozorišne djelatnosti, od animacije mladih i povećanja dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom do popularizacije pozorišne umjetnosti, u skladu sa zakonom i statutom Pozorišta.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19 i 70/21), Zakon o kulturi ("Sl.list CG", br. 49/08, 38/12, 16/11-24), Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Sl.list CG", br. 60/01 i "Sl.list CG", br. 75/10), Granski kolektivni ugovor za oblast kulture ("Sl. list CG", br. 64/16), Odluka o organizovanju JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom" ("Sl. list CG", br. 44/1 i 43/14), Statut JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom", br. 1196 od 18.05.2017, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom", br. 198 od 6.2.2020.godine

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz njegovanje postojeće i razvoj nove publike

Opis cilja:

Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
Broj premijera	broj premijera		3.00	3.00		4.00	4.00
broj posjetilaca programa	broj		5276.00	8000.00		8000.00	8500.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: Razvoj i unapređenje domaće, regionalne i međunarodne saradnje

Opis cilja:

Razvoj i unapređenje domaće, regionalne i međunarodne saradnje

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
Broj predstava na gostovanjima u zemlji	broj gostovanja u zemlji		6.00	5.00		10.00	20.00
broj predstava na gostovanjima u inostranstvu	broj gostovanja		4.00	5.00		8.00	8.00

Opis indikatora:

rod se ne uzima kao relevantan za ispunjenje ovog indikatora

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 007 - DJELATNOST CRNOGORSKE KINOTEKE

Svrha aktivnosti:

Prikupljanje, evidentiranje i čuvanje crnogorske kinematografske baštine i njena promocija, kao i čuvanje i prikazivanje djela koja pripadaju svjetskom filmskom nasljeđu

Opis aktivnosti:

Osnovna djelatnost Crnogorske kinoteke je prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori. Ovi filmovi se nalaze na različitim mjestima i uglavnom su smješteni u neadekvatnim uslovima, pa im prijeti opasnost od propadanja. Zato je primarni zadatak prikupljanje i zaštita negativa i pratećeg filmskog materijala, te izrada novih pozitiv kopija. Takođe, Kinoteka brine i o kolekciji filmova koji su dio svjetskog filmskog nasljeđa. Pored čuvanja materijala, zadatak Kinoteke je i pronalaženje, kao i prikupljanje nove dokumentarne i filmske građe. Pregled, evidentiranje, katalogizacija, deponovanje i transfer filmskog materijala na digitalne video nosače; uz prijedlog mjera zaštite, sa postojećim brojem zaposlenih i angažovanim saradnicima po ugovorima.

Pravni i strateški osnov:

Odluka Vlade Crne Gore o osnivanju Crnogorske kinoteke / SL. List RCG 29/2000, Zakon o kulturi Crne Gore 3341, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Arhivsko popunjavanje i obrada filmova crnogorskih autora, filmskih materijala o Crnoj Gori , televizijskih emisija i filmova na filmskoj traci , stranih filmova kao i digitalizacija navedenog

Opis cilja:

Arhivsko popunjavanje i obrada filmova crnogorskih autora, filmskih materijala o Crnoj Gori , televizijskih emisija i filmova na filmskoj traci , stranih filmova kao i digitalizacija navedenog

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
broj naslova odnosno kopija	komad		35.00	37.00	39.00	45.00

Opis indikatora:

Za ovaj indikator rod se ne uzima kao relevantan

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Opis cilja:

Prikazivanje crnogorskih i inostranih filmova koji spadaju u filmsku baštinu

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
broj obrađenih i emitovanih filmova	komad		100.00	108.00	117.00	124.00

Opis indikatora:

za ovaj indikator rod se ne uzima kao relevantan

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 008 - DJELATNOST MUZIČKOG CENTRA

Svrha aktivnosti:

Kulturno i umjetničko stvaralaštvo i djelatnosti kojima se stvaraju, prezentuju, promovišu, štite i čuvaju kulturna dobra, umjetnička djela i druge duhovne tvorevine, stručni i naučno-istraživački rad u kulturi i usluge od neposrednog značaja za ostvarivanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Opis aktivnosti:

- 1) priređivanje i organizovanje koncerata muzike svih žanrova, muzičko-scenskih programa, kao i manifestacija srodnih sadržaja;
 - 2) promovisanje crnogorskog muzičkog stvaralaštva i izvođaštva;
 - 3) audio i video produkcija muzičkih i srodnih sadržaja;
 - 4) muzički arhiv;
 - 5) muzičko i muzikološko izdavaštvo;
 - 6) razvijanje saradnje i razmjena programa sa ustanovama muzičke djelatnosti i drugim institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu;
 - 7) saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti;
 - 8) saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti muzičke umjetnosti;
 - 9) formiranje specijalizovanih škola (muzičkih, baletskih, škole tradicionalnih igara) svih obrazovnih nivoa, koje su vezane za djelatnosti i ansamble Muzičkog centra;
 - 10) organizovanje kurseva umjetničke i tradicionalne muzike;
 - 11) nabavka, distribucija (trgovina) i servisiranje muzičkih instrumenata, muzičke opreme i opreme za snimanje i reprodukciju zvuka i slike;
 - 12) nabavka i distribucija (trgovina) muzičke literature, muzikalija i nosača zvuka i slike.
- Muzički centar može, pored djelatnosti iz stava 1 ovog člana, davati u zakup pojedine djelove svog objekta, kao i obavljati druge poslove koji su u funkciji ostvarivanja muzičke djelatnosti, od animacije mladih i povećanja dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom do popularizacije muzike i muzičke djelatnosti, u skladu sa zakonom i statutom Muzičkog centra.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi ("Službeni list Crne Gore", br. 049/08 od 15.08.2008, 016/11 od 22.03.2011, 040/11 od 08.08.2011, 038/12 od 19.07.2012) Odluka o organizovanju javne ustanove muzički centar crne gore ("Službeni list Crne Gore", br. 044/13 od 20.09.2013)

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Realizacija programa edukativnog sektora koja se odnosi na djecu predškolskog i školskog uzrasta u cilju unapređenja znanja iz oblasti muzičke kulture i umjetnosti, organizovanje humanitarnih akcija, obilježavanje prigodnih datuma i organizovanje koncerata za penzionere, organizovanje posjeta koncertima osobama sa invaliditetom. Saradnji sa opštinama, ministarstvima, udruženjima, nevladinim sektorom, prezentovanje značaja multikulturalnosti kroz gostovanja umjetnika iz cijelog svijeta

Naziv i/ili opis mjere

Očekivani rezultat

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Promocija Crnogorskog stvaralaštva i izvođaštva u oblasti muzike

Opis cilja:

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
koncerti crnogorskog simfonijskog orkestra	broj koncerata		22.00		30.00	30.00	30.00
koncerti različitih kamernih sastava	broj koncerata		17.00		40.00	40.00	40.00
edukativni sadržaji	broj		19.00		30.00	30.00	30.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima kao relevantan

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Opis obaveze	Ukupna vrijednost	Potreban iznos u budžetskoj fiskalnoj godini	Potreban iznos u godini n+1	Potreban iznos u godini n+2	Izvor finansiranja
Dostavnog vozila – za transport tehnike, manjih gabarita, hemijskih sredstava, alata, kostimografije, uobičajene nabavke za reprezentaciju	96000.00	0.00	19200.00	19200.00	
Teretnog vozila/kombija – za transport instrumenata većeg gabarita, kabaste scenske opreme, rasvjete, scenografije, većeg broja stolica neophodnih za publiku, video bimoa...					

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 009 - DJELATNOST FILMSKOG CENTRA

Svrha aktivnosti:

sprovođenje programa od javnog interesa u kinematografiji

Opis aktivnosti:

Sprovođenje mjera i aktivnosti unapređenja i razvoja savremenog , međunarodna promocija i prezentacija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i potencijala, podrška i podsticaj kinematografske produkcije i koprodukcione saradnje , razvoj i edukacija publike, realizacija aktivnosti koji proizilaze iz programa EU i SE u ovoj oblasti. Preuzeto j ečlanstvo u najvažnijim evropskim filmskim asocijacijama.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kinematografiji
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
Pravilnik o postupku, načinu kriterijumam za sprovođenje konkursa o sufinansiranju kinematografskih djelatnosti
Nacionalni program 2023-2027

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Pitanju rodne ravnopravnosti u crnogorskoj kinematografiji posvećena je posebna pažnja kroz Nacionalni program razvoja kinematografije 2018-2023.godineza čije je sprovođenje nadležna JU Filmski centar Crne Gore.Takođe, u skladu sa strateškim dokumentima o rodnoj ravnopravnosti koji je usvojio Evropski fond za sufinansiranje koprodukcija EURIMAGES urađeno je istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u crnogorskoj kinematografiji , u okviru kojeg kvantitativnom analizom utvrđen odnos zastupljenosti žena i muškaraca u filmskoj industriji i kroz kvalitativnu analizu identifikovani uzroci neravnopravne zastupljenosti oba pola na određenim pozicijama.

Naziv i/ili opis mjere	Očekivani rezultat
Filmski centar podržava rad organizacija koje promovišu rodnu ravnopravnost u kinematografiji kao i konkretne projekte koji na najbolji način podstiču veće učešće žena u produkciji filma(CIRCLE). Projekat Circle je platforma za promociju žena filmskih stvaraalca, godinama unazad podržavan od strane Filmskog centra dobio je podršku fonda EUROIMAGES jer je prepoznat kao važan internacionalni promoter rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji.	
Filmski centar planirao predvidio i planirao da dio sredstava u budžetu za 2023. godinu bude iskorišćen za podršku projektima komplementarnih djelatnosti koji promovišu rodnu jednakost kao i za podršku filmskim projektima na čijem čeku su žene .Takođe će se angažovati za nastavak istraživanja koja se tiču učešća žena u filmskoj industriji "ispred" i "iza kamere".	

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja:	kontinuirana proizvodnja domacih kinematografskih djela , jacanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti
Opis cilja:	kontinuirana proizvodnja domacih kinematografskih djela , jacanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
broj podržanih projekata	broj podržanih projekata		50.00	55.00		57.00	59.00

Opis indikatora:

Indikator rodno osjetljiv na način što Filmski centar podržava rad organizacija koje promovišu rodnu ravnopravnost u kinematografiji kao i konkretne projekte koji na najbolji način podstiču veće učešće žena u produkciji filma(CIRCLE). Projekat Circle je platforma za promociju žena filmskih stvaraalca, godinama unazad podržavan od strane Filmskog centra dobio je podršku fonda EUROIMAGES jer je prepoznat kao važan internacionalni promoter rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: međunarodna promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva , učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u CG

Opis cilja: Obezbijeđivanje što boljih uslova za međunarodnu promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva , učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u CG

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
broj nastupa i predstavljanja na filmskim festivalima , broj podžanih crnogorskih projekata na inostranim fondovima i učešće na međunarodnim organizacijama	broj nastupa/predstavljanja		24.00	25.00		26.00	27.00

Opis indikatora:

Indikator je rodno osjetljiv na način što je Filmski centar planirao predvidio i planirao da dio sredstava u budžetu za 2024. godinu bude iskorišćen za podršku projektima komplementarnih djelatnosti koji promovišu rodnu jednakost kao i za podršku filmskim projektima na čijem čeku su žene .Takode će se angažovati za nastavak istraživanja koja se tiču učešća žena u filmskoj industriji "ispred" i "iza kamere".

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 020 003 - KREATIVNA CRNA GORA I PROJEKTI

Svrha potprograma:

Realizacijom programa obezbjeđuje se ostvarenje javnog interesa u kulturi, koji je definisan članom 5 Zakona o kulturi, kao i ispunjenje prioriteta u okviru postavljenih ciljeva Programa razvoja kulture - strateškog dokumenta kojim se uvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture i određuju organizacione, finansijske i administrativne mjere za njihovo ostvarivanje na teritoriji Crne Gore. Takođe u skladu sa članom 88 Zakon o kulturi stavlja se akcenat i na razvoj sektora kreativnih industrija.

Prioritet 1. Strateško planiranje u kulturi

Prioritet 2. Unapređenje infrastrukture u kulturi

Opis potprograma:

Razvoj sektora kreativnih industrija osnažen je 2017. godine kada je usvojen Program „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017–2020“. Tokom implementacije Programa pružen je doprinos valorizaciji državnog i kulturnog identiteta, prezentaciji multikulturalnog konteksta Crne Gore i jačanju sektora kreativnih industrija, što je ostvareno podrškom za 42 projekta iz ove oblasti. Iako je mapiranje kreativnih industrija u Crnoj Gori počelo negdje 2005. godine, publikacijom British Council Kreativne industrije Podgorice / Start Up Creative Podgorica, a Ministarstvo kulture još 2011. godine imalo konkursnu liniju za podršku kreativnim industrijama, tek od 2018. godine konkursni poziv je obnovljen, intenziviran i dobio je status konstantne aktivnosti novouspostavljenog Direktorata za razvoj kreativnih industrija i kapitalne projekte u kulturi. U tom kontekstu, u periodu od 2018. do 2022. godine, podržan je veliki broj projekata iz oblasti arhitekture, grafičkog i industrijskog dizajna, muzike i performansa, izdavaštva, zanata, savremenog likovnog i primijenjenog stvaralaštva, modnog dizajna i dizajna tekstila. Dodatno, podržani su i projekti iz oblasti razvoja ICT sektora, s posebnim akcentom na sektor razvoja video igara kao savremenog kreativnog izraza s osobitim ekonomski održivim kapacitetom.

Osim navedenog, Crna Gora je svoje opredjeljenje za podršku razvoju ovog sektora prikazala kroz uspostavljanje kreativnih habova kao prostora za boravak i rad umjetnika i razvijanje umjetničkih sadržaja. Do sada su projektima valorizacije objekata kulturne baštine u cilju stvaranja nove, održive namjene, uspostavljeni habovi u zgradi Starog zatvora u Kotoru, Starom gradu Baru i Kući Pekića u Šavniku. Ključni izazov u funkcionisanju habova jeste iznalaženje najboljeg modela upravljanja ovim kreativnim prostorima, u skladu sa rezilijentnošću potreba.

Koncept kreativnih habova koji je uspostavljen u prethodnom periodu ima za cilj povezivanje kreativaca i umjetnika iz različitih oblasti i zajedničko stvaranje proizvoda koji su multidisciplinarni i imaju konkretnu primjenu. U tom kontekstu su ovi infrastrukturni potencijali koje je Crna Gora stvorila u prethodnih nekoliko godina, između ostalog kreirani da povežu umjetnički i ekonomski sektor. Do sada su otvorena tri haba, a u planu je ostvarivanje kontinuiteta u toj aktivnosti. Habovi mogu služiti realizaciji rezidencijalnih programa, lokalnih i nezavisnih inicijativa, ali ti programi se ne smiju ograničiti samo na habove, već se moraju razvijati u organizaciji javnih ustanova kulture, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava. Značaj kreativnih prostora se čita i kroz uticaj na lokalnu zajednicu, podršku u ostvarivanju njenih kulturnih i socijalnih potreba. Zbog svega navedenog, stvaranje infrastrukturnih uslova za razvoj kreativnih habova stavljanjem u funkciju objekata kulturne baštine i njihovim novim i održivim funkcijama će i u narednom periodu biti fokus kulturne politike. Navedene aktivnosti realizuju se uz stručnu saradnju sa sektorom kulturne baštine.

Kreativni habovi koji su već osnovani i oni koji će biti uspostavljeni u narednom periodu mogu biti dodatna vrijednost u pozicioniranju Crne Gore kao idealne destinacije za digitalne nomade, u skladu sa Programom za privlačenje digitalnih nomada u Crnoj Gori do 2025. godine, koji je Vlada Crne Gore usvojila u decembru 2021. godine. Prisustvo digitalnih nomada u prostorima kreativnih habova koji imaju uslove za njihov boravak, rad i umrežavanje, pozitivno bi uticalo na sektor turizma i ekonomije, a doprinijelo bi i samoodrživost kreativnih habova.

Jedan od značajnijih kapitalnih projekata u kontekstu podrške razvoju kreativnih industrija, uvezivanju kreativnih industrija i preduzetništva i privlačenju digitalnih nomada je projekat adaptacije Doma digitalne revolucije u Nikšiću. Cilj projekta je da inovativnim pristupom, kreativnim i promišljenim tretmanom postojećeg prostora, valorizacijom njegovih potencijala i opreme, nastane jedan novi multifunkcionalni prostor za razvoj kreativnih industrija, kako u Nikšiću tako i u Crnoj Gori, koji će biti snažna podrška daljem razvoju inovativnih kompanija sa fokusom na ove industrije. Projekat podrazumijeva opremanje specijalizovanom opremom studija za postprodukciju tona, slike i animaciju, Crowdfunding studija, Fab laba (zanatstvo u suvenirstvo), Coworking prostora, Multimedijalne sale i nabavku savremene opreme za podršku razvoju gejm ing industrije. Takođe, projekat predviđa i izradu strategije i programa rada Doma digitalne revolucije za buduću petogodišnji period. Korišćenje prostora i djelatnost haba biće u nadležnosti Inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis“ Nikšić, čiji je Osnivač Vlada Crne Gore.

Umrežavanje umjetnika i preduzetnika u kulturi je način na koji se obezbjeđuje razvoj u oblasti kulture i doprinosi stvaranju uslova za veću finansijsku nezavisnost sektora. Namjera je da umjetnici i preduzetnici koji se bave kreativnim industrijama u kontinuitetu nadograđuju svoje kapacitete i u konačnom dostignu samoodrživost i generišu značajniji prihod od njihovih projekata i biznisa. Razmatrajući pitanje generisanja dobiti kroz razvoj KI, a u odnosu na stepen razvoja kulture, ekonomskih odnosa i specifičnost našeg tržišta, dolazimo do zaključka da benefit treba normirati kroz drugačiji sistem vrijednosti. Postavljanje cilja kroz ultimativno generisanje prihoda u KI, još uvijek ne donosi povoljan rezultat, dakle, ciljeve treba diversifikovati i vrednovati postizanjem društvenog

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 020 003 001	Projekti od kapitalnog značaja za kulturu	1,560,000.00	1,080,000.00	305,000.00
20 020 003 002	Kreativne industrije	441,000.00	491,000.00	491,000.00
Ukupni izdaci		2,001,000.00	1,571,000.00	796,000.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 020 003 001 - Projekti od kapitalnog značaja za kulturu			
CILJ: Rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima – kulturnog dobra tvrđave Španjole za potrebe međunarodnog kreativnog centra.			
INDIKATOR: Potpisan ugovor o izvođenju radova Jedinica mjere: ugovor	1	1	1
AKTIVNOST: 20 020 003 002 - Kreativne industrije			
CILJ: Podrška razvoju kreativnih industrija			
INDIKATOR: Podrška razvoju kreativnih industrija Jedinica mjere: broj podržanih projekata	20	25	30
CILJ: Uvođenje podsticajnih mjera za žensko preduzetništvo u okviru konkursa za podršku razvoju kreativnih industrija			
INDIKATOR: Broj podržanih projekata ženskog preduzetništva Jedinica mjere: broj	30	40	50

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 003 001 – PROJEKTI OD KAPITALNOG ZNAČAJA ZA KULTURU

Svrha aktivnosti:

U okviru predmetne pozicije planiraju aktivnosti koje su u funkciji obezbjeđenja neophodne infrastrukture i adekvatnog tretmana objekata kulture na teritoriji Crne Gore. Među ovim objektima veliki broj zaštićen je Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i ima status kulturnog dobro, a predmetne aktivnosti usmjerene su na stvaranje i unapređenje uslova za obavljanje kulturnih djelatnosti, obezbjeđenje zaštite i održivog korišćenja kulturnih dobara i promociju i razvoj kreativnih industrija.

Opis aktivnosti:

praćenje prioriternih i razvojnih projekata u funkciji razvoja kulture, a koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, tehničko – tehnološko opremanje i korišćenje objekata kulture; realizaciju investicionih programa od interesa za razvoj kulture; realizaciju kapitalnih projekata u cilju unapređenja infrastrukture u oblasti kulture; predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda objekata kulture; pripremu, podršku i praćenje prioriternih projekata iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnose na kapitalne projekte valorizacije lokaliteta kulturne baštine; praćenje državne planske dokumentacije i prostornog plana i plana generalne regulacije u dijelu realizacije kapitalnih projekata iz oblasti kulture; koordinaciju aktivnosti na projektima valorizacije prostora i lokaliteta kulturne baštine koji se stavljaju u turističku funkciju; priprema projektnih zadataka za sprovođenje aktivnosti neophodnih za uspješnu realizaciju kapitalnih projekata za objekte kulture i valorizaciju lokaliteta iz oblasti kulturne baštine; pripremu i izvještavanje o realizaciji godišnjeg plana rada; pripremu izvještaja o realizaciji investicionih aktivnosti i davanje mišljenja na dokumenta koja se odnose na pripremu i realizaciju projekta u oblasti kulture; praćenje i koordiniranje aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za implementaciju kapitalnih projekata sa aspekta prostornog planiranja i izgradnje na lokalitetima kulturne baštine; izradu informacija, izvještaja i drugih poslova u skladu sa propisima; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti poslova Odjeljenja; izradu izvještaja o realizaciji kapitalnog budžeta i drugih sredstava za ove namjene; pripremu i pribavljanje projekata i preliminarne procjene; obezbjeđivanje i realizaciju stranih donacija za kapitalne projekte, pristupanje i korišćenje međunarodnih fondova za valorizaciju kulturne baštine; staranje o realizaciji programa iz nadležnosti ovog organa koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore; praćenje najbolje međunarodne prakse iz oblasti rada odjeljenja i u skladu sa tim iniciranje razvojnih projekata iz oblasti unapređenja i/ili promovisanja turističkog i investicionog potencijala kulturne baštine; praćenje politike, programa, uslova, postupaka i procedura finansiranja iz izvora EU i drugih međunarodnih izvora finansiranja kapitalnih projekata i obavljanje drugih poslova u skladu sa propisima.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
Nacionalni Program razvoja kulture 2023-2027.

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima – kulturnog dobra tvrđave Španjole za potrebe međunarodnog kreativnog centra.

Opis cilja:

Ministarstvo kulture je projekat rekonstrukcije Tvrđave Španjola u cilju uspostavljanja kreativnog haba sa rezidencijama još 2020. godine kandidovalo za finansiranje u okviru IPA Programa Južni Jadran (nekadašnji IPA CBC Italija Albanija Crna Gora). U saradnji sa UNDP-em, tokom 2021. godine izrađena je tehnička dokumentacija i glavni projekat je revidovan i dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Potpisan ugovor o izvođenju radova	ugovor		0.00	1.00	1.00	1.00

Opis indikatora:

Ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Opis obaveze	Ukupna vrijednost	Potreban iznos u budžetskoj fiskalnoj godini	Potreban iznos u godini n+1	Potreban iznos u godini n+2	Izvor finansiranja
U okviru navedene aktivnosti, planirana su sredstva za radove na rekonstrukciji Tvrđave Španjola u cilju uspostavljanja kreativnog haba sa rezidencijama još 2020. godine kandidovalo za finansiranje u okviru IPA Programa Južni Jadran (nekadašnji IPA CBC Italija Albanija Crna Gora). U saradnji sa UNDP-em, tokom 2021. godine izrađena je tehnička dokumentacija i glavni projekat je revidovan i dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Aplikacija za navedeni IPA projekat je u finalnoj fazi i Ministarstvo kulture i medija je nosilac, dok su partneri NTO CG; Ministarstvo turizma Republike Albanije, regija Pulja i regija Molize. Predviđeni budžet za MKM za period 2024-2027 je oko 2 miliona, za period do 31.12.2027. godine. U odnosu na navedeni plan budžeta, neophodno je da lokalna samouprava i Vlada (MKM) obezbijede dio sredstva u cilju realizacije ovog važnog projekta koji će unaprijediti kulturno-turističku ponudu ne samo Herceg Novog, nego čitave Crne Gore. Očekuje se da ugovor o finansiranju projekta bude potpisan u oktobru.	4000000.00	0.00	700000.00	1000000.00	budžet i IPA Interreg - Južni Jadran

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 003 002 - KREATIVNE INDUSTRIJE

Svrha aktivnosti:

Realizacijom ove kativnosti stvaraju se uslovi za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u skladu sa članom 5 Zakona o kulturi s posebnim akcentom na razvoj sektora kreativnih industrija u skladu sa članom 88 Zakona istog propisa.

Opis aktivnosti:

Aktivnosti su usmjerene na razvoj kreativnih industrija, kao važnog generatora lokalnog ekonomskog razvoja, koje su Nacionalnim programom razvoja kulture identifikovane, kao jedna od oblasti koje treba da doprinesu valorizaciji kreativnog i kulturnog potencijala kojim raspolaže Crna Gora. Podrazumijevaju povezivanje sektora turizma i kulturnog stvaralaštva, podsticanje razvoja malog i srednjeg preduzetništva u oblasti kultunog stvaralaštva, praćenje rada i saradnju sa strukovnim udruženjima u sektoru kulture kao partnerima u kreiranju prijedloga podsticajnih programa za razvoj preduzetništva i praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027.

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Podrška razvoju kreativnih industrija

Opis cilja: kreativne industrije su moćan alat kada su u pitanju savremene edukativne prakse usmjerene ka djeci i mladima. Sve prisutnija digitalna transformacija edukativnog procesa, nažalost skopčana s padom opšteg obrazovanja, zahtijeva novi pristup u promovisanju kulture, razvoju publike i opšteg znanja. Sektor kreativnih industrija je pozvan da svojim interaktivnim produkcijskim odgovorima, prvenstveno iz oblasti gejminga, 3D mapinga i VR praksi, aktivno učestvuje u podizanju kvaliteta obrazovanja i informisanosti mladih

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Podrška razvoju kreativnih industrija	broj podržanih projekata		17.00	20.00	25.00	30.00

Opis indikatora:

Neutralni jer treba da se realizuju bez obzira na rod ili bilo koju drugu karakteristiku.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Opis cilja:

U skladu sa Nacionalnim planom razvoja kulture 2023 - 2027. godinu, uvedena j posebna linija u javnom konkursu za uvođenje podsticajnih mjera za žensko preduzetništvo u okviru konkursa za podršku razvoju kreativnih industrija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj podržanih projekata ženskog preduzetništva	broj		10.00	30.00	40.00	50.00

Opis indikatora:

Nacionalnim programom razvoja kulture 2023-2027. u okviru Akcionog plana za realizaciju programa predviđena je Mjera 2.1.1:Reorganizacija konkursa i konkursne procedure - Uvođenje podsticajnih mjera za žensko preduzetništvo u okviru konkursa za podršku razvoju kreativnih industrija, kroz obezbijedena posebnu konkursnu liniju za žensko preduzetništvo.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Svrha programa:

Zaštita i očuvanje kulturne baštine kao dugoročnog resursa za održivi razvoj, prioritet savremenih državnih politika i ostvarivanje javnog interesa
Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz učešća Crne Gore u regionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti kulturne baštine (Evropska unija, Savjet Evrope, UNESCO)

Opis programa:

U okviru ovog potprograma sprovode se aktivnosti od javnog interesa za zaštitu i očuvanje kulturne baštine na čitavoj teritoriji države, kao i van njenih granica, a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine. Godišnje aktivnosti se odnose na projekte, programe i aktivnosti, koje se realizuju iz oblasti: Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu; Nacionalnog programa razvoja kulture; interdisciplinarnih istraživanja, upravljanja, održivog korišćenja, ekonomske i turističke valorizacije kulturne baštine; sprovođenja arheoloških i konzervatorskih istraživanja; izrade konzervatorskih i drugih projekata na kulturnim dobrima; sprovođenja konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima; integralne zaštite; istraživanja, evidentiranja i zaštite kulturnih dobara Crne Gore, a koja se nalaze van njenih granica; edukacije i doedukacije kadrova za obavljanje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti; unaprjeđenja uslova za obavljanje djelatnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine, u skladu sa propisima, u javnim ustanovama čiji je osnivač država; podrške opštinskim javnim ustanovama na unaprjeđenju uslova čuvanja i zaštite pokretne kulturne baštine; podrške nosiocima i čuvarima nematerijalnog nasljeđa; sprovođenja zaštitnih arheoloških i konzervatorskih istraživanja; sprovođenja hitnih intervencija na kulturnim dobrima; sprovođenja mjera zaštite na spomen-obilježjima; međunarodne saradnje i drugo.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
Zakon o muzejskoj djelatnosti
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti
Zakon o arhivskoj djelatnosti
Zakon o kinematografiji
Zakon o državnim simbolima
Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Zakon o kulturi, član 83 i 84
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: obezbjeđivanje zaštite i očuvanja kulturne baštine

Opis cilja:

Unaprijediti sistem i ulaganja u zaštitu kulturne baštine

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
n/a	0		0.00	0.00	0.00	0.00

Opis indikatora:

indikatorom učinka, a praktički se najčešće indikator učinka definiše i na nivou strateškog cilja i na nivou operativnog cilja, ali se bira opcija definisanja indikatora učinka samo za nivo operativnog cilja. Ovo zbog toga što su indikator uticaja van kontrole onoga ko planira neku politiku jer zavise i od niza spoljnih faktora.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED IZDATAKA PO POTPROGRAMIMA:

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 021 001	Kulturna baština	1,510,501.00	1,460,001.00	1,460,001.00
20 021 002	Muzejska djelatnost	6,092,445.83	6,252,287.02	6,495,901.90
20 021 003	Bibliotekarska djelatnost	2,325,969.73	2,361,706.06	2,458,222.71
20 021 004	Konzervatorska djelatnost i arheologija	1,655,899.61	1,882,720.34	2,134,175.60
Ukupni izdaci		11,584,816.17	11,956,714.42	12,548,301.31

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
POTPROGRAM: 20 021 001 - Kulturna baština			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 021 002 - Muzejska djelatnost			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 021 003 - Bibliotekarska delatnost			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 021 004 - Konzervatorska djelatnost i arheologija			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 021 001 - KULTURNA BAŠTINA

Svrha potprograma:

Zaštita i očuvanje kulturne baštine kao dugoročnog resursa za održivi razvoj, prioritet savremenih državnih politika i ostvarivanje javnog interesa;
Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz učešća Crne Gore u regionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti kulturne baštine (Evropska unija, Savjet Evrope, UNESCO)

Opis potprograma:

U okviru ovog potprograma sprovode se aktivnosti od javnog interesa za zaštitu i očuvanje kulturne baštine na čitavoj teritoriji države kao i van njenih granica, a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine. Godišnje aktivnosti se odnose na projekte, programe i aktivnosti, koje se realizuju iz oblasti: Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. godinu; Nacionalnog programa razvoja kulture; interdisciplinarnih istraživanja, upravljanja, održivog korišćenja, ekonomske i turističke valorizacije kulturne baštine; sprovođenja arheoloških i konzervatorskih istraživanja; izrade konzervatorskih i drugih projekata na kulturnim dobrima; sprovođenja konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima; integralne zaštite; istraživanja, evidentiranja i zaštite kulturnih dobara Crne Gore, a koja se nalaze van njenih granica; edukacije i doedukacije kadrova za obavljanje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti; unaprjeđenja uslova za obavljanje djelatnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine, u skladu sa propisima, u javnim ustanovama čiji je osnivač država; podrške opštinskim javnim ustanovama na unaprjeđenju uslova čuvanja i zaštite pokretne kulturne baštine; podrške nosiocima i čuvarima nematerijalnog naslijeđa; sprovođenja zaštitnih arheoloških i konzervatorskih istraživanja; sprovođenja hitnih intervencija na kulturnim dobrima; sprovođenja mjera zaštite na spomen-obilježjima; međunarodne saradnje i drugo

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o kulturi
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara
- Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
- Zakon o muzejskoj djelatnosti
- Zakon o bibliotečkoj djelatnosti
- Zakon o arhivskoj djelatnosti
- Zakon o kinematografiji
- Zakon o spomen-obilježjima
- Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 021 001 001	Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa	1,391,500.00	1,391,000.00	1,391,00
20 021 001 002	Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO	119,001.00	69,001.00	69,00
Ukupni izdaci		1,510,501.00	1,460,001.00	1,460,00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 021 001 001 - Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa			
CILJ: Realizacija Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore			
INDIKATOR: realizacija programa i projekata u okviru javnog konkursa Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023 Jedinica mjere: broj zaključenih ugovora	80	100	120
CILJ: Unaprjeđenje stanja kulturnih dobara			
INDIKATOR: Broj projekata Jedinica mjere: Broj	50	70	80
AKTIVNOST: 20 021 001 002 - Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO			
CILJ: Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije			
Nema definisanih indikatora učinka			
CILJ: Sprovođenje programa i projekata međunarodne saradnje koji proizilaze iz platformi saradnje ponuđenih od UNESCO			
INDIKATOR: Programi i projekti koji se implementiraju Jedinica mjere: 5	5	5	5

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 001 001 - PODRŠKA ISTRAŽIVANJU I ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Svrha aktivnosti:

Zaštita, očuvanje i valorizacija kulturne baštine u autentičnom obliku i obezbjeđivanje njenog održivog korišćenja u naučne, edukativne, kulturne, turističke i druge opšte korisne svrhe

Opis aktivnosti:

Zaštita i očuvanje kulturne baštine odnosi se na unaprjeđenje aktivnosti na zaštiti kulturnih dobara (nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih), kao i na ukupno nasljeđe kroz istraživanje, dokumentovanje, zaštitu, očuvanje i prezentovanje muzejskog, bibliotečkog, arhivskog i kinotečkog fonda. Aktivnosti se sprovode kroz konkurs, podršku projektima zaštite kulturne baštine pravnih lica, vlasnika i držaoca kulturnih dobara, kao i programima državnih organa i javnih ustanova koje obavljaju konzervatorsku, muzejsku, arhivsku, bibliotečku i kinotečku djelatnost, čiji je osnivač država.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi; Nacionalni program razvoja kulture; Zakon o zaštiti kulturnih dobara Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, Zakon o arhivskoj djelatnosti, Zakon o spomen – obilježjima, Nacionalni program razvoja kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara, međunarodni sporazumi i memorandum, međunarodne konvencije iz oblasti kulturne baštine"Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštin Zakon o kulturi, član 83 i 84.

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Realizacija Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore

Opis cilja:

Realizacija programa i projekata u okviru javnog konkursa Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2024. godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
realizacija programa i projekata u okviru javnog konkursa Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023	broj zaključenih ugovora		36.00	80.00	100.00	120.00

Opis indikatora:

Isti se ne uzima kao relevantan za postizanje cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (dijeca žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Opis cilja:

Unaprjeđenje stanja kulturnih dobara

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj projekata	Broj		43.00	50.00	70.00	80.00

Opis indikatora:

Ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 001 002 - CRNOGORSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

Svrha aktivnosti:

Praćenje i sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz članstva Crne Gore u UNESCO

Opis aktivnosti:

Koordinacija i implementacija aktivnosti iz oblasti kulture, prosvjete i nauke u okviru programa i projekata saradnje sa UNESCO, kao i u okviru ispunjavanja obaveza proizašlih iz konvencija UNESCO koje je Crna Gora ratifikovala/potvrdila;
praćenje programa iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, sporta i medija;
praćenje stanja očuvanosti UNESCO mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori;
učešće u međunarodnim tijelima UNESCO i razmjena informacija;
koordinacija institucionalne saradnje;
saradnja sa civilnim sektorom;
praćenje/učešće/koordinacija u izradi nominacija za upis na UNESCO listu i UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva

Pravni i strateški osnov:

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza
Statut Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije

Opis cilja:

Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije

INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani indikatori učinka.

Opis cilja:

Sprovođenje programa i projekata međunarodne saradnje koji proizilaze iz platformi saradnje ponuđenih od UNESCO

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Programi i projekti koji se implementiraju	5		5.00	5.00	5.00	5.00

Opis indikatora:

svi su rodno neutralni jer planirane aktivnosti ne podrazumijevaju razvrstavanje prema rodnim identitetima, uz napomenu da u slučaju da se u okviru programa participacije, iz donacija, mogu pojaviti projekti koji su rodno pozitivni, ali to u ovom trenutku ne možemo pretpostaviti budući da poziv treba da bude raspisan naredne godine

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 021 002 - MUZEJSKA DJELATNOST

Svrha potprograma:

Muzejska djelatnost(prikupljanje,čuvanje,konzervacija,prezentovanje muzejskog materijala
Čuvanje i valorizaciju kulturnog blaga iz pomorske prošlosti uz prezentaciju kulturne bastine kroz izlozbene manifestacije u zemlji i inostranstvu
prezentacija i promocija savremene vizuelne umjetnosti i novih medija, muzike, književnosti i filma, uz izdavačku djelatnost
prezentacija i promocija savremene vizuelne umjetnosti i novih medija, muzike, književnosti i filma, uz izdavačku djelatnost
Svrha rada JU “ Pomorski muzej” CG Kotor podrazumijeva čuvanje i valorizaciju kulturnog blaga iz pomorske prošlosti uz prezentaciju kulturne bastine kroz izlozbene manifestacije u zemlji i inostranstvu
Prirodnjački muzej-Popunjavanje, obrada i kvalitetno čuvanje muzejskog fonda u obliku definisanih zbirki i njegovo korišćenje u naučne, obrazovne i turističke svrhe

Opis potprograma:

Narodni muzej:
Sanacija krova i vlage u zidovima u Muzeju kralja Nikole
Izrada izložbe sa Nacionalnim muzejem tepiha Azerbejdžana
Izrada izložbe Crna Gora na evropskim i osmanskim kartama u Hrvatskoj
Izrada fototeke NMCG-a
Izrada izložbe Život na crnogorskom dvoru u saradnji za Muzejima i Galerima Podgorica
Izrada izložbe Kolekcija tehničkih uređaja iz fonda Muzeja kralja Nikole
Film u muzeju
Izrada izložbe Zorana Kardule
Izrada panela sa poznatim posjetiocima Cetinja
Info table sa QR kodom
Info kiosk(outdoor)
Prezentacija turističko-kulturne ponude Prijestonice
Edukativna radionica “I ja želim čuvati i brinuti o nacionalnom blagu”
Dan i noć muzeja
Dani evropske kulturne baštine
Radionice koje će pratiti izlozbe Istorijskog muzeja, Muzeja kralja Nikole i Njegoševog muzeja Biljarde
Izrada monografske publikacije o Biljardi
Razrada/izrada plana za postavljanje skulpture u dvorištu Biljarde
Konzervacija predmeta sa projekta Putevi kontinuiteta
Stručna obrada muzejskog materijala i izrada dokumentacije sa arheoloških istraživanja
Arheološka istraživanja lokaliteta Crvena Stijena
Organizacija naučnog skupa: Kult sahranjivanja u arheološkom kontekstu stećaka
Sistematizacija, naučna obrada i digitalizacija stećaka (i srodnih spomenika) na teritoriji Cetinja
Multimedijalna izložba Digitalni stećci sa UNESCO statusom u Crnoj Gori
Fizičko-antropološka analiza osteoloških ostataka, sa Arheoloških istraživanja srednjevjekovnog Svača iz 2012. godine
Geomagnetna istraživanja na lokalitetu, Sinjački krš, Močila, selo Zagora, Opština Cetinje
Izložba ČAROLIJA VUNENIH NITI
Izložba NARODNE NOŠNJE
Izložba: MUZIKALNOST U CRNOJ GORI
Izložba TEKSTILNI PREDMETI U ENTERIJERU
SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE ETNOGRAFSKOG MUZEJA
Sprovođenje plana za zaštitu, pakovanje i prenošenje muzejskog materijala iz Centralnog depoa
Stručno usavršavanje kustosa
Nabavka dodatnog mobilijara i materijala za zaštitu, pohranjivanje muzejskog fonda i transport predmeta
izložba akvizija Umjetničkog muzeja 2013-2023. (2-3 sprata)
putujuća izložba u saradnji sa Gete institutom, tek treba da bude potvrđena konkretna izložba u zavisnosti od projekta koji putuje regionom
Edukativni i izložbeni projekat: ARTEEN - unapređenje pristupa umjetnosti i kulturi za djecu i mlade
Samostalna izložba savremene vizuelne umjetnice Natalije Vujošević, iz serije Rim (Rome)
saradnja sa MSU Zagreb na izradi kataloga (u 2024.) i izložbe iz Arhiva Tošo Dabac (u 2025.)
retrospektivna izložba Sretena Milatovića (2 sprata)
izložba radnog naslova Skulptura iz fonda Umjetničkog muzeja (1-2 sprata)

pratećim podzakonskim aktima, utvrdjenim standardima za rad specijalnih biblioteka, odnosno arhiva, Flaviniku o korišćenju arhivske i bibliotečke građe i uslugama korisnicima Bibliotečko-arhivskog odjeljenja JU Narodni muzej Crne Gore, Ugovoru o punopravnom članstvu biblioteke NMCG u bibliotečko-informacioni sistem COBISS, kao i Planu rada Bibliotečko-arhivskog odjeljenja. Primarni zadatak Biblioteke je prikupljanje, obrada, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe. Primarni zadatak Arhiva je evidentiranje, sređivanje, obrada, čuvanje i davanje na korišćenje arhivske građe. Plan rada Bibliotečko-arhivskog odjeljenja za 2024. godinu obuhvata nastavak aktivnosti koje se obavljaju u kontinuitetu, kao i početak aktivnosti digitalizacije arhivske građe, kao prioritetnog segmenta rada u cilju valorizacije arhivskog fonda. Plan rada će se realizovati kroz 6 aktivnosti:

Aktivnost 2024/001: Nabavka i prijem bibliotečke građe;

Aktivnost 2024/002: Stručna obrada bibliotečke građe;

Aktivnost 2024/003: Popis registraturne građe ;

Aktivnost 2024/004: Digitalizacija arhivske građe;

Aktivnost 2024/005: Rad sa korisnicima;

Aktivnost 2024/006: Unapređenje uslova u objektu Bibliotečko-arhivskog odjeljenja

Odjeljenje za preventivnu i trajnu zaštitu

Predmet: Prijedlog preliminarog Programa rada Odjeljenja za preventivnu i trajnu zaštitu za 2024. godinu

Aktivnost : Redovna kontrola stanja uslova čuvanja muzejskog materijala i uvid u stanje fondova

Sprovođenje mjera zaštite i konzervacije muzejskih predmeta

Nabavka nedostajuće opreme i materijala za rad radionica

Vizuelna prospekcija muzejskih predmeta

Obilježavanje muzejskih predmeta

Izrada novog vizuelnog identiteta Narodnog muzeja

Izrada suvenira, muzejskih komercijalnih kopija i njihova komercijalizacija

Virtuelni muzej i virtuelne izložbe

Izrada smanjene verzije Reljefne karte Crne Gore u 3D štampi

Digitalno 3D skeniranje predmeta (I faza)

Učešće na sajmovima knjiga

Doštapavanje flajera – vodiča i vodiča – informatora Narodnog muzeja

TV emisije „Upoznaj muzej“

Izrada Akcionog plana, dinamike i hodograma realizacije Programa rada Narodnog muzeja Crne Gore za 2024. godinu

Vođenje "NMCG PRESS ARHIVA

Strucne posjete svim muzejskim ustanovama u Crnoj Gori

Analiza stanja muzejskih fondova u muzejskim ustanovama u Crnoj Gori

Formiranje arhive maticne muzejske djelatnosti u okviru Odjeljenja za dokumentaciju

Unapređenje procesa fotodokumentovanja u Narodnom muzeju

Pomorski:

Terenski rad i otkup vrijednih i rijetkih eksponata

Konzervatorski i restauratorski zahvati na predmetima koji su svjedok prošlog vremena

Pisana riječ kao trajan dokument – odnosno, obezbjeđivanje kvalitetnih naučnih i istraživačkih radova iz pomorske istorije za generacije koje dolaze

Čuvanje vrijednog zdanja iz XVIII vijeka kroz sanacione radove

Promocije i izložbe u zemlji i u inostranstvu

Prirodnjački-Program "Muzejske zbirke" predstavlja osnovnu djelatnost Muzeja. Aktivnosti na godišnjem nivou su u direktnoj vezi sa programom "Muzejske zbirke", i sam program zavisi od rezultata rada. Postojanje jednog muzeja se zasniva na temeljima koje čine zbirke. Muzejske zbirke, zapravo predstavljaju najznačajniji rezultat rada Muzeja. Formiranje, obogaćivanje, čuvanje i korišćenje zbirki je smisao postojanja svakog muzeja, samim tim i prirodnjačkog. Na osnovu materijala iz ovog programa odvijaju se i aktivnosti ostalih programa, kao što su prezentacije, izdavačka djelatnost, naučno i stručno usavršavanje i dr. Muzej savremene umjetnosti kao javni muzej specijalizovanog tipa, sakuplja muzejski materijal putem istraživanja, otkupom, poklonom, razmjenom i na druge načine i čuva ga kroz sprovođenje mjera zaštite u skladu sa Zakonom. Muzej takođe stručno i naučno istražuje savremeno stvaralaštvo radi njegove valorizacije i prezentacije u zemlji i svijetu.

Prirodnjački muzej:Program "Muzejske zbirke" predstavlja osnovnu djelatnost Muzeja. Aktivnosti na godišnjem nivou su u direktnoj vezi sa programom "Muzejske zbirke", i sam program zavisi od rezultata rada. Postojanje jednog muzeja se zasniva na temeljima koje čine zbirke. Muzejske zbirke, zapravo predstavljaju najznačajniji rezultat rada Muzeja. Formiranje, obogaćivanje, čuvanje i korišćenje zbirki je smisao postojanja svakog muzeja, samim tim i prirodnjačkog. Na osnovu materijala iz ovog programa odvijaju se i aktivnosti ostalih programa, kao što su prezentacije, izdavačka djelatnost, naučno i stručno usavršavanje i dr

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi,

Zakon o muzejskoj djelatnosti

Zakon o zaštiti kulturnih dobara

Zakon o budžetu

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o radu,

Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti,

Zakon o zdravstvenom osiguranju,

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 021 002 002	Djelatnost Narodnog muzeja	3,191,802.04	3,217,807.06	3,239,902.9
20 021 002 004	Djelatnost Pomorskog muzeja	564,108.62	481,554.59	481,554.5
20 021 002 005	Djelatnost Prirodnjačkog muzeja	637,874.03	701,661.33	771,827.3
20 021 002 006	Djelatnost Muzeja savremene umjetnosti	1,698,661.14	1,851,264.04	2,002,617.0
Ukupni izdaci		6,092,445.83	6,252,287.02	6,495,901.9

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 021 002 002 - Djelatnost Narodnog muzeja			
CILJ: stvaranje uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa propisima , kako bi muzejski material, kao dio nacionalne baštine ostao sačuvan I služio za zadovoljavanje kulturnih, naučnih, obrazovnih I drugih potreba pojedinaca I društva.			
INDIKATOR: reinventarisanje muzejskih predmeta Jedinica mjere: broj reinventarisanih muzejskih predmeta	20000	10000	0
INDIKATOR: Ukupan broj predmeta na kojima su sprovedene konzervatorske mjere Jedinica mjere: broj	950	1000	1250
CILJ: Posvećenost interpretaciji i promociji slojevitog i multikulturalnog nasljeđa Crne Gore, tumačenju istorijskih i savremenih umjetničkih dostignuća, i unaprijeđenju znanja o crnogorskoj prošlosti.			
INDIKATOR: broj posjetilaca stalnih muzejskih postavki Jedinica mjere: broj posjetilaca	100000	110000	120000
AKTIVNOST: 20 021 002 004 - Djelatnost Pomorskog muzeja			
CILJ: Izdavačka djelatnost – obogaćenje biblioteke			
INDIKATOR: Broj izdatih knjiga -monografija Godišnjaka Pomorskog muzeja u Kotoru Jedinica mjere: broj	1000	1000	1000
AKTIVNOST: 20 021 002 005 - Djelatnost Prirodnjačkog muzeja			
CILJ: Povećanje broja muzejskih predmeta i prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti živog svijeta putem stalnih i povremenih izložbi			
INDIKATOR: muzejski predmeti Jedinica mjere: broj predmeta	3000	3500	4000
INDIKATOR: stalne izložbe Jedinica mjere: broj posjetilaca stalne izložbe	6000	8600	9500
AKTIVNOST: 20 021 002 006 - Djelatnost Muzeja savremene umjetnosti			
CILJ: popularizacija savremene umjetnosti u Crnoj Gori			
Nema definisanih indikatora učinka			
CILJ: edukacija publike na polju savremene umjetnosti			
Nema definisanih indikatora učinka			
CILJ: promocija savremene umjetnosti Crne Gore u svijetu			
Nema definisanih indikatora učinka			

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 002 - DJELATNOST NARODNOG MUZEJA

Svrha aktivnosti:

Muzejska djelatnost(prikupljanje,čuvanje,konzervacija,prezentovanje muzejskog materijala)

Opis aktivnosti:

Aktivnosti koje će se sprovoditi u 2024. godini su:

Sanacija krova i vlage u zidovima u Muzeju kralja Nikole

Izrada izložbe sa Nacionalnim muzejem tepiha Azerbejdžana

Izrada izložbe Crna Gora na evropskim i osmanskim kartama u Hrvatskoj

Izrada fototeke NMCG-a

Izrada izložbe Život na crnogorskom dvoru u saradnji za Muzeji i galerije Podgorica

Izrada izložbe Kolekcija tehničkih uređaja iz fonda Muzeja kralja Nikole

Film u muzeju

Izrada izložbe Zorana Kardule

Izrada panela sa poznatim posjetiocima Cetinja

Info table sa QR kodom

Info kiosk(outdoor)

Prezentacija turističko-kulturne ponude Prijestonice

Edukativna radionica "I ja želim čuvati i brinuti o nacionalnom blagu"

Dan i noć muzeja

Dani evropske kulturne baštine

Radionice koje će pratiti izložbe Istorijskog muzeja, Muzeja kralja Nikole i Njegoševog muzeja Biljarde

Izrada monografske publikacije o Biljardi

Razrada/izrada plana za postavljanje skulpture u dvorištu Biljarde

Konzervacija predmeta sa projekta Putevi kontinuiteta

Stručna obrada muzejskog materijala i izrada dokumentacije sa arheoloških istraživanja

Arheološka istraživanja lokaliteta Crvena Stijena

Organizacija naučnog skupa: Kult sahranjivanja u arheološkom kontekstu stećaka

Sistematizacija, naučna obrada i digitalizacija stećaka (i srodnih spomenika) na teritoriji Cetinja

Multimedijalna izložba Digitalni stećci sa UNESCO statusom u Crnoj Gori

Fizičko-antropološka analiza osteoloških ostataka, sa Arheoloških istraživanja srednjevjekovnog Svača iz 2012. godine

Geomagnetna istraživanja na lokalitetu, Sinjački krš, Močila, selo Zagora, Opština Cetinje

Izložba ČAROLIJA VUNENIH NITI

Izložba NARODNE NOŠNJE

Izložba: MUZIKALNOST U CRNOJ GORI

Izložba TEKSTILNI PREDMETI U ENTERIJERU

SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE ETNOGRAFSKOG MUZEJA

Sprovođenje plana za zaštitu, pakovanje i prenošenje muzejskog materijala iz Centralnog depoa

Stručno usavršavanje kustosa

Nabavka dodatnog mobilijara i materijala za zaštitu, pohranjivanje muzejskog fonda i transport predmeta

izložba akvizija Umjetničkog muzeja 2013-2023. (2-3 sprata)

putujuća izložba u saradnji sa Gete institutom, tek treba da bude potvrđena konkretna izložba u zavisnosti od projekta koji putuje regionom

Edukativni i izložbeni projekat: ARTEEN - unapređenje pristupa umjetnosti i kulturi za djecu i mlade

Samostalna izložba savremene vizuelne umjetnice Natalije Vujošević, iz serije Rim (Rome)

saradnja sa MSU Zagreb na izradi kataloga (u 2024.) i izložbe iz Arhiva Tošo Dabac (u 2025.)

retrospektivna izložba Sretena Milatovića (2 sprata)

izložba radnog naslova Skulptura iz fonda Umjetničkog muzeja (1-2 sprata)

Likovni salon 13. Novembar – ustupanje prostora

samostalna izložba Milke Delibašić – ciklus Umjetnice u muzeju

Plana rada Bibliotečko-arhivskog odjeljenja za 2024. godinu

Djelatnost Bibliotečko-arhivskog odjeljenja zasnovana je na Zakonu o bibliotečkoj djelatnosti i Zakonu o arhivskoj djelatnosti, pratećim podzakonskim aktima, utvrđenim standardima za rad specijalnih biblioteka, odnosno arhiva, Pravilniku o korišćenju

arhivske i bibliotečke građe i uslugama korisnicima Bibliotečko-arhivskog odjeljenja JU Narodni muzej Crne Gore, Ugovoru o

punopravnom članstvu biblioteke NMCG u bibliotečko-informacioni sistem COBISS, kao i Planu rada Bibliotečko-arhivskog odjeljer

Primarni zadatak Biblioteke je prikupljanje, obrada, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe.

Primarni zadatak Arhiva je evidentiranje, sređivanje, obrada, čuvanje i davanje na korišćenje arhivske građe.

Plan rada Bibliotečko-arhivskog odjeljenja za 2024. godinu obuhvata nastavak aktivnosti koje se obavljaju u kontinuitetu kao i

Aktivnost 2024/003: Popis registraturne građe;
Aktivnost 2024/004: Digitalizacija arhivske građe;
Aktivnost 2024/005: Rad sa korisnicima;
Aktivnost 2024/006: Unapređenje uslova u objektu Bibliotečko-arhivskog odjeljenja
Odjeljenje za preventivnu i trajnu zaštitu
Predmet: Prijedlog preliminarog Programa rada Odjeljenja za preventivnu i trajnu zaštitu za 2024. godinu
Aktivnost : Redovna kontrola stanja uslova čuvanja muzejskog materijala i uvid u stanje fondova
Sprovođenje mjera zaštite i konzervacije muzejskih predmeta
Nabavka nedostajuće opreme i materijala za rad radionica
Vizuelna prospekција muzejskih predmeta
Obilježavanje muzejskih predmeta
Izrada novog vizuelnog identiteta Narodnog muzeja
Izrada suvenira, muzejskih komercijalnih kopija i njihova komercijalizacija
Virtuelni muzej i virtuelne izložbe
Izrada smanjene verzije Reljefne karte Crne Gore u 3D štampi
Digitalno 3D skeniranje predmeta (I faza)
Učešće na sajmovima knjiga
Doštampavanje flajera – vodiča i vodiča – informatora Narodnog muzeja
TV emisije „Upoznaj muzej“
Izrada Akcionog plana, dinamike i hodograma realizacije Programa rada Narodnog muzeja Crne Gore za 2024. godinu
Vođenje "NMCG PRESS ARHIVA
Strucne posjete svim muzejskim ustanovama u Crnoj Gori
Analiza stanja muzejskih fondova u muzejskim ustanovama u Crnoj Gori
Formiranje arhive maticne muzejske djelatnosti u okviru Odjeljenja za dokumentaciju
Unapređenje procesa fotodokumentovanja u Narodnom muzeju

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi,
Zakon o muzejskoj djelatnosti
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
Zakon o budžetu
Zakon o javnim nabavkama
Zakon o radu,
Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti,
Zakon o zdravstvenom osiguranju,
Zakon o zaštiti na radu,
Opšti kolektivni ugovor,
Granski kolektivni ugovor za oblast kulture,
Zakon o porezu na dodatu vrijednost
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027 godine

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: stvaranje uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa propisima , kako bi muzejski material, kao dio nacionalne baštine ostao sačuvan I služio za zadovoljavanje kulturnih, naučnih, obrazovnih I drugih potreba pojedinaca I društva.

Onis cilja:

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
reinventarisanje muzejskih predmeta	broj reinventarisanih muzejskih predmeta		4637.00	20000.00		10000.00	0.00
Ukupan broj predmeta na kojima su sprovedene konzervatorske mjere	broj		908.00	950.00		1000.00	1250.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: Posvećenost interpretaciji i promociji slojevitog i multikulturalnog nasljeđa Crne Gore, tumačenju istorijskih i savremenih umjetničkih dostignuća, i unaprijeđenju znanja o crnogorskoj prošlosti.

Opis cilja:

Promocija kulturne baštine i edukacija

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost		n	n + 1	n + 2
broj posjetilaca stalnih muzejskih postavki	broj posjetilaca		88683.00	100000.00		110000.00	120000.00

Opis indikatora:

Rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 004 - DJELATNOST POMORSKOG MUZEJA

Svrha aktivnosti:

Svrha rada JU “ Pomorski muzej” CG Kotor podrazumijeva čuvanje i valorizaciju kulturnog blaga iz pomorske prošlosti uz prezentaciju kulturne bastine kroz izlozbene manifestacije u zemlji i inostranstvu.

Opis aktivnosti:

- Terenski rad i otkup vrijednih i rijetkih eksponata
- Konzervatorski i restauratorski zahvati na predmetima koji su svjedok prošlog vremena
- Pisana riječ kao trajan dokument – odnosno, obezbjedjivanje kvalitetnih naučnih i istraživačkih radova iz pomorske istorije za generacije koje dolaze
- Čuvanje vrijednog zdanja iz XVIII vijeka kroz sanacione radove
- Promocije i izložbe u zemlji i u inostranstvu
- Djeltnosti matičnih muzeja kroz obezbjedjivanje trajnog, sistemskog, organizovanog i kontinuiranog rada na zazvoju i unapređenju muzejske djelatnosti
- pružanje stručne pomoći

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o kulturi
- Zakon o muzejskoj djelatnosti
- Zakon o radu, zaradama, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture, Zakon o računovodstvu
- Zakon o budzetu i fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica
- Statut Pomorskog muzeja CG
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Izdavačka djelatnost – obogaćenje biblioteke

Opis cilja:

Izdavačka djelatnost – publikacija knjiga i Godišnjaka Pomorskog muzeja u Kotoru, serijske publikacije, stvaranje uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa propisima kako bi se omogućile naučne kulturne i obrazovne potrebe pojedinaca i društva uopšte.

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj izdatih knjiga - monografije Godišnjaka	broj		1200.00	1000.00	1000.00	1000.00

rod se prilikom planiranja ne uzima kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 005 - DJELATNOST PRIRODNJAČKOG MUZEJA

Svrha aktivnosti:

Popunjavanje, obrada i kvalitetno čuvanje muzejskog fonda u obliku definisanih zbirke i njegovo korišćenje u naučne, obrazovne i turističke svrhe

Opis aktivnosti:

Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično. Program "Muzejske zbirke" predstavlja osnovnu djelatnost Muzeja. Aktivnosti na godišnjem nivou su u direktnoj vezi sa programom "Muzejske zbirke", i sam program zavisi od rezultata rada. Postojanje jednog muzeja se zasniva na temeljima koje čine zbirke. Muzejske zbirke, zapravo predstavljaju najznačajniji rezultat rada Muzeja. Formiranje, obogaćivanje, čuvanje i korišćenje zbirke je smisao postojanja svakog muzeja, samim tim i prirodnjačkog. Na osnovu materijala iz ovog programa odvijaju se i aktivnosti ostalih programa, kao što su prezentacije, izdavačka djelatnost, naučno i stručno usavršavanje i dr

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o budžetu, Zakon o radu, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Rod se prilikom planiranja ne uzima kao relevantan

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja:	Povećanje broja muzejskih predmeta i prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti živog svijeta putem stalnih i povremenih izložbi				
Opis cilja:	Povećanje broja muzejskih predmeta i prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti živog svijeta putem stalnih i povremenih izložbi				

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
muzejski predmeti	broj predmeta	izvještaj o radu na kraju godine	2500.00	3000.00	3500.00	4000.00
stalne izložbe	broj posjetilaca stalne izložbe		4500.00	6000.00	8600.00	9500.00

Opis indikatora:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 006 - DJELATNOST MUZEJA SAVREMENE UMJETNOSTI

Svrha aktivnosti:

sakuplja, čuva i prezentuje savremenu umjetnost u zemlji i svijetu

Opis aktivnosti:

Muzej, kao javni muzej specijalizovanog tipa, sakuplja muzejski materijal putem istraživanja, otkupom, poklonom, razmjenom i na druge načine i čuva ga kroz sprovođenje mjera zaštite u skladu sa Zakonom. Muzej takođe stručno i naučno istražuje savremeno stvaralaštvo radi njegove valorizacije i prezentacije u zemlji i svijetu

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o muzejskoj djelatnosti
Odluka o organizovanju JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Nacionalni program razvoja kulture (2023-2027)

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

nejednaka rodna kadrovska zastupljenost i udio žena od 70% u ukupom broju zaposlenih; otežan pristup galerijskim prostorima lica sa invaliditetom.

Naziv i/ili opis mjere	Očekivani rezultat
plan zapošljavanja muškaraca u cilju štremljenja ka rodnoj ravnopravnosti; urađen je konzervatorski projekat prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. U toku 2024. godine će se realizovati radovi.	

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: popularizacija savremene umjetnosti u Crnoj Gori

Opis cilja:

Radi popularizacije savremene umjetnosti, Muzej će kroz saradnju sa regionalnim i međunarodnim institucijama, organizovati izložbe relevantnih svjetskih umjetnika u svojim izložbenim prostorima.

INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani indikatori učinka.

Opis cilja:

Muzej će organizovati predavanja eminentnih stručnjaka iz zemlje i svijeta. Kroz predavanja će, osmišljenim metodološkim pristupom, raditi na edukaciji publike u Crnoj Gori. Pored predavanja, sve izložbe će pratiti edukativne radionice koje će imati različite cilje grupe, kao i razgovore sa umjetnicima koji izlažu u Muzeju.

INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani indikatori učinka.

Naziv cilja: promocija savremene umjetnosti Crne Gore u svijetu

Opis cilja:

Kroz regionalnu i međunarodnu saradnju, Muzej će organizovati predstavljanje crnogorskih umjetnika u relevantim muzejima i drugim srodnim institucijama. Kao primjer izlagaće se na mnogim bijenalima, međunarodnim sajmovima i kustoskim projektima u relevantnim institucijama.

INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Opis obaveze	Ukupna vrijednost	Potreban iznos u budzetskoj fiskalnoj godini	Potreban iznos u godini n+1	Potreban iznos u godini n+2	Izvor finansiranja
Sredstva su potrebna za nabavku dva službena vozila. Nabavka će se obezbijediti putem finansijskog lizinga. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 84.700,00 eura. Učešće od 20%, uz troškove odobrenja lizinga obezbijediće se u tekućoj godini dok bi se preostali iznos raspodijelio u narednih 5 godina. Godišnja obaveza iznosila bi 13.000,00 eura.	84700.00	16940.00	13000.00	13000.00	

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 021 003 - BIBLIOTEKARSKA DELATNOST

Svrha potprograma:

Matična i Nacionalna biblioteka u CG zaštite kulturne baštine, digitalizacija vrijednih naslova, knjiga, periodike i omogućavanja korišćenja digitalnih kopija najširem krugu korisnika.
Nabavka, skladištenje, sortiranje, klasifikacija, katalogizacija, čuvanje i ustupanje knjiga štampanih na Brajevom pismu i u drugim tehnikama, dostupnim čitaocima oštećenog vida;
izdavanje knjiga na Brajevom pismu i transponovanje knjiga sa crnog tiska u zvučne i elektronske knjige;
izdavanje časopisa za lica oštećenog vida;
organizovanje čitaonice;
organizovanje promocija knjiga, književnih večeri, tribina, okruglih stolova i drugih kulturnih skupova;
drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Opis potprograma:

JU NBCG “Đurđe Crnojević”, je smjestena u dva istorijska zdanja: zgradi bivseg Italijanskog poslanstva i zgradi bivšeg Francuskog poslanstva. Treci veliki objekat je sedmoetažni depo u kojem je smjesteno oko 2.5 miliona jedinica gradje. Fondovi biblioteke su podijeljeni u vise cjelina od kojih su najznacajniji koji se cuvaju u Francuskom poslanstvu: Nacionalna zbirka knjiga i periodike (oko 50.000 knjiga i 300 naslova crnogorskih naslova i casopisa) ; zbirka stare i rijetke knjige i 7 legata. Sve ovo predstavlja pisanu kulturnu bastinu Crne Gore.
Obezbjedivanje knjiga, časopisa i ostalog knjižnog materijala slijepim licima u njima dostupnim tehnikama. Program Biblioteke sastoji se od 7 aktivnosti: Snimanje knjiga u audio formatima, štampanje knjiga na Brajevom pismu, otkup knjiga u dostupnim formatima iz drugih Biblioteke i realizacija kulturnog i umjetničkog programa Biblioteke. Biblioteka pored toga organizuje kućnu i poštansku dostavu knjiga i ostalog knjižnog materijala, izdavanje časopisa i prikazivanje filmova za lica oštećenog vida

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
Zakon o izdavačkoj djelatnosti
Zakon o autorskim i srodnim pravima
Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Opšte kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture
Zakon o obligacionim odnosima
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 021 003 002	Djelatnost Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević	1,931,380.12	1,928,651.95	1,982,857.00
20 021 003 003	Djelatnost Biblioteke za slijepe	394,589.61	433,054.11	475,365.00
Ukupni izdaci		2,325,969.73	2,361,706.06	2,458,222.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 021 003 002 - Djelatnost Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević			
CILJ: unapređenje zaštite i dostupnost kulturne baštine			
INDIKATOR: Broj obrađenih jedinica stare i rijetke bibliotečke građe, koja imaju status kulturnog dobra; Jedinica mjere: broj konzerviranih i restauriranih kožnih i polukožnih primjeraka	97	97	97
INDIKATOR: Broj odrađene bibliotečke građe koja je pristigla u Biblioteku svim vidovima nabavke Jedinica mjere: broj	5100	5100	5100
AKTIVNOST: 20 021 003 003 - Djelatnost Biblioteke za slijepe			
CILJ: Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke.			
INDIKATOR: Nove publikacije Jedinica mjere: broj novih publikacija	130	140	140
INDIKATOR: Ustupljene publikacije Jedinica mjere: broj	14500	15000	15000

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 003 002 - DJELATNOST NACIONALNE BIBLIOTEKE ĐURĐE CRNOJEVIĆ

Svrha aktivnosti:

zaštita klturne baštine , digitalizacija vrijednih naslova, knjiga, periodike i omogućavanje korišćenja digitalnih kopija najširem krugu korisnika

Opis aktivnosti:

zaštita klturne baštine , digitalizacija vrijednih naslova, knjiga,

Pravni i strateški osnov:

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
Zakon o izdavačkoj djelatnosti
Zakon o autorskim i srodnim pravima

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilogovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Da, jer je cilj više bibliotekačke što više bibliotečke građe bude dostupno putem interneta za sve kategorije građana koje ne mogu lično doći u biblioteku. Biblioteka kroz svoje usluge i njihov razvoj pruža ravnopravan tretman korisnicima i afirmiše princip demokratičnosti kada je u pitanju dostupnost fondova u pitanju.

Naziv i/ili opis mjere	Očekivani rezultat

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: unapređenje zaštite i dostupnost kulturne baštine

Opis cilja: Djelatnost NBCG kao najznačajnije Biblioteke usmjerena je u skladu sa navedenim zakonima unapređenju i razvoju digitalnih korekcija i usluga koje imaju za cilj zaštitu pisane baštine i njenu dostupnost afirmacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj obrađenih jedinica stare i rijetke bibliotečke građe, koja imaju status kulturnog dobra;	broj konzerviranih i restauriranih kožnih i polukožnih primjeraka		152.00	97.00	97.00	97.00
Broj odrađene bibliotečke građe koja je pristigla u Biblioteku svim vidovima nahavke	broj		4800.00	5100.00	5100.00	5100.00

Kroz sistem elektronskog kataloga omogućen je pristup građanima svim kategorijama neprivilegovanosti.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 003 003 - DJELATNOST BIBLIOTEKE ZA SLJEPE

Svrha aktivnosti:

Nabavka, skladištenje, sortiranje, klasifikacija, katalogizacija, čuvanje i ustupanje knjiga štampanih na Brajevom pismu i u drugim tehnikama, dostupnim čitaocima oštećenog vida;
izdavanje knjiga na Brajevom pismu i transponovanje knjiga sa crnog tiska u zvučne i elektronske knjige;
izdavanje časopisa za lica oštećenog vida;
organizovanje čitaonice;
organizovanje promocija knjiga, književnih večeri, tribina, okruglih stolova i drugih kulturnih skupova;
drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Opis aktivnosti:

Obezbeđivanje knjiga, časopisa i ostalog knjižnog materijala slijepim licima u njima dostupnim tehnikama. Program Biblioteke sastoji se od 7 aktivnosti: Snimanje knjiga u audio formatima, štampanje knjiga na Brajevom pismu, otkup knjiga u dostupnim formatima iz drugih Biblioteke i realizacija kulturnog i umjetničkog programa Biblioteke. Biblioteka pored toga organizuje kućnu i poštansku dostavu knjiga i ostalog knjižnog materijala, izdavanje časopisa i prikazivanje filmova za lica oštećenog vida.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi,
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti,
Zakon o budžetu,
Zakon o radu,
Granski kolektivni ugovor za oblast kulture
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027 godine

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Biblioteka za slijepe CG u okviru svojih aktivnosti nastoji i preduzima mjere i aktivnosti na sprovođenju jačanja rodne ravnopravnosti u svim segmentima planiranja i realizacije budžeta institucije

Naziv i/ili opis mjere	Očekivani rezultat
angažovanje saradnika u sprovođenju aktivnosti lekture i korekture tekstova u audio formi i na Brajevom pismu (zastupljenost žena i OSI)	podjednaki broj angažovanih saradnika među kojima su i OSI i žene u sprovođenju aktivnosti lekture i korekture tekstova u audio formi i na Brajevom pismu

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke.

Opis cilja: Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke.

INDIKATORI UČINKA

Ustupljene publikacije	broj	14000.00	14500.00	15000.00	15000.00
------------------------	------	----------	----------	----------	----------

Opis indikatora:

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 021 004 - KONZERVATORSKA DJELATNOST I ARHEOLOGIJA

Svrha potprograma:

Zaštita, očuvanje i unaprijeđenje kulturne baštine

Opis potprograma:

Vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 021 004 001	Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja	1,655,899.61	1,882,720.34	2,134,175.0
Ukupni izdaci		1,655,899.61	1,882,720.34	2,134,175.0

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 021 004 001 - Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja			
CILJ: Zaštita i očuvanje kulturne baštine			
INDIKATOR: Broj realizovanih projekata iz oblasti konzervacije i arheologije Jedinica mjere: broj realizovanih projekata	35	38	42

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 004 001 - SPROVOĐENJE KONZERVACIJA I ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Svrha aktivnosti:

Zaštita, očuvanje i unaprijeđenje kulturne baštine

Opis aktivnosti:

Vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o zaštiti kulturnih dobara
zakon o radu
zakon o prezu na dohodak fizičkih lica
zakon o javnim nabavkama
zakon o zaradama u javnom sektoru
Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027 godine

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Zaštita i očuvanje kulturne baštine

Opis cilja:

Vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj realizovanih projekata iz oblasti konzervacije i arheologije	broj realizovanih projekata		21.00	35.00	38.00	42.00

Opis indikatora:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

20 023 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha programa:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis programa:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.
Razvoj efikasnih i efektivnih korporativnih procesa

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o državnim simbolima
- Zakon o državnim i drugim praznicima
- Zakon o državnim nagradama
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o javnim nabavkama
- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
- Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru
- Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki
- Zakon o državnoj imovini

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO POTPROGRAMIMA:

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 023 001	Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija	1,849,634.89	1,878,119.69	1,912,207.45
Ukupni izdaci		1,849,634.89	1,878,119.69	1,912,207.45

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
POTPROGRAM: 20 023 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv potprograma:

20 023 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha potprograma:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis potprograma:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o državnim simbolima
- Zakon o državnim i drugim praznicima
- Zakon o državnim nagradama
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o javnim nabavkama
- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
- Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
20 023 001 001	Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija	1,711,634.89	1,760,119.69	1,793,207.4
20 023 001 002	Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i medija	138,000.00	118,000.00	119,000.0
Ukupni izdaci		1,849,634.89	1,878,119.69	1,912,207.4

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet fondova 2024	Tekući budžet i budžet fondova 2025	Tekući budžet i budžet fondova 2026
AKTIVNOST: 20 023 001 001 - Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			
AKTIVNOST: 20 023 001 002 - Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 023 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha aktivnosti:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis aktivnosti:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o državnim simbolima
- Zakon o državnim i drugim praznicima
- Zakon o državnim nagradama
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
- Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 023 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha aktivnosti:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis aktivnosti:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o javnim nabavkama

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Opis obaveze	Ukupna vrijednost	Potreban iznos u budžetskoj fiskalnoj godini	Potreban iznos u godini n+1	Potreban iznos u godini n+2	Izvor finansiranja
Planirana je nabavka dva kombi vozila za potrebe prevoza zaposlenih u MKM, kao i za službene potrebe, putem finansijskog lizinga u trajanju od 60 mjeseci, ukupne vrijednosti 86.928,92. Planirano je da se procedura započne tokom 2023. godine, ukupno učešće iznosi 20% odnosno 28.275, dok je za period 2024-2028. planiran ukupni godišnji iznos od 24967,20.	86928.92	15140.12	29497.88	14357.76	tekući budžet

ZAHTJEV ZA BUDŽETSKIM SREDSTVIMA ZA 2023. GODINU

Organizacioni KOD: 40801

Naziv potrošačke jedinice

Ministarstvo kulture i medija

Zahtjev za budžetskim sredstvima za 2023. godinu obuhvata sljedeće potrošačke jedinice:

40801-Ministarstvo kulture i medija

SUMARNI PREGLED ZAHTJEVA ZA BUDŽETSKIM SREDSTVIMA ZA 2023

Tabela 1 – Sumarni pregled po ORGANIZACIONOJ klasifikaciji za period od tri godine

Naziv potrošačke jedinice	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i i budžet državnih fondova 2025
40801-Ministarstvo kulture i medija	26,081,238.99	27,553,101.97	29,388,338.12
UKUPNO	26,081,238.99	27,553,101.97	29,388,338.12

Tabela 2 - Sumarni pregled po PROGRAMSKOJ klasifikaciji za period od tri godine

Naziv programa/potprograma	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i i budžet državnih fondova 2025
20 021-Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	9,714,755.89	9,911,857.45	10,266,040.73
20 021 001-Kulturna baština	1,609,901.00	1,827,400.00	1,869,400.00
20 021 001 001-Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa	1,491,400.00	1,757,400.00	1,793,400.00
20 021 001 002-Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO	118,501.00	70,000.00	76,000.00
20 021 002-Muzejska djelatnost	4,701,821.18	4,667,776.20	4,786,415.78
20 021 002 002-Djelatnost Narodnog muzeja	2,664,113.40	2,602,463.93	2,617,442.66
20 021 002 003-Djelatnost Centra savremene umjetnosti	1,124,761.86	1,160,243.27	1,187,548.32
20 021 002 004-Djelatnost Pomorskog muzeja	387,075.89	353,990.00	375,240.00
20 021 002 005-Djelatnost Prirodnjačkog muzeja	525,870.03	551,079.00	606,184.80
20 021 003-Bibliotekarska	2,021,204.12	1,988,899.20	2,078,533.72

Biblioteke za slijepe			
20 021 004-Konzervatorska djelatnost i arheologija	1,381,829.59	1,427,782.05	1,531,691.23
20 021 004 001-Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja	1,381,829.59	1,427,782.05	1,531,691.23
20 020-Produkcija i umjetničko stvaralaštvo	13,417,757.73	14,619,274.16	16,031,249.19
20 020 001-Kulturno umjetničko stvaralaštvo	2,780,500.00	3,385,500.00	3,980,500.00
20 020 001 001-Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu	2,210,500.00	2,580,500.00	3,020,500.00
20 020 001 002-Razvoj kulture na sjeveru	470,000.00	605,000.00	660,000.00
20 020 001 005-Podrška za razvoj kulture djece i mladih	100,000.00	200,000.00	300,000.00
20 020 002-Pozorišna, filmska i muzička djelatnost	9,254,257.73	9,813,774.16	10,410,749.19
20 020 002 002-Djelatnost Crnogorskog narodnog pozorišta	3,182,744.96	3,306,770.36	3,637,447.39
20 020 002 003-Djelatnost Kraljevskog pozorišta "Zetski dom"	1,031,750.00	1,125,943.80	1,125,943.80
20 020 002 007-Djelatnost Crnogorske kinoteke	549,937.00	590,906.00	631,967.00
20 020 002 008-Djelatnost Muzičkog centra	2,778,745.77	3,052,000.00	3,256,000.00
20 020 002 009-Djelatnost Filmskog centra	1,711,080.00	1,738,154.00	1,759,391.00
20 020 003-Kreativna Crna Gora i projekti	1,383,000.00	1,420,000.00	1,640,000.00
20 020 003 001-Projekti od kapitalnog značaja za kulturu	990,000.00	1,055,000.00	1,220,000.00
20 020 003 002-Kreativne industrije	393,000.00	365,000.00	420,000.00
11 054-Mediji	1,386,377.06	1,410,037.78	1,406,328.55
11 054 001-Medijski pluralizam	1,386,377.06	1,410,037.78	1,406,328.55
11 054 001 001-Podrška razvoju medijskog pluralizma	642,772.34	660,037.78	656,328.55
11 054 001 002-Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika	743,604.72	750,000.00	750,000.00
20 023-Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija	1,562,348.31	1,611,932.58	1,684,719.65
20 023 001-Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija	1,562,348.31	1,611,932.58	1,684,719.65
20 023 001 001-Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija	1,438,348.31	1,491,932.58	1,561,719.65
20 023 001 002-Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i	124,000.00	120,000.00	123,000.00

Tabela 3 - Sumarni pregled po EKONOMSKOJ klasifikaciji za period od tri godine

Ekonomska klasifikacija	OPIS	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
4	Izdaci	26,081,238.99	27,553,101.97	29,388,338.12
41	Tekući izdaci	16,294,850.76	17,451,433.61	18,407,244.03
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	8,460,877.88	8,988,446.61	9,484,611.01
411-1	Neto zarade	6,288,155.21	6,658,691.73	7,017,277.88
411-2	Porez na zarade	195,820.59	215,886.28	231,479.45
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1,210,894.48	1,303,146.86	1,386,000.73
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	730,087.37	771,782.47	806,919.37
411-5	Opštinski prirez	35,920.23	38,939.27	42,933.58
412	Ostala lična primanja	424,942.35	430,510.80	465,009.10
412-1	Naknada za zimnicu	43,441.00	44,490.00	44,985.00
412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	2,000.00	25,000.00	30,000.00
412-3	Naknada za prevoz	26,602.00	31,501.00	32,301.00
412-4	Jubilarne nagrade	13,982.84	14,220.80	15,553.80
412-5	Otpremnine	24,465.00	8,981.00	7,292.00
412-7	Ostale naknade	314,451.51	306,318.00	334,877.30
413	Rashodi za materijal	1,622,261.03	1,729,804.00	1,822,438.60
413-1	Administrativni materijal	162,368.00	175,047.00	188,798.00
413-3	Materijal za posebne namjene	495,148.00	512,728.00	547,570.00
413-4	Rashodi za energiju	479,809.03	527,755.00	546,853.00
413-5	Rashodi za gorivo	397,850.00	414,411.00	426,823.00
413-9	Ostali rashodi za materijal	87,086.00	99,863.00	112,394.60
414	Rashodi za usluge	2,620,253.50	2,933,730.00	3,136,085.80
414-1	Službena putovanja	406,760.00	460,120.00	501,782.00
414-2	Reprezentacija	65,873.50	77,971.00	80,368.60
414-3	Komunikacione usluge	126,200.00	132,000.00	139,833.00
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	40,335.00	36,268.00	37,563.00
414-5	Usluge prevoza	70,449.00	71,862.00	79,897.40
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	40,315.00	41,754.00	43,978.60
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,112,253.00	1,200,984.00	1,315,978.00
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	72,370.00	76,977.00	81,897.20
414-9	Ostale usluge	685,698.00	835,794.00	854,788.00
415	Rashodi za tekuće održavanje	849,069.50	911,705.00	952,656.00
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	571,975.00	600,280.00	635,383.00
415-3	Tekuće održavanje opreme	277,094.50	311,425.00	317,273.00
416	Kamate	2.00	2.00	2.00
416-1	Kamate rezidentima	2.00	2.00	2.00
417	Renta	198,453.00	221,803.20	234,401.92

	djelu			
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	33,701.00	23,861.00	24,290.00
419-3	Izrada i održavanje softvera	169,005.00	172,097.00	176,970.40
419-4	Osiguranje	73,535.00	79,331.00	84,591.60
419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	296,722.50	317,701.00	320,143.60
419-6	Komunalne naknade	97,176.00	110,028.00	114,711.60
419-7	Kazne	501.00	500.00	500.00
419-8	Takse	5,201.00	4,844.00	4,870.40
419-9	Ostalo	108,200.00	113,550.00	114,550.00
43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7,983,535.19	8,360,560.00	9,146,530.00
431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6,843,535.19	7,080,560.00	7,596,530.00
431-2	Transferi obrazovanju	160,000.00	195,000.00	0.00
431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	1,492,001.00	1,790,000.00	2,250,000.00
431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.00	1.00	1.00
431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	77,680.00	77,118.00	80,535.00
431-8	Ostali transferi pojedincima	1,160,732.00	1,364,565.00	1,500,702.00
431-9	Ostali transferi institucijama	3,953,121.19	3,653,876.00	3,765,292.00
432	Ostali transferi	1,140,000.00	1,280,000.00	1,550,000.00
432-4	Transferi opštinama	1,140,000.00	1,280,000.00	1,550,000.00
44	Kapitalni izdaci	1,693,317.08	1,620,621.00	1,702,028.00
441	Kapitalni izdaci	1,693,317.08	1,620,621.00	1,702,028.00
441-3	Izdaci za građevinske objekte	571,517.08	615,001.00	666,001.00
441-5	Izdaci za opremu	793,800.00	708,370.00	733,777.00
441-6	Investiciono održavanje	328,000.00	297,250.00	302,250.00
46	Otplata dugova	109,535.96	120,487.36	132,536.09
463	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	109,535.96	120,487.36	132,536.09
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	109,535.96	120,487.36	132,536.09

40801 - Ministarstvo kulture i medija

OPŠTE INFORMACIJE O POTROŠAČKOJ JEDINICI

Organizacioni kod i naziv potrošačke jedinice:

40801 - MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Izjava o
misiji:

Misija Ministarstva kulture i medija je podrška razvoju kulture , zaštita i valorizacija kulturne baštine kao i unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti medija. Ministarstvo je posvećeno unapređenju statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi , razvoju kreativnih industrija i stvaranju uslova za međunarodnu promociju kulturne baštine i savremenog stvaralaštva CG. Poseban segment djelovanja Ministarstva posvećen je ravnomjernom razvoju kulture na teritoriji CG. Takođe Ministarstvo radi i na stvaranju uslova za unapređenje kulturnog sadržaja posvećenih djeci i mladima.

PREGLED IZDATAKA PO PROGRAMIMA:

KOD Programa	Naziv programa	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
11 054	Mediji	1,386,377.06	1,410,037.78	1,406,328.51
20 020	Produkcija i umjetničko stvaralaštvo	13,417,757.73	14,619,274.16	16,031,249.19
20 021	Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	9,714,755.89	9,911,857.45	10,266,040.71
20 023	Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija	1,562,348.31	1,611,932.58	1,684,719.61
Ukupni izdaci		26,081,238.99	27,553,101.97	29,388,338.12

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA PROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
PROGRAM: 11 054 - Mediji			
Nema definisanih ciljeva			
PROGRAM: 20 020 - Produkcija i umjetničko stvaralaštvo			
Nema definisanih ciljeva			
PROGRAM: 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine			
Nema definisanih ciljeva			
PROGRAM: 20 023 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			

40801 - Ministarstvo kulture i medija

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

11 054 - MEDIJI

Svrha programa:

Promocija medijskog pluralizma koji je suštinski najznačajniji za funkcionisanje demokratskog društva, i koji predstavlja osnov za slobodu izražavanja i informisanja.

Opis programa:

U okviru programa sprovode se aktivnosti od javnog interesa za informisanje svih građana Crne Gore u skladu sa propisima iz oblasti medija.

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o medijima

Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizije Crne Gore

Zakon o elektronskim medijima

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO POTPROGRAMIMA:

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 202
11 054 001	Medijski pluralizam	1,386,377.06	1,410,037.78	1,406,328
Ukupni izdaci		1,386,377.06	1,410,037.78	1,406,328.

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
POTPROGRAM: 11 054 001 - Medijski pluralizam			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

11 054 001 - MEDIJSKI PLURALIZAM

Svrha potprograma:

Podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija kojima se garantuje transparentno finansiranje internet publikacija, štampanih medija na osnovu čega omogućava da pruže širok spektar informacija i sadržaja sa punom nezavisnošću. Emitovanje program RTCG putem zemaljskih sistema.

Opis potprograma:

U okviru navedenog podprograma, obezbjeđuju se sredstva za podršku razvoju medijskog pluralizma i prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika.

Pravni i strateški
osnov:

- Zakon o medijima
- Zakon o RTCG
- Zakon o elektronskim medijima

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2022
11 054 001 001	Podrška razvoju medijskog pluralizma	642,772.34	660,037.78	656,328
11 054 001 002	Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika	743,604.72	750,000.00	750,000
Ukupni izdaci		1,386,377.06	1,410,037.78	1,406,328

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budže budžet državi fondova 202
AKTIVNOST: 11 054 001 001 - Podrška razvoju medijskog pluralizma			
Nema definisanih ciljeva			
AKTIVNOST: 11 054 001 002 - Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika			
CILJ: Prenos programa RTCG putem zemaljskih kanala			
INDIKATOR: količina prenesenih podataka Jedinica mjere: mbps	8	8	8

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

11 054 001 001 - PODRŠKA RAZVOJU MEDIJSKOG PLURALIZMA

Svrha aktivnosti:

Podsticanje pluralizma i medijske raznolikosti crnogorskim medijima kroz finansijsku podršku.

Opis aktivnosti:

Raspodjela sredstava iz Fonda za medijski pluralizam i raznovrsnost medija vrši se jednom godišnje na osnovu javnog konkursa u skladu sa posebnim podzakonskim aktima (Pravilnik o raspodjeli sredstava namijenjenih štampanim medijima i internetskim publikacijama).

Raspodjela sredstava po osnovu javnom konkursu za štampane medije.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o medijima

Pravilnik o raspodjeli sredstava namijenjenih štampanim medijima i internetskim publikacijama

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

11 054 001 002 - PRENOS RADIO DIFUZNOSTI SIGNALA NA TERITORIJI CRNE GORE PREKO RADIO DIFUZNOSTI PREDAJNIKA

Svrha aktivnosti:

Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika

Opis aktivnosti:

Potrebe od javnog interesa svih segmenata javnosti Crne Gore, obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu ili polnu pripadnost

Pravni i strateški osnov:

Zakon o RTCG

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Prenos programa RTCG putem zemaljskih kanala

Opis cilja:

Prenos programa RTCG putem zemaljskih kanala

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
količina prenesenih mbps podataka			8.00	8.00	8.00	8.00

Opis indikatora:

i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

20 020 - PRODUKCIJA I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Svrha programa:

Razvoj i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore.

Podrška kroz transfere sredstava lokalnim samoupravama i javnim ustanovama kulture u oblasti pozorišne, filmske, muzičke djelatnosti

Podrška kapitalnih projekata za kulturu i podrška infrastrukture u kulturi

Podrška razvoju kreativnih industrija

Opis programa:

Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture.

Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 1. opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Kroz realizaciju mjera: izgradnja novih objekata, rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata, unapređenje postojećih tehničko-tehnoloških i prostornih uslova ustanova kulture na nacionalnom i opštinskom nivou, ravnomjerna zastupljenost kulturne infrastrukture u kontekstu demografskih potreba, adaptacija objekata kulture radi povećanja dostupnosti osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom.

Kulturne i kreativne industrije identifikovane su kao oblast koja treba da doprinese valorizaciji kreativnog i kulturnog potencijala kojim raspolaže Crna Gora.

Podrška kroz transfere sredstava lokalnim samoupravama i javnim ustanovama kulture.

Realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti, muzičke djelatnosti, kinematografskog sadržaja,

prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi Službeni list Crne Gore", br. 049/08 od 15.08.2008, 016/11 od 22.03.2011, 040/11 od 08.08.2011, 038/12 od 19.07.2012), Zakon o pozorišnoj djelatnosti Službeni list Republike Crne Gore", br. 060/01 od 18.12.2001, Službeni list Crne Gore", br. 075/10 od 21.12.2010, 040/11 od 08.08.2011); Zakon o kinematografiji ("Službeni list Crne Gore", br. 042/15 od 29.07.2015, 084/18 od 26.12.2018); Zakon o izdavačkoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 030/12 od 08.06.2012) ; potpisani međunarodni sporazumi, Memorandumi o razumijevanju sa EU, međunarodni i regionalni sporazumi o saradnji; Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore Službeni list Crne Gore", br. 071/08 od 21.11.2008)

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO POTPROGRAMIMA:

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budže i budžet državnih fondova 202
20 020 001	Kulturno umjetničko stvaralaštvo	2,780,500.00	3,385,500.00	3,980,500.
20 020 002	Pozorišna, filmska i muzička djelatnost	9,254,257.73	9,813,774.16	10,410,749.
20 020 003	Kreativna Crna Gora i projekti	1,383,000.00	1,420,000.00	1,640,000.
Ukupni izdaci		13,417,757.73	14,619,274.16	16,031,249.

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
POTPROGRAM: 20 020 001 - Kulturno umjetničko stvaralaštvo			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 020 002 - Pozorišna, filmska i muzička djelatnost			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 020 003 - Kreativna Crna Gora i projekti			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 020 001 - KULTURNO UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Svrha potprograma:

Razvoj i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva.
Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore.

Opis potprograma:

Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa: projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture
Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 1. opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.
Potprogram se ostvaruje kroz raspodjelu sredstava putem javnog konkursa namijenjen programima i projektima čiji su realizatori lokalne samouprave na sjeveru, programima i projektima koji doprinose institucionalnoj saradnji i razmjeni s drugim regijama, kao i pojedincima – autorima sa sjevera koji su realizatori sopstvenih autorskih projekata.

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti; potpisani međunarodni sporazumi, Memorandumi o razumijevanju sa EU, međunarodni i regionalni sporazumi o saradnji; Uredba kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore; Uredba o kriterijumima i načinu dodjeljivanja statusa istaknuti kulturni stvaralac; strateška dokumenta koja se odnose na saradnju sa crnogorskom dijasporom, mladima, osobama sa invaliditetom, LGBT populacijom
Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti, Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, strateška intersektorska dokumenta

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet budžet državnih fondova 2025
20 020 001 001	Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu	2,210,500.00	2,580,500.00	3,020,500.00
20 020 001 002	Razvoj kulture na sjeveru	470,000.00	605,000.00	660,000.00
20 020 001 005	Podrška za razvoj kulture djece i mladih	100,000.00	200,000.00	300,000.00
Ukupni izdaci		2,780,500.00	3,385,500.00	3,980,500.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
AKTIVNOST: 20 020 001 001 - Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu			
CILJ: Podrška i podsticaj razvoja kulture na osnovu godišnjeg javnog konkursa za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva			
INDIKATOR: Broj odobrenih projekata iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva Jedinica mjere: Broj projekata	180	200	250
CILJ: Unapređenje socio-ekonomskog statusa umjetnika i stručnjaka u kulturi			
INDIKATOR: Broj nosilaca statusa istaknuti kulturni stvaralac Jedinica mjere: Broj nosilaca statusa istaknuti kulturni stvaralac	47	50	55
AKTIVNOST: 20 020 001 002 - Razvoj kulture na sjeveru			
CILJ: Unapređenje umjetničke produkcije opštinskih ustanova kulture i autorskog rada kreativnog kadra iz 13 opština sa sjevera Crne Gore, na osnovu godišnjeg javnog konkursa			
INDIKATOR: Broj odobrenih projekata iz opština sa sjevera Jedinica mjere: broj projekata	50	55	67
AKTIVNOST: 20 020 001 005 - Podrška za razvoj kulture djece i mladih			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 001 002 - RAZVOJ KULTURE NA SJEVERU

Svrha aktivnosti:

Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore

Opis aktivnosti:

Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 1 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore. Potprogram se ostvaruje kroz raspodjelu sredstava putem javnog konkursa namijenjen programima i projektima čiji su realizatori lokalne samouprave na sjeveru, programima i projektima koji doprinose institucionalnoj saradnji i razmjeni drugim regijama, kao i pojedincima – autorima sa sjevera koji su realizatori sopstvenih autorskih projekata. Takođe, u okviru programa obezbjeđuje se finansijska podrška međunarodnoj manifestaciji „Ratkovićeve večeri poezije u Bijelom Polju, koja ima status od posebnog značaja

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o pozorišnoj djelatnosti; Zakon o kinematografiji; Zakon o izdavačkoj djelatnosti, Uredba o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, strateška intersektorska dokumenta

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Unapređenje umjetničke produkcije opštinskih ustanova kulture i autorskog rada kreativnog kadra iz 13 opština sa sjevera Crne Gore, na osnovu godišnjeg javnog konkursa

Opis cilja:

Unapređenje umjetničke produkcije opštinskih ustanova kulture i autorskog rada kreativnog kadra iz 13 opština sa sjevera Crne Gore, na osnovu godišnjeg javnog konkursa

		informacija	vrijednost			
Broj odobrenih projekata iz opština sa sjevera	broj projekata		31.00	50.00	55.00	67.00

Opis indikatora:

rodno neutralni jer će se aktivnosti sprovoditi bez obzira na rodne identitete i oni neće imati uticaja na donošenje odluka

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 001 005 - PODRŠKA ZA RAZVOJ KULTURE DJECE I MLADIH

Svrha aktivnosti:

Sufinansiranje projekata u oblasti kulture namijenjenih djeci i mladima za koje će Ministarstvo kulture i medija obezbjeđivati finansijsku podršku u periodu od 2023. do 2025. godine. Predlog politike proizilazi iz očigledne potrebe z obezbjeđivanjem kvalitetnih kulturnih sadržaja čiji bi glavni korisnici bili djeca i mladi, a krajnji cilj razvijanje kulturnih navika stanovništva počev od ranog djetinjstva

Opis aktivnosti:

Nedovoljna ponuda kvalitetnih kulturnih sadržaja za djecu u Crnoj Gori može se tretirati kao jedan od razloga za neadekvatne načine na koji djeca provode svoje slobodno vrijeme. Na postojanje „krize kulture za djecu, mlade i roditel ukazuju rezultati istraživanja Agencije za elektronske medije Crne Gore i UNICEF-a o djeci, roditeljima i medijima u Crn Gori, koje je za njihove potrebe sproveo Ipsos strategic marketing, tokom avgusta 2018. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.055 roditelja i 655 djece uzrasta od četiri do 17 godina. Generalni zaključak istraživanja da „Dok vrijeme provodimo kraj ekrana, negdje spolja se odvija realan život u kome se grade neprocjenjiva, relevantna životna iskustva i postavljaju temelji za lične, socijalne, kulturne i moralne vrijednosti!“

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Konvencija o pravima djeteta

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Nedovoljna ponuda kvalitetnih kulturnih sadržaja za djecu u Crnoj Gori može se tretirati kao jedan od razloga za neadekvatne načine na koji djeca provode svoje slobodno vrijeme. Na postojanje „krize kulture za djecu, mlade i roditel ukazuju rezultati istraživanja Agencije za elektronske medije Crne Gore i UNICEF-a o djeci, roditeljima i medijima u Crn Gori, koje je za njihove potrebe sproveo Ipsos strategic marketing, tokom avgusta 2018. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.055 roditelja i 655 djece uzrasta od četiri do 17 godina. Generalni zaključak istraživanja j da „Dok vrijeme provodimo kraj ekrana, negdje spolja se odvija realan život u kome se grade neprocjenjiva, relevantna životna iskustva i postavljaju temelji za lične, socijalne, kulturne i moralne vrijednosti!“

Naziv i/ili opis mjere

Ekspoze mandatar 43. Vlade Crne Gore: Jedan od pet prioritetnih pravaca djelovanja aktuelne Vlade je afirmacija djece i mladih, pod sloganima „Djeca su naš najdragocjeniji resurs“ i „Budućnost je u njima“.

Očekivani rezultat

„obezbjeđivanje kvalitetnih kulturnih sadržaja čiji bi glavni korisnici bili djeca i mladi, a krajnji cilj razvijanje kulturnih navika stanovništva počev od ranog djetinjstva.

Srednjoročni program rada Vlade 2021-2023. Cilj 4.2. Jednake šanse za sve u kulturi

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 020 002 - POZORIŠNA, FILMSKA I MUZIČKA DJELATNOST

Svrha potprograma:

Sprovođenje programa od javnog interesa u oblasti pozorišne, muzičke i filmske djelatnosti

- priprema i scensko prikazivanje crnogorske, regionalne i svjetske drame
- Unapređenje i promovisanja nacionalne muzičke kulture
- Sprovođenje programa od javnog interesa u kinematografiji
- Prikupljanje, evidentiranje i čuvanje crnogorske kinematografske baštine i njena promocija

Opis potprograma:

1. Realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih umjetnosti (baletske, operne, muzičke predstave),

- Razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim pozorištima, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu,
- Saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti,
- Saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti,
- Izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru,
- Izdavanje stručne i pozorišne literature, kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta,
- Marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore,
- Prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.

2. Sprovođenje mjera i aktivnosti unapređenja i razvoja savremenog kinematografskog stvaralaštva, međunarodna promocija i prezentacija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i potencijala, podrška i podsticaj kinematografske produkcije i koprodukcione saradnje, razvoj i edukacija publike, realizacija aktivnosti koje proizilaze iz programa EU i SI u ovoj oblasti i sl. Preuzeto je članstvo u najvažnijim evropskim filmskim asocijacijama.

3.prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori.

4. Muzički centar Crne Gore je glavni nosilac muzičkog života i djelovanja na teritoriji CG.

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19 i 70/21), Zakon o kulturi ("Sl.list CG", br. 49/08, 38/12, 16/11-24), Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Sl.list CG", br. 60/01 i "Sl.list CG", br. 75/10), Granski kolektivni ugovor za oblast kulture ("Sl. list CG", br. 64/16), Zakon o kinematografiji

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet budžet državnih fondova 2025
20 020 002 002	Djelatnost Crnogorskog narodnog pozorišta	3,182,744.96	3,306,770.36	3,637,447.00
20 020 002 003	Djelatnost Kraljevskog pozorišta "Zetski dom"	1,031,750.00	1,125,943.80	1,125,943.80
20 020 002 007	Djelatnost Crnogorske kinoteke	549,937.00	590,906.00	631,967.00
20 020 002 008	Djelatnost Muzičkog centra	2,778,745.77	3,052,000.00	3,256,000.00
20 020 002 009	Djelatnost Filmskog centra	1,711,080.00	1,738,154.00	1,759,391.00
Ukupni izdaci		9,254,257.73	9,813,774.16	10,410,749.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet budžet državnih fondova 2025
AKTIVNOST: 20 020 002 002 - Djelatnost Crnogorskog narodnog pozorišta			
CILJ: Realizacija programa kroz pripremu i scensko prikazivanje crnogorske i svjetske drame, posebno savremene domaće i strane drame, kao i muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetničkog značaja, kao i drugih programa, a sve u cilju dostizanja visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukaciju nove publike.			
INDIKATOR: broj premijera Jedinica mjere: broj premijera	6	4	10
AKTIVNOST: 20 020 002 003 - Djelatnost Kraljevskog pozorišta "Zetski dom"			
CILJ: Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz njegovanje postojeće i razvoj nove publike			
INDIKATOR: Broj premijera Jedinica mjere: broj premijera	3	3	3
CILJ: Razvoj i unapređenje domaće, regionalne i međunarodne saradnje			
INDIKATOR: Broj predstava na gostovanjima u inostranstvu Jedinica mjere: broj gostovanja	1	5	5
AKTIVNOST: 20 020 002 007 - Djelatnost Crnogorske kinoteke			
Nema definisanih ciljeva			
AKTIVNOST: 20 020 002 008 - Djelatnost Muzičkog centra			
Nema definisanih ciljeva			

AKTIVNOST: 20-020-002-009 - Djelatnost Filmskog centra			
CILJ: kontinuirana proizvodnja domaćih kinematografskih djela , jačanje koprodukcijske saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti			
INDIKATOR: broj podržanih projekata Jedinica mjere: broj podržanih projekata	50	55	57
CILJ: međunarodna promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva , učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u CG			
INDIKATOR: broj nastupa i predstavljanja na filmskim festivalima , broj podržanih crnogorskih projekata na inostranim fondovima i učešće na međunarodnim organizacijama Jedinica mjere: broj nastupa/predstavljanja	24	25	26

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 002 - DJELATNOST CRNOGORSKOG NARODNOG POZORIŠTA

Svrha aktivnosti:

Crnogorsko narodno pozorište se, shodno zakonu i Statutu, u okviru svoje repertoarske djelatnosti, bavi pripremom i scenskim prikazivanjem crnogorske, regionalne i svjetske drame, posebno njegujući savremenu domaću i stranu dramaturgiju, kao i muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetničkog značaja

Opis aktivnosti:

Realizaciju umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih umjetnosti (baletskih, operskih, muzičkih predstava)

- Razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim pozorištima, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu
- Saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti
- Saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti
- Izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcije od javnog interesa za Crnu Goru
- Izdavanje stručne i pozorišne literature, kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta
- Marketing u okviru kuturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore
- Prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori

Pravni i strateški osnov:

Zakon o budžetu Crne Gore za 2022 godinu, Zakon o pozorišnoj djelatnosti, Odluka o organizovanju JU CNP, Statut JU CNP, Repertoarski plan CNP, Nacionalni program razvoja kulture 2021-2025

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja:

Realizacija programa kroz pripremu i scensko prikazivanje crnogorske i svjetske drame, posebno savremene domaće i strane drame, kao i muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetničkog značaja, kao i drugih programa, a sve u cilju dostizanja visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukacij nove publike.

...nastanka programa kroz pripremu i scensko prikazivanje crnogorske i svjetske drame, posebno savremene domace i strane drame, kao i muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetničkog značaja, kao i drugih programa, a sve u cilju dostizanja visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukaciju nove publike.

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
broj premijera	broj premijera		4.00	6.00	4.00	10.00

Opis indikatora:

Rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 003 - DJELATNOST KRALJEVSKOG POZORIŠTA "ZETSKI DOM"

Svrha aktivnosti:

JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom" se, shodno zakonu, odluci o organizovanju i statutu, u okviru repertoarske djelatnosti bavi pripremom i izvođenjem scenskih djela iz kulturne baštine Crne Gore i svjetske kulturne baštine, posebno njegujući savremenu domaću i stranu dramu, kao i druga muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetnikog značaja, uz razvoj i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Opis aktivnosti:

Djelatnost Pozorišta je:

- 1) realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih izvedbenih umjetnosti, koji se uklapaju u programsku koncepciju Pozorišta;
 - 2) organizovanje festivala, sinkretističkih priredbi, akademija, simpozijuma, tribina, edukativnih i drugih programa manifestacionog tipa od značaja za pozorišni život i kulturu Crne Gore;
 - 3) pomoć u eksperimentalnim, praktičnim, teorijskim pozorišnim istraživanjima;
 - 4) organizovanje studijskih boravaka stranih pozorišnih umjetnika i istraživača u Crnoj Gori i crnogorskih pozorišnih umjetnika i istraživača u zemlji i inostranstvu;
 - 5) razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim, a posebno kraljevskim pozorištima u inostranstvu, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu;
 - 6) saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti;
 - 7) saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti;
 - 8) izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru;
 - 9) izdavanje stručne i pozorišne literature kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta;
 - 10) marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore;
 - 11) prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.
- Pozorište može, pored navedenih djelatnosti, obavljati druge poslove koji su u funkciji ostvarivanja pozorišne djelatnosti od animacije mladih i povećanja dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom do popularizacije pozorišne umjetnosti, u skladu sa zakonom i statutom Pozorišta.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19 i 70/21), Zakon o kulturi ("Sl.list CG", br. 49/08, 38/12, 16/11-24), Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Sl.list CG", br. 60/01 i "Sl.list CG", br. 75/10), Granski kolektivni ugovor za oblast kulture ("Sl. list CG", br. 64/16), Odluka o organizovanju JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom" ("Sl. list CG", br. 44/13 i 43/14), Statut JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom", br. 1196 od 18.05.2017, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Kraljevsko pozorište "Zetski dom", br. 198 od 6.2.2020.godine

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz njegovanje postojeće i razvoj nove publike

Opis cilja:

Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz njegovanje postojeće i razvoj nove publike

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj premijera	broj premijera		6.00	3.00	3.00	3.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: Razvoj i unapređenje domaće, regionalne i međunarodne saradnje

Opis cilja:

Razvoj i unapređenje domaće, regionalne i međunarodne saradnje

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj predstava na gostovanjima u inostranstvu	broj gostovanja		1.00	1.00	5.00	5.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih

rodno neutralan (rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za posuzanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 007 - DJELATNOST CRNOGORSKE KINOTEKE

Svrha aktivnosti:

Prikupljanje, evidentiranje i čuvanje crnogorske kinematografske baštine i njena promocija, kao i čuvanje i prikazivanje djela koja pripadaju svjetskom filmskom nasljeđu

Opis aktivnosti:

Osnovna djelatnost Crnogorske kinoteke je prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori. Ovi filmovi se nalaze na različitim mjestima i uglavnom su smješteni u neadekvatnim uslovima, pa im prijeti opasnost od propadanja. Zato je primarni zadatak prikupljanje i zaštita negativa i pratećeg filmskog materijala, te izrada novih pozitiv kopija. Takođe, Kinoteka brine i o kolekciji filmova koji su dio svjetskog filmskog nasljeđa. Pored čuvanja materijala, zadatak Kinoteke je i pronalaženje, kao i prikupljanje nove dokumentarne i filmske građe. Pregled, evidentiranje, katalogizacija, deponovanje i transfer filmskog materijala na digitalne video nosače; uz prijedlog mjera zaštite, sa postojećim brojem zaposlenih i angažovanim saradnicima po ugovorima.

Pravni i strateški osnov:

Odluka Vlade Crne Gore o osnivanju Crnogorske kinoteke / SL. List RCG 29/2000, Zakon o kulturi Crne Gore 3341

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 008 - DJELATNOST MUZIČKOG CENTRA

Svrha aktivnosti:

KONTINUIRANO UNAPREĐENJE I PROMOVISANJE NACIONALNE MUZIČKE KULTURE KROZ VALORIZACIJU MUZIČKE BAŠTINE

Opis aktivnosti:

U Muzičkom centru Crne Gore objedinjeni su svi vitalni i infrastrukturni segmenti koji čine preduslov razvoja nacionalne muzičke kulture:

Simfonijski orkestar
Narodni orkestar
Koncertna agencija i Muzičko-informativni centar

i organizovane komplementarne djelatnosti neophodne za njihovo funkcionisanje:

Muzička knjižara i CD shop
Prodavnica i servis muzičkih instrumenata
Muzičke učionice

Ovako koncipiran Muzički centar Crne Gore je glavni nosilac muzičkog života i djelovanja na teritoriji CG.

Pravni i strateški osnov:

ZAKON O RADU, ZAKON O BUDŽETU, GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR IZ OBLASTI KULTURE, ZAKON O KULTURI, UPUTSTVO O RADU DRŽAVNOG TREZORA

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 002 009 - DJELATNOST FILMSKOG CENTRA

Svrha aktivnosti:

spровоđenje programa od javnog interesa u kinematografiji

Opis aktivnosti:

Sprovođenje mjera i aktivnosti unapređenja i razvoja savremenog, međunarodna promocija i prezentacija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i potencijala, podrška i podsticaj kinematografske produkcije i koprodukcione saradnje razvoj i edukacija publike, realizacija aktivnosti koji proizilaze iz programa EU i SE u ovoj oblasti. Preuzeto je članstvo u najvažnijim evropskim filmskim asocijacijama.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kinematografiji

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o postupku, načinu kriterijumam za sprovođenje konkursa o sufinansiranju kinematografskih djelatnosti Nacionalni program 2018-2023

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Pitanju rodne ravnopravnosti u crnogorskoj kinematografiji posvećena je posebna pažnja kroz Nacionalni program razvoja kinematografije 2018-2023. godine za čije je sprovođenje nadležna JU Filmski centar Crne Gore. Takođe, u skladu strateškim dokumentima o rodnoj ravnopravnosti koji je usvojio Evropski fond za sufinansiranje koprodukcija EURIMAGES urađeno je istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u crnogorskoj kinematografiji, u okviru kojeg kvantitativnom analizom utvrđen odnos zastupljenosti žena i muškaraca u filmskoj industriji i kroz kvalitativnu analizu identifikovani uzroci neravnopravne zastupljenosti oba pola na određenim pozicijama.

Naziv i/ili opis mjere**Očekivani rezultat**

Filmski centar podržava rad organizacija koje promovišu rodnu ravnopravnost u kinematografiji kao i konkretne projekte koji na najbolji način podstiču veće učešće žena u produkciji filma(CIRCLE).

Projekat Circle je platforma za promociju žena filmskih stvaraalca, godinama unazad podržavan od strane Filmskog centra dobio je podršku fonda EUROIMAGES jer je prepoznat kao važan internacionalni promoter rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji.

Filmski centar planirao predvidio i planirao da dio sredstava u budžetu za 2023. godinu bude iskorišćen za podršku projektima komplementarnih djelatnosti koji promovišu rodnu jednakost kao i za podršku filmskim projektima na čijem čeku su žene .Takođe će se angažovati za nastavak istraživanja koja se tiču učešća žena u filmskoj industriji "ispred" i "iza kamere".

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: kontinuirana proizvodnja domaćih kinematografskih djela , jacanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti

Opis cilja:

kontinuirana proizvodnja domaćih kinematografskih djela , jacanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
broj podržanih projekata	broj podržanih projekata	ugovor o sufinansiranju kinematografskih	50.00	50.00	55.00	57.00

fazama
projekata;
Izvještaji o
evaluatorima
projekta

Opis indikatora:

Indikator rodno osjetljiv na način što Filmski centar podržava rad organizacija koje promovišu rodnu ravnopravnost u kinematografiji kao i konkretne projekte koji na najbolji način podstiču veće učešće žena u produkciji filma(CIRCLE). Projekat Circle je platforma za promociju žena filmskih stvaraalca, godinama unazad podržavan od strane Filmskog centra dobio je podršku fonda EUROIMAGES jer je prepoznat kao važan internacionalni promoter rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilogovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: međunarodna promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva , učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u CG

Opis cilja:

Obezbijeđivanje što boljih uslova za međunarodnu promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva , učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u CG

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
broj nastupa i predstavljanja na filmskim festivalima , broj podžanih crnogorskih projekata na inostranim fondovima i učešće na međunarodnim organizacijama	broj nastupa/predstavljanja	ugovori o saradnji sa međunarodnim parnerima ; ugovori o kontribucijama ; direktna učešće na inostranim programima	24.00	24.00	25.00	26.00

Opis indikatora:

Indikator je rodno osjetljiv na način što je Filmski centar planirao predvidio i planirao da dio sredstava u budžetu za 2023. godinu bude iskorišćen za podršku projektima komplementarnih djelatnosti koji promovišu rodnu jednakost kao za podršku filmskim projektima na čijem čeku su žene .Takođe će se angažovati za nastavak istraživanja koja se tiču učešća žena u filmskoj industriji "ispred" i "iza kamera"

Rodno osetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 020 003 - KREATIVNA CRNA GORA I PROJEKTI

Svrha potprograma:

Realizacijom programa obezbjeđuje se ostvarenje javnog interesa u kulturi, koji je definisan članom 5 Zakona o kulturi, kao i ispunjenje prioriteta u okviru postavljenih ciljeva Programa razvoja kulture - strateškog dokumenta kojim se uvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture i određuju organizacione, finansijske i administrativne mjere za njihovo ostvarivanje na teritoriji Crne Gore.
Takode u skladu sa članom 88 Zakon o kulturi stavlja se akcenat i na razvoj sektora kreativnih industrija.
Prioritet 1. Strateško planiranje u kulturi
Prioritet 2. Unapređenje infrastrukture u kulturi

Opis potprograma:

Aktivnosti su usmjerene na realizaciju projekata od kapitalnog značaja za kulturu: obezbjeđenje adekvatnog tretmana objekata kulture na teritoriji Crne Gore, od kojih je ne mali broj zaštićen Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i ima status kulturno dobro. Imajući u vidu javni interes u kulturi, definisan Zakonom o kulturi, kao i Nacionalni program razvoja kulture, kao strateški dokument kojim se utvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture, u funkciji stvaranja uslov za razvoj svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, zaštitu kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih industrija neophodna je realizacija projekata koji su usmjereni na zaštitu i unapređenje kulturne baštine, stvaranje i unapređenje uslova za razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, kroz sagledavanje potreba kulturnog sektora u pogledu obezbjeđenja adekvatne infrastrukture, za obavljanje svih djelatnosti od značaja za razvoj kulture

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o kulturi Službeni list Crne Gore", br. 049/08 od 15.08.2008, 016/11 od 22.03.2011, 040/11 od 08.08.2011, 038/ od 19.07.2012), Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11, 044/17, 018/19), Nacionalni program razvoja kulture – Program razvoja kulture

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budže budžet držav fondova 202
20 020 003 001	Projekti od kapitalnog značaja za kulturu	990,000.00	1,055,000.00	1,220,000.00
20 020 003 002	Kreativne industrije	202,000.00	265,000.00	420,000.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budže budžet držav fondova 202
AKTIVNOST: 20 020 003 001 - Projekti od kapitalnog značaja za kulturu			
Nema definisanih ciljeva			
AKTIVNOST: 20 020 003 002 - Kreativne industrije			
CILJ: Podrška razvoju kreativnih industrija			
INDIKATOR: Podrška razvoju kreativnih industrija Jedinica mjere: broj podržanih projekata	20	25	30

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 003 001 - PROJEKTI OD KAPITALNOG ZNAČAJA ZA KULTURU

Svrha aktivnosti:

Interes u kulturi, koji je definisan članom 5 Zakona o kulturi, kao i ispunjenje prioriteta u okviru postavljenih ciljeva Programa razvoja kulture - strateškog dokumenta kojim se uvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture i određuju organizacione, finansijske i administrativne mjere za njihovo ostvarivanje na teritoriji Crne Gore.

Prioritet 1. Strateško planiranje u kulturi

Prioritet 2. Unapređenje infrastrukture u kulturi

Opis aktivnosti:

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u Ulcinju

- Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata u okviru kompleksa Tamnice Jusovača, Glavni grad Podgorica, a za potrebe uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a

- Rekonstrukcija Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore

- Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije ostataka Bedema, I, II i III faza

- Glavni projekat rekonstrukcije ostataka Bedema

- Elaborat parcelacije Tvrđava Besac

- Elaborat parcelacije Zadužbina Ljubatovića

- Geodetska podloga trase napojnog kabla – Zgrada zatvora

- Troškovi električne enegrije Muzički centar, Crnogorska kinoteka

- Tekuće održavanje opreme u okviru Plana zaštite JU Narodni muzej Crne Gore

- Tekuće održavanje opreme e-ticketing modela JU Narodni muzej Crne Gore

- Izrada softvera za integrisani programski paket za muzeje (TENSOR IPPM) za JU Narodni muzej Crne Gore

- Projekat UNDP

- Oprema Opština Bijelo Polje

- Oprema Opština Bar

Projekti su usmjereni na zaštitu i unapređenje kulturne baštine, stvaranje i unapređenje uslova za razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva i razvoj kulturnih i kreativnih industrija. Kroz sagledavanje potreba kulturnog sektora u pogledu obezbjeđenja adekvatne infrastrukture, za obavljanje svih djelatnosti od značaja za razvoj kulture, posebno imajući u vidu odredbe Zakona o regionalnom razvoju Crne Gore, u okviru potprorama podrazumijevaju se kontinuirane aktivnosti na izradi i reviziji tehničke dokumentacije i izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji objekata kulture, od kojih ne mali broj ima status kulturno dobro. Projekti se realizuju u saradnji sa partnerima: Uprava javnih radova, Kancelarija Programa ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP), organi lokalne samouprave, javne ustanove iz oblasti kulture i drugi relevantni subjekti, za koje su osim sredstava Budžeta Crne Gore, obezbijeđeni i eksterni izvori finansiranja

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Program razvoja kulture

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nedovoljno zastupljenih grupa u društvu (dijeca, žene, muškarci, stari, RAR populacija, osobe sa

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 020 003 002 - KREATIVNE INDUSTRIJE

Svrha aktivnosti:

Realizacijom ove aktivnosti stvaraju se uslovi za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u skladu sa članom 5 Zakona o kulturi s posebnim akcentom na razvoj sektora kreativnih industrija u skladu sa članom 88 Zakona istog propisa.

Opis aktivnosti:

Aktivnosti su usmjerene na razvoj kreativnih industrija, kao važnog generatora lokalnog ekonomskog razvoja, koje su Nacionalnim programom razvoja kulture identifikovane, kao jedna od oblasti koje treba da doprinesu valorizaciji kreativnog i kulturnog potencijala kojim raspolaže Crna Gora. Podrazumijevaju povezivanje sektora turizma i kulturnog stvaralaštva, podsticanje razvoja malog i srednjeg preduzetništva u oblasti kulturnog stvaralaštva, praćenje rada i saradnju sa strukovnim udruženjima u sektoru kulture kao partnerima u kreiranju prijedloga podsticajnih programa za razvoj preduzetništva i praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Program razvoja kulture

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Podrška razvoju kreativnih industrija

Opis cilja:

Podrška razvoju kreativnih industrija

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor	Bazna	n	n + 1	n + 2
------------------	----------------	-------	-------	---	-------	-------

Opis indikatora:

Neutralni jer treba da se realizuju bez obzira na rod ili bilo koju drugu karakteristiku.

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Svrha programa:

Zaštita i očuvanje kulturne baštine kao dugoročnog resursa za održivi razvoj, prioritet savremenih državnih politika i ostvarivanje javnog interesa

Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz učešća Crne Gore u regionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti kulturne baštine (Evropska unija, Savjet Evrope, UNESCO)

Opis programa:

U okviru ovog potprograma sprovode se aktivnosti od javnog interesa za zaštitu i očuvanje kulturne baštine na čitavoj teritoriji države, kao i van njenih granica, a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine. Godišnje aktivnosti se odnose na projekte, programe i aktivnosti, koje se realizuju iz oblasti: Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu; Nacionalnog programa razvoja kulture; interdisciplinarnih istraživanja, upravljanja, održivog korišćenja, ekonomske i turističke valorizacije kulturne baštine; sprovođenja arheoloških i konzervatorskih istraživanja izrade konzervatorskih i drugih projekata na kulturnim dobrima; sprovođenja konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima; integralne zaštite; istraživanja, evidentiranja i zaštite kulturnih dobara Crne Gore, a koja se nalaze van njenih granica; edukacije i doedukacije kadrova za obavljanje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti; unaprjeđenja uslova za obavljanje djelatnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine, u skladu sa propisima, u javnim ustanovama čiji je osnivač država; podrške opštinskim javnim ustanovama na unaprjeđenju uslova čuvanja i zaštite pokretne kulturne baštine; podrške nosiocima i čuvarima nematerijalnog nasljeđa; sprovođenja zaštitn arheoloških i konzervatorskih istraživanja; sprovođenja hitnih intervencija na kulturnim dobrima; sprovođenja mjera zaštite na spomen-obilježjima; međunarodne saradnje i drugo.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, ("Sl. list Crne Gore", br. 49/08, 16/11, 40/11),

Zakon o zaštiti kulturnih dobara, ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11, 044/17, 018/19)

Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora ("Službeni list Crne Gore", br. 056/13, 013/18, 067/19)

Zakon o muzejskoj djelatnosti, ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11)

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11)

Zakon o arhivskoj djelatnosti, ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11)

Zakon o kinematografiji, („Sl. list CG“, broj 42/15)

Zakon o državnim simbolima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 047/04, 027/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 040/11, 034/19, 047/19)

Zakon o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/11 i 37/17)

Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Zakon o kulturi, član 83 i 84

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	i budžet državnih fondova 202
20 021 001	Kulturna baština	1,609,901.00	1,827,400.00	1,869,400.
20 021 002	Muzejska djelatnost	4,701,821.18	4,667,776.20	4,786,415.
20 021 003	Bibliotekarska delatnost	2,021,204.12	1,988,899.20	2,078,533.
20 021 004	Konzervatorska djelatnost i arheologija	1,381,829.59	1,427,782.05	1,531,691.
Ukupni izdaci		9,714,755.89	9,911,857.45	10,266,040.

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
POTPROGRAM: 20 021 001 - Kulturna baština			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 021 002 - Muzejska djelatnost			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 021 003 - Bibliotekarska delatnost			
Nema definisanih ciljeva			
POTPROGRAM: 20 021 004 - Konzervatorska djelatnost i arheologija			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 021 001 - KULturna BAŠTINA

Svrha potprograma:

Zaštita i očuvanje kulturne baštine kao dugoročnog resursa za održivi razvoj, prioritet savremenih državnih politika i ostvarivanje javnog interesa;
Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz učešća Crne Gore u regionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti kulturne baštine (Evropska unija, Savjet Evrope, UNESCO)

Opis potprograma:

U okviru ovog potprograma sprovode se aktivnosti od javnog interesa za zaštitu i očuvanje kulturne baštine na čitavoj teritoriji države, kao i van njenih granica, a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine. Godišnje aktivnosti se odnose na projekte, programe i aktivnosti, koje se realizuju iz oblasti: Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. godinu; Nacionalnog programa razvoja kulture; interdisciplinarnih istraživanja, upravljanja, održivog korišćenja, ekonomske i turističke valorizacije kulturne baštine; sprovođenja arheoloških i konzervatorskih istraživanja; izrade konzervatorskih i drugih projekata na kulturnim dobrima; sprovođenja konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima; integralne zaštite; istraživanja, evidentiranja i zaštite kulturnih dobara Crne Gore, a koja se nalaze van njenih granica; edukacije i doedukacije kadrova za obavljanje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti; unaprjeđenja uslova za obavljanje djelatnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine, u skladu sa propisima, u javnim ustanovama čiji je osnivač država; podrške opštinskim javnim ustanovama na unaprjeđenju uslova čuvanja i zaštite pokretne kulturne baštine; podrške nosiocima i čuvarima nematerijalnog nasljeđa; sprovođenja zaštitni arheoloških i konzervatorskih istraživanja; sprovođenja hitnih intervencija na kulturnim dobrima; sprovođenja mjera zaštite na spomen-obilježjima; međunarodne saradnje i drugo

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o kulturi, ("Sl. list Crne Gore", br. 49/08, 16/11, 40/11),

Zakon o zaštiti kulturnih dobara, ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11, 044/17, 018/19)

Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora ("Službeni list Crne Gore", br. 056/13, 013/18, 067/19),

Zakon o muzejskoj djelatnosti, ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11)

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11)

Zakon o arhivskoj djelatnosti, ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11)

Zakon o kinematografiji, („Sl. list CG“, broj 42/15)

Zakon o spomen-obilježjima, ("Službeni list Crne Gore", br.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

20 021 001 001	Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa	1,491,400.00	1,757,400.00	1,793,400.00
20 021 001 002	Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO	118,501.00	70,000.00	76,000.00
Ukupni izdaci		1,609,901.00	1,827,400.00	1,869,400.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
AKTIVNOST: 20 021 001 001 - Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa			
CILJ: Sprovođenje Konkursa za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore			
INDIKATOR: realizacija programa i projekata u okviru javnog konkursa Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023 Jedinica mjere: broj zaključenih ugovora	80	100	120
CILJ: Unaprjeđenje stanja kulturnih dobara			
INDIKATOR: Broj i vrsta kulturnog dobra Jedinica mjere: Broj, Nepokretno (NKD), pokretno (PKD), nematerijalno kulturno dobro (NEMKD)	50	80	80
AKTIVNOST: 20 021 001 002 - Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO			
CILJ: Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije			
Nema definisanih indikatora učinka			
CILJ: Sprovođenje programa i projekata međunarodne saradnje koji proizilaze iz platformi saradnje ponuđenih od UNESCO			
INDIKATOR: Programi i projekti koji se implementiraju ili čija je implementacija planirana Jedinica mjere: 5	5	5	5

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 001 001 - PODRŠKA ISTRAŽIVANJU I ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Svrha aktivnosti:

Zaštita, očuvanje i valorizacija kulturne baštine u autentičnom obliku i obezbjeđivanje njenog održivog korišćenja u naučne, edukativne, kulturne, turističke i druge opšte korisne svrhe

Opis aktivnosti:

Zaštita i očuvanje kulturne baštine odnosi se na unaprjeđenje aktivnosti na zaštiti kulturnih dobara (nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih), kao i na ukupno nasljeđe kroz istraživanje, dokumentovanje, zaštitu, očuvanje i prezentovanje muzejskog, bibliotečkog, arhivskog i kinotečkog fonda. Aktivnosti se sprovode kroz konkurs, podršku projektima zaštite kulturne baštine pravnih lica, vlasnika i držaoca kulturnih dobara, kao i programima državnih organa javnih ustanova koje obavljaju konzervatorsku, muzejsku, arhivsku, bibliotečku i kinotečku djelatnost, čiji je osnivač država.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi; Nacionalni program razvoja kulture; Zakon o zaštiti kulturnih dobara Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, Zakon o arhivskoj djelatnosti, Zakon o spomen – obilježjima, Nacionalni program razvoja kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara, međunarodni sporazumi i memorandum, međunarodne konvencije iz oblasti kulturne baštine "Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine Zakon o kulturi, čl 83 i 84.

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Sprovođenje Konkursa za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore

Opis cilja:

Realizacija programa i projekata u okviru javnog konkursa Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu

INDIKATORI UČINKA

Realizacija programa i projekata u okviru javnog konkursa Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023	Broj, količina ugovora	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Opis indikatora:

Isti se ne uzima kao relevantan za postizanje cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Naziv cilja: Unaprjeđenje stanja kulturnih dobara

Opis cilja:

Unaprjeđenje stanja kulturnih dobara

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj i vrsta kulturnog dobra	Broj, Nepokretno (NKD), pokretno (PKD), nematerijalno kulturno dobro (NEMKD)		40.00	50.00	60.00	70.00

Opis indikatora:

Isti se ne uzima kao relevantan za postizanje cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 001 002 - CRNOGORSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

Svrha aktivnosti:

Praćenje i sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz članstva Crne Gore u UNESCO

Opis aktivnosti:

Koordinacija i implementacija aktivnosti iz oblasti kulture, prosvjete i nauke u okviru programa i projekata saradnje sa UNESCO, kao i u okviru ispunjavanja obaveza proizašlih iz konvencija UNESCO koje je Crna Gora ratifikovala/potvrdila; praćenje programa iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, sporta i medija; praćenje stanja očuvanosti UNESCO mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori; učešće u međunarodnim tijelima UNESCO i razmjena informacija; koordinacija institucionalne saradnje; saradnja sa civilnim sektorom; praćenje/učešće/koordinacija u izradi nominacija za upis na UNESCO listu i UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalnih baštine čovječanstva

Pravni i strateški osnov:

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza
Statut Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije

Opis cilja:

Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije

Naziv cilja: Sprovođenje programa i projekata međunarodne saradnje koji proizilaze iz platformi saradnje ponuđenih od UNESCO

Opis cilja:

Sprovođenje programa i projekata međunarodne saradnje koji proizilaze iz platformi saradnje ponuđenih od UNESCO

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Programi i projekti koji se implementiraju ili čija je implementacija planirana	5		5.00	5.00	5.00	5.00

Opis indikatora:

svi su rodno neutralni jer planirane aktivnosti ne podrazumijevaju razvrstavanje prema rodnim identitetima, uz napomenu da u slučaju da se u okviru programa participacije, iz donacija, mogu pojaviti projekti koji su rodno pozitivni, ali to u ovom trenutku ne možemo pretpostaviti budući da poziv treba da bude raspisan naredne godine

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 021 002 - MUZEJSKA DJELATNOST

Svrha potprograma:

Muzejska djelatnost (prikupljanje, čuvanje, konzervacija, prezentovanje muzejskog materijala
Popunjavanje, obrada i kvalitetno čuvanje muzejskog fonda u obliku definisanih zbirke i njegovo korišćenje u naučne, obrazovne i turističke svrhe
čuvanje i valorizaciju kulturnog blaga iz pomorske prošlosti uz prezentaciju kulturne bastine kroz izložbene manifestacije u zemlji i inostranstvu
prezentacija i promocija savremene vizuelne umjetnosti i novih medija, muzike, književnosti i filma, uz izdavačku djelatnost
prezentacija i promocija savremene vizuelne umjetnosti i novih medija, muzike, književnosti i filma, uz izdavačku djelatnost
Svrha rada JU "Pomorski muzej" CG Kotor podrazumijeva čuvanje i valorizaciju kulturnog blaga iz pomorske prošlosti u prezentaciju kulturne bastine kroz izložbene manifestacije u zemlji i inostranstvu
Prirodnjački muzej-Popunjavanje, obrada i kvalitetno čuvanje muzejskog fonda u obliku definisanih zbirke i njegovo korišćenje u naučne, obrazovne i turističke svrhe

Opis potprograma:

Reorganizacija Narodnog muzeja Crne Gore, Strateški plan razvoja Narodnog muzeja Crne Gore 2023-2028, I faza, Popis muzejskog materijala i muzejske dokumentacije I faza, Stručna obrada, reinventarizacija i kategorizacija muzejskog materijala, Uspostavljanje elektronskog oblika dokumentovanja, Formiranje predmetnog indeksa, Akvizicija muzejskog materijala, konzervatorska djelatnost
prezentacija crnogorske savremene umjetnosti; organizacija i prezentacija izložbi mladih savremenih umjetnika iz Crne Gore; prezentacija evropske i svjetske savremene umjetnosti kod nas; prezentacija crnogorske savremene umjetnosti u inostranstvu; čuvanje, proučavanje i valorizacija postojeće zbirke; dopunjavanje zbirke djelima savremene umjetnosti; uspostavljanje saradnje sa srodnim institucijama u regionu i šire; izdavačka djelatnost (umjetničke monografije i katalogi); ostvarivanje široke edukativne djelatnosti na polju vizuelne savremene umjetnosti i novih medija; predavanje javno vođenje kroz izložbe, kao dopuna opštem obrazovanju, publike različitih profila
Pomorski-Čuvanje, valorizacija i prezentacija kulturne baštine iz pomorske prošlosti kroz izložbenu djelatnost kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Terenski rad i otkup vrijednih i rijetkih eksponata
Konzervatorski i restauratorski zahvati na predmetima koji su svjedok prošlog vremena
Pisana riječ kao trajan dokument – odnosno, obezbjeđivanje kvalitetnih naučnih i istraživačkih radova iz pomorske istorije za generacije koje dolaze
Čuvanje vrijednog zdanja iz XVIII vijeka kroz sanacione radove
Promocije i izložbe u zemlji i u inostranstvu
Prirodnjački-Program "Muzejske zbirke" predstavlja osnovnu djelatnost Muzeja. Aktivnosti na godišnjem nivou su u direktnoj vezi sa programom "Muzejske zbirke", i sam program zavisi od rezultata rada. Postojanje jednog muzeja se zasniva na temeljima koje čine zbirke. Muzejske zbirke, zapravo predstavljaju najznačajniji rezultat rada Muzeja. Formiranje, obogaćivanje, čuvanje i korišćenje zbirke je smisao postojanja svakog muzeja, samim tim i prirodnjačkog. Na osnovu materijala iz ovog programa odvijaju se i aktivnosti ostalih programa, kao što su prezentacije, izdavačka djelatnost, naučno i stručno usavršavanje i dr
Centar savremene umjetnosti-prezentacija crnogorske savremene umjetnosti; organizacija i prezentacija izložbi mladih savremenih umjetnika iz Crne Gore; prezentacija evropske i svjetske savremene umjetnosti kod nas; prezentacija crnogorske savremene umjetnosti u inostranstvu; čuvanje, proučavanje i valorizacija postojeće zbirke; dopunjavanje zbirke djelima savremene umjetnosti; uspostavljanje saradnje sa srodnim institucijama u regionu i šire; izdavačka

Pravni i strateški
osnov:

- Zakon o kulturi,
- Zakon o muzejskoj djelatnosti
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara
- Zakon o budžetu
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o radu,
- Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti,
- Zakon o zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o zaštiti na radu,
- Opšti kolektivni ugovor,
- Granski kolektivni ugovor za oblast kulture,
- Zakon o porezu na dodatu vrijednost
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
- Statut Pomorskog muzeja CG

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2022
20 021 002 002	Djelatnost Narodnog muzeja	2,664,113.40	2,602,463.93	2,617,442
20 021 002 003	Djelatnost Centra savremene umjetnosti	1,124,761.86	1,160,243.27	1,187,548
20 021 002 004	Djelatnost Pomorskog muzeja	387,075.89	353,990.00	375,240
20 021 002 005	Djelatnost Prirodnjačkog muzeja	525,870.03	551,079.00	606,184
Ukupni izdaci		4,701,821.18	4,667,776.20	4,786,415

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budže budžet držav fondova 202
AKTIVNOST: 20 021 002 002 - Djelatnost Narodnog muzeja			
CILJ: stvaranje uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa propisima , kako bi muzejski material, kao dio nacionalne baštine ostao sačuvan I služio za zadovoljavanje kulturnih, naučnih, obrazovnih I drugih potreba pojedinaca I društva.			
INDIKATOR: reinventarisanje muzejskih predmeta Jedinica mjere: broj reinventarisanih muzejskih predmeta	30000	20000	10000
AKTIVNOST: 20 021 002 003 - Djelatnost Centra savremene umjetnosti			
Nema definisanih ciljeva			

AKTIVNOST: 20 021 002 004 - Djelatnost Pomorskog muzeja			
Nema definisanih ciljeva			

AKTIVNOST: 20 021 002 005 - Djelatnost Prirodnjačkog muzeja			
CILJ: Povećanje broja muzejskih predmeta I prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti živog svijeta putem stalnih I povremenih izložbi			
INDIKATOR: broj muzejskih predmeta Jedinica mjere: broj predmeta	2500	3000	3500
INDIKATOR: stalne izložbe Jedinica mjere: broj posjetilaca stalne izložbe	4500	6000	8600

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 002 - DJELATNOST NARODNOG MUZEJA

Svrha aktivnosti:

Muzejska djelatnost(prikupljanje,čuvanje,konzervacija,prezentovanje muzejskog materijala)

Opis aktivnosti:

Izrada Akcionog plana, dinamike i hodograma realizacije Programa rada Narodnog muzeja Crne Gore za 2023. godinu
Poboljšanje rada Odjeljenja za prezentaciju
Izrada novog vizuelnog identiteta Narodnog muzeja
Izrada suvenira, muzejskih komercijalnih kopija i njihova komercijalizacija
Virtuelni muzej i virtuelne izložbe
II faza projekta Audio-video vodiča
Učešće na sajmovima knjiga
Učešće na sajmovima turizma
Štampanje flajera – vodiča i vodiča – informatora Narodnog muzeja
Vođenje "NMCG PRESS ARHIVA"
II faza digitalizacije Glasnika Narodnog muzeja Crne Gore 1954-2021
Organizovane posjete turističkih novinara
Aktuelizovanje pitanja trajnog vlasništva predmeta dobijenih kroz arheološko istraživanje projekta Putevi kontinuiteta
Aktuelizovanje pitanja iskorišćenja sredstava dobijenih za projekat Sistematska arheološka istraživanja ostataka trikonhalne crkve u Lastvi Grabaljskoj
Predaja cjelokupnog arheološkog materijala NMCG Arheološkom muzeju
Konzervacija predmeta sa projekta Putevi kontinuiteta
Stručna obrada muzejskog materijala i izrada dokumentacije sa arheoloških istraživanja
Arheološka istraživanja lokaliteta Crvena Stijena
Organizacija naučnog skupa: Kult sahranjivanja u arheološkom kontekstu stećaka
Sistematizacija, naučna obrada i digitalizacija stećaka (i srodnih spomenika) na teritoriji Cetinja
Inventarizacija i reinventarizacija muzejskih predmeta Istorijskog muzeja
Obrada neobrađenog muzejskog materijala Istorijskog muzeja
Izmještanje muzejskih predmeta iz centralnog depoa
Objavljivanje fototipskog izdanja Inventara Državne nepokretne imovine u Skadru i okolini
Izrada monografske publikacije – Njegoševa Biljarda
Digitalizacija fotografija iz fonda NMCG
Izložba Boj bije srce u junaka, CGU Miodrag dado Đurić
Radionice koje će pratiti izložbe Istorijskog muzeja, Muzeja kralja Nikole i Njegoševog muzeja Biljarde
istraživanja, stručna obrada i kategorizacija muzejskog materijala Etnografskog muzeja
Izložba „TEKSTILNI PREDMETI U ENTERIJERU“
Izložba i radionica „DJEČJI SVIJET“ (Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja)
Publikacija Muzički zapisi iz Crne Gore

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o javnim radovima

Zakon o radu,

Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti,

Zakon o zdravstvenom osiguranju,

Zakon o zaštiti na radu,

Opšti kolektivni ugovor,

Granski kolektivni ugovor za oblast kulture,

Zakon o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: stvaranje uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa propisima , kako bi muzejski material, kao dio nacionalne baštine ostao sačuvan i služio za zadovoljavanje kulturnih, naučnih, obrazovnih i drugih potreba pojedinaca i društva.

Opis cilja:

stvaranje uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa propisima , kako bi muzejski material, kao dio nacionaln baštine ostao sačuvan i služio za zadovoljavanje kulturnih, naučnih, obrazovnih i drugih potreba pojedinaca i društva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
reinventarisanje muzejskih predmeta	broj reinventarisanih muzejskih predmeta		4637.00	30000.00	20000.00	10000.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 003 - DJELATNOST CENTRA SAVREMENE UMJETNOSTI

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Naziv i/ili opis mjere

Očekivani rezultat

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEŽA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 004 - DJELATNOST POMORSKOG MUZEJA

Svrha aktivnosti:

Svrha rada JU " Pomorski muzej" CG Kotor podrazumijeva čuvanje i valorizaciju kulturnog blaga iz pomorske prošlosti i prezentaciju kulturne baštine kroz izložbene manifestacije u zemlji i inostranstvu

Opis aktivnosti:

- Čuvanje, valorizacija i prezentacija kulturne baštine iz pomorske prošlosti kroz izložbenu djelatnost kako u zemlji tako u inostranstvu:
- Terenski rad i otkup vrijednih i rijetkih eksponata
- Konzervatorski i restauratorski zahvati na predmetima koji su svjedok prošlog vremena
- Pisana riječ kao trajan dokument – odnosno, obezbjeđivanje kvalitetnih naučnih i istraživačkih radova iz pomorske istorije za generacije koje dolaze
- Čuvanje vrijednog zdanja iz XVIII vijeka kroz sanacione radove
- Promocije i izložbe u zemlji i u inostranstvu

Pravni i strateški

osnov:

Zakon o kulturi

Zakon o muzejskoj djelatnosti

Zakon o radu, zaradama, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture, Zakon o računovodstvu

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

Statut Pomorskog muzeja CG

Zakon o zaštiti kulturnih dobara

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 002 005 - DJELATNOST PRIRODNJAČKOG MUZEJA

Svrha aktivnosti:

Popunjavanje, obrada i kvalitetno čuvanje muzejskog fonda u obliku definisanih zbirke i njegovo korišćenje u naučne, obrazovne i turističke svrhe

Opis aktivnosti:

Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Program "Muzejske zbirke" predstavlja osnovnu djelatnost Muzeja. Aktivnosti na godišnjem nivou su u direktnoj vezi s programom "Muzejske zbirke", i sam program zavisi od rezultata rada. Postojanje jednog muzeja se zasniva na temeljima koje čine zbirke. Muzejske zbirke, zapravo predstavljaju najznačajniji rezultat rada Muzeja. Formiranje, obogaćivanje, čuvanje i korišćenje zbirke je smisao postojanja svakog muzeja, samim tim i prirodnjačkog. Na osnovu materijala iz ovog programa odvijaju se i aktivnosti ostalih programa, kao što su prezentacije, izdavačka djelatnost, naučno i stručno usavršavanje i dr.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi, Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o budžetu, Zakon o radu, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Povećanje broja muzejskih predmeta i prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti živog svijeta putem stalnih i povremenih izložbi

Opis cilja:

Povećanje broja muzejskih predmeta i prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
broj muzejskih predmeta	broj predmeta	sketor muzejskih zbirki	2000.00	2500.00	3000.00	3500.00
stalne izložbe	broj posjetilaca stalne izložbe	Sektor za zajedničke muzejske i konzervatorsko-preparatorske poslove	2500.00	4500.00	6000.00	8600.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 021 003 - BIBLIOTEKARSKA DELATNOST

Svrha potprograma:

Maticna i Nacionalna biblioteka u CG, nosilac bibliotečko informacionog sistema, funkcije uredjene na osnovu Zakona o bibliotečkoj djelatnosti

Nabavka, skladištenje, sortiranje, klasifikacija, katalogizacija, čuvanje i ustupanje knjiga štampanih na Brajevom pismu i drugim tehnikama, dostupnim čitaocima oštećenog vida;

izdavanje knjiga na Brajevom pismu i transponovanje knjiga sa crnog tiska u zvučne i elektronske knjige;

izdavanje časopisa za lica oštećenog vida;

organizovanje čitaonice;

organizovanje promocija knjiga, književnih večeri, tribina, okruglih stolova i drugih kulturnih skupova;

drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Opis potprograma:

JU NBCG "Đurđe Crnojević", je smjestena u dva istorijska zdanja: zgradi bivseg Italijanskog poslanstva i zgradi bivseg Francuskog poslanstva. Treci veliki objekat je sedmoetažni depo u kojem je smjesteno oko 2.5 miliona jedinica gradje.

Fondovi biblioteke su podijeljeni u vise cjelina od kojih su najznacajniiji koji se cuvaju u Francuskom poslanstvu:

Nacionalna zbirka knjiga i periodike (oko 50.000 knjiga i 300 naslova crnogorskih naslova i casopisa) ; zbirka stare i rijetke knjige i 7 legata. Sve ovo predstavlja pisanu kulturnu bastinu Crne Gore.

Obezbjedivanje knjiga, časopisa i ostalog knjižnog materijala slijepim licima u njima dostupnim tehnikama. Program Biblioteke sastoji se od 7 aktivnosti: Snimanje knjiga u audio formatima, štampanje knjiga na Brajevom pismu, otkup knjiga u dostupnim formatima iz drugih Biblioteke i realizacija kulturnog i umjetničkog programa Biblioteke. Biblioteka pored toga organizuje kućnu i poštansku dostavu knjiga i ostalog knjižnog materijala, izdavanje časopisa i prikazivanje filmova za lica oštećenog vida

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o kulturi

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti

Zakon o zaštiti kulturnih dobara

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

Zakon o autorskim i srodnim pravima

Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Opšte kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Zakon o obligacionim odnosima

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

		fondova 2023	fondova 2024	fondova 202
20 021 003 002	Djelatnost Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević	1,699,127.56	1,645,554.00	1,700,854
20 021 003 003	Djelatnost Biblioteke za slijepe	322,076.56	343,345.20	377,679
Ukupni izdaci		2,021,204.12	1,988,899.20	2,078,533

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet budžet državnih fondova 2025
AKTIVNOST: 20 021 003 002 - Djelatnost Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević			
CILJ: Povećana zaštita i dostupnost kulturnog nasljeđa			
INDIKATOR: Broj obrađenih jedinica stare i rijetke bibliotečke građe, koja imaju status kulturnog dobra; Jedinica mjere: broj obrađenih jedinica stare i rijetke bibliotekarske građe	5500	5500	5500
AKTIVNOST: 20 021 003 003 - Djelatnost Biblioteke za slijepe			
CILJ: Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke.			
INDIKATOR: Nove publikacije Jedinica mjere: broj novih publikacija	120	130	140

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 003 002 - DJELATNOST NACIONALNE BIBLIOTEKE ĐURĐE CRNOJEVIĆ

Svrha aktivnosti:

Maticna i Nacionalna biblioteka u CG, nosilac bibliotečko informacionog sistema, funkcije uredjene na osnovu Zakona o bibliotečkoj djelatnosti

Opis aktivnosti:

JU NBCG "Đurđe Crnojević", je smjestena u dva istorijska zdanja: zgradi bivseg Italijanskog poslanstva i zgradi bivšeg Francuskog poslanstva. Treći veliki objekat je sedmoetažni depo u kojem je smjesteno oko 2.5 miliona jedinica gradje. Fondovi biblioteke su podijeljeni u više cjelina od kojih su najznacajnije koje se čuvaju u Francuskom poslanstvu: Nacionalna zbirka knjiga i periodike (oko 50.000 knjiga i 300 naslova crnogorskih naslova i časopisa) ; zbirka stare i rijetke knjige i 7 legata. Sve ovo predstavlja pisanu kulturnu bazu Crne Gore.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti

Zakon o zaštiti kulturnih dobara

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

Zakon o autorskim i srodnim pravima

Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Opšte kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Zakon o obligacionim odnosima

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Povećana zaštita i dostupnost kulturnog nasljeđa

Opis cilja:

Povećana zaštita i dostupnost kulturnog nasljeđa

		informacija	vrijednost			
Broj obrađenih jedinica stare i rijetke bibliotečke građe, koja imaju status kulturnog dobra;	broj obrađenih jedinica stare i rijetke bibliotekarske građe		5000.00	5500.00	5500.00	5500.00

Opis indikatora:

Rod se prilikom planiranja ne uzima kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 003 003 - DJELATNOST BIBLIOTEKE ZA SLIJEPE

Svrha aktivnosti:

nabavka, skladištenje, sortiranje, klasifikacija, katalogizacija, čuvanje i ustupanje knjiga štampanih na Brajevom pismu i drugim tehnikama, dostupnim čitaocima oštećenog vida;
izdavanje knjiga na Brajevom pismu i transponovanje knjiga sa crnog tiska u zvučne i elektronske knjige;
izdavanje časopisa za lica oštećenog vida;
organizovanje čitaonice;
organizovanje promocija knjiga, književnih večeri, tribina, okruglih stolova i drugih kulturnih skupova;
drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Opis aktivnosti:

Obezbeđivanje knjiga, časopisa i ostalog knjižnog materijala slijepim licima u njima dostupnim tehnikama. Program Biblioteke sastoji se od 7 aktivnosti: Snimanje knjiga u audio formatima, štampanje knjiga na Brajevom pismu, otkup knjiga u dostupnim formatima iz drugih Biblioteka i realizacija kulturnog i umjetničkog programa Biblioteke. Biblioteka pored toga organizuje kućnu i poštansku dostavu knjiga i ostalog knjižnog materijala, izdavanje časopisa i prikazivanje filmova za lica oštećenog vida.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi,
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti,
Zakon o budžetu,
Zakon o radu,
Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

Biblioteka za slijepe CG u okviru svojih aktivnosti nastoji i preduzima mjere i aktivnosti na sprovođenju jačanja rodne ravnopravnosti u svim segmentima planiranja i realizacije budžeta institucije

Naziv i/ili opis mjere

angažovanje saradnika u sprovođenju aktivnosti lekture i korekture tekstova u audio formi i na Brajevom pismu (zastupljenost žena i OSI)

Očekivani rezultat

podjedna broj angažovanih saradnika među kojima su i O žene u sprovođenju aktivnosti lekture i korekture tekstov audio formi i na Brajevom pismu

Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke.

Opis cilja:

Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke kako bi se

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Nove publikacije	broj novih publikacija	Izvještaj o radu na kraju godine	110.00	120.00	130.00	140.00

Opis indikatora:

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno osjetljiv (Rod se, prilikom planiranja, smatra značajnim za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 021 004 - KONZERVATORSKA DJELATNOST I ARHEOLOGIJA

Svrha potprograma:

Zaštita, očuvanje i unaprijeđenje kulturne baštine

Opis potprograma:

Vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore.

Pravni i strateški
osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o zaštiti kulturnih dobara

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
20 021 004 001	Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja	1,381,829.59	1,427,782.05	1,531,691.00
Ukupni izdaci		1,381,829.59	1,427,782.05	1,531,691.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
AKTIVNOST: 20 021 004 001 - Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja			
CILJ: Zaštita i očuvanje kulturne baštine			
INDIKATOR: Broj realizovanih projekata iz oblasti konzervacije i arheologije Jedinica mjere: broj realizovanih projekata	32	35	38

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 021 004 001 - SPROVOĐENJE KONZERVACIJA I ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Svrha aktivnosti:

Zaštita, očuvanje i unaprijeđenje kulturne baštine

Opis aktivnosti:

Vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore

Pravni i strateški osnov:

Zakon o kulturi
Zakon o zaštiti kulturnih dobara

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Naziv cilja: Zaštita i očuvanje kulturne baštine

Opis cilja:

Vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Izvor informacija	Bazna vrijednost	n	n + 1	n + 2
Broj realizovanih projekata iz oblasti konzervacije i arheologije	broj realizovanih projekata	Izveštaj o završenim projektima, Izveštaj o radu	20.00	32.00	35.00	38.00

Opis indikatora:

rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja

Da li ispunjenje ovog indikatora doprinosi smanjenju rodnih razlika i poboljšanju položaja ranjivih i neprivilegovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU

Programski kod i naziv programa:

20 023 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha programa:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. I obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis programa:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada. Razvoj efikasnih i efektivnih korporativnih procesa

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o državnim simbolima
- Zakon o državnim i drugim praznicima
- Zakon o državnim nagradama
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o javnim nabavkama
- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
- Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO POTPROGRAMIMA:

KOD Potprogram	Naziv potprograma	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
20 023 001	Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija	1,562,348.31	1,611,932.58	1,684,719.00
Ukupni izdaci		1,562,348.31	1,611,932.58	1,684,719.00

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA POTPROGRAMA:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budže i budžet državnih fondova 202
POTPROGRAM: 20 023 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O POTPROGRAMU

Programski kod i naziv
potprograma:

20 023 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha potprograma:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis potprograma:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.

Pravni i strateški
osnov:

- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o državnim simbolima
- Zakon o državnim i drugim praznicima
- Zakon o državnim nagradama
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o javnim nabavkama
- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
- Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA:

KOD Aktivnosti	Naziv aktivnosti	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budže budžet državi fondova 202
20 023 001 001	Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija	1,438,348.31	1,491,932.58	1,561,719
20 023 001 002	Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i medija	124,000.00	120,000.00	123,000
Ukupni izdaci		1,562,348.31	1,611,932.58	1,684,719

PREGLED CILJEVA I INDIKATORA AKTIVNOSTI:

Naziv	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2023	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2024	Tekući budžet i budžet državnih fondova 2025
AKTIVNOST: 20 023 001 001 - Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			
AKTIVNOST: 20 023 001 002 - Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i medija			
Nema definisanih ciljeva			

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 023 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha aktivnosti:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis aktivnosti:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.

Pravni i strateški osnov:

- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o državnim simbolima
- Zakon o državnim i drugim praznicima
- Zakon o državnim nagradama
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
- Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..

OPŠTE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Programski kod i naziv aktivnosti:

20 023 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Svrha aktivnosti:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Ist obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

Opis aktivnosti:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.

Pravni i strateški osnov:

Zakon o javnim nabavkama

Da li se kroz ovu aktivnost doprinosi smanjenju rodni razlika i poboljšanju položaja ranjivih i nepriviligovanih grupa u društvu (djeca, žene, muškarci, stari, RAE populacija, osobe sa invaliditetom i slično)?:

Rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

U okviru ove aktivnosti, nije prepoznata rodna nejednakost.

CILJEVI I INDIKATORI UČINKA

Nisu definisani ciljevi i indikatori učinka.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH OBAVEZA

Nisu definisane obaveze..